დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE
ასავალ დასავალი
2019 წლის 16 - 22 დეკემბერი
N50 (1307)
ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

ნაცებო, გეშინოდეთ!

დრო ბევრი არ არის და ის ცოტა დროც ხელისუფლებაზე არ მუშაობს!



2

ქოცებო, გამოფხიზლდით!

უზენაესი საბჭო კიტოვანმა გადაწვა და ქებურიამ ააყროლა!

ნანა დევდარიანი:

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას ძალუძს, პუტინს პირისპირ ღირსეულად ესაუბროს!

4

„ჩვენი ხელისუფლება რუსეთს რომ დაელაპარაკოს და ამ დიალოგის შედეგად დადებითი ძვრები მოხდეს, ნაცმოძრაობა და ევრონაცმოძრაობა სულ მთლად დასამარდებიან!“

ისევ ღვრიან! 10

ქართული პოლიტიკური მაფია რუსული აქცენტით 6

საქართველოში პუტჩი გრძელდება! 13



სტალინი 140 წლისაა! 18

„ოქროს ძაფი“ და ჯალათი მამის ლანდი ლანა ღოღობერიძის ახალ ფილმში

ლევან დოლიძე:

ბელადი რაღაცას გრძნობდა,

1953 წლის 17 თებერვლიდან კრემლში არც გამოჩენილა!

ნაცებო, გეშინოდეთ!

კახი კალაძე, გიორგი გახარია და ბიძინა ივანიშვილი აქციაზე. 2019 წლის 14 დეკემბერი

ბიძინა ივანიშვილი, გიორგი გახარია და კახა კალაძე, ირაკლი ღარიბაშვილთან და კიდევ ერთ-ორ კაცთან ერთად, ჯერ კიდევ განაპირობებენ, რომ ხალხმა ხელისუფლებას მთლად ბოლომდე არ მიაფურთხოს!

რამდენი კაცი იყო? ასი ათასი? ცოტა მეტი თუ ცოტა ნაკლები? რა ვიცი, ძალიან ბევრი კი გამოვიდა. მეტი რა გითხრათ, იმდენი ხალხი გამოვიდა, რომ გვარამიას ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში არ აჩვენა!

საერთოდ, მიტინგზე ხალხის რაოდენობის დასათვლელად მრავალი მეთოდი არსებობს. ითვლიან თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მათემატიკური ფორმულებით: ერთ კვადრატულ მეტრზე ამდენი და ამდენი კაცი ეტევაო, ხალხის სიმჭიდროვის კოეფიციენტი ამდენი და ამდენი იყოო, მაგრამ ჩვენთან ყველაზე კარგი და ზუსტი საზომი მაინც **გვარამიას ტელევიზიაა,** რომელიც „ქართული ოცნების“ მიერ ორგანიზებულ აქციას პირდაპირ ეთერში მარტო მაშინ ჩართავს, თუ მასზე ძალიან ცოტა ხალხი იქნება.

14 დეკემბრის აქციაზე კი ძალიან ბევრი ხალხი იყო, იმდენად ბევრი, რომ აქციის მიმდინარეობის დროს გვარამიას ტელევიზიამ ეთერში მხატვრული ფილმი გაუშვა.

მაგარი სასაცილო ამბავი კი გამოვიდა: სხვა ტელევიზიები პირდაპირ ეთერში უჩვენებდნენ ხალხით გადაჭედილ „თავისუფლების მოედანს“ და ამ დროს გვარამიას ტელეარხზე კინო გადიოდა.

ჰაი დედასა, ინტერნეტის, სმარტფონებისა და სოციალური ქსელების მეფობის ეპოქაში გვარამიასა და ნაცებს ჰგონიათ, რომ მიტინგს თავიანთი ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში თუ არ ჩართავენ, ამით მიტინგზე მყოფი ხალხის მრავალრიცხოვნობას მიჩქმალავენ.

რომ ჰკითხო, პროგრესულად აზროვნებენ, დასავლურობას აწვებიან და საბჭოთა პროპაგანდის სტილში კი მოქმედებენ. **პირობითად რომ ვთქვათ, „რადიო თავისუფლებისა“ და „ამერიკის ხმის“ ჩახშობას ცდილობენ დღეს, 21-ე საუკუნეში.**

მედასავლეთეები ვართო და გვარამია სულ იმას გაიძახის — ჩემი ტელევიზია საქართველოში ევროპული ღირებულებების მთავარი რუპორიაო, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მივა, პირდაპირ ეთერში არ აჭაჭანებს მრავალრიცხოვან აქციას, რომელიც ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს არჩევას ეძღვნება და რომლის მთავარი სათქმელიც ის არის, რომ საქართველო ევროპაა.

კი მაგრამ, რაშია საქმე, **„მთავარი პროდასავლური ძალის“ — ნაციონალური მოძრაობის „მთავარი ტელევიზია“ საკუთარ მაყურებელს რატომ უმალავს, რომ საქართველოს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა ევროინტეგრაციისაკენ გადადგმულ წარმატებულ ნაბიჯს ზეიმობს და ევროპული ღირებულებების ერთგულებას ასე დემონსტრაციულად დეკლარირებს?**

შემთხვევით, **ნაციონალური მოძრაობა და მისი ტელევიზია რუსეთის თამაშს ხომ არ თამაშობენ,** როცა საქართველოს ევროპული არჩევანისადმი მიძღვნილ ხალხმრავალ მიტინგს არამარტო ეთერში არ უშვებენ, არამედ მის დისკრედიტაციასა და გაშარჟებას ცდილობენ?

აბა, ერთი, კარგად დავფიქრდეთ:

14 დეკემბრის მრავალათასიანი აქციის შესახებ ნაცები რომ ენებს ასარსალებენ – „ოცნებამ“ ხალხი ძალით, დაშინებითა და ფულის დარიგებით გამოიყვანაო, ამით რას ამბობენ და რა „მესიჯს“ უგზავნიან დასავლურ სამყაროს? რაო, ქართველ ხალხს საქართველოს ევროინტეგრაცია ფეხებზე ჰკიდია და ხელისუფლებას რომ არ დაეშინებინა და მოესყიდა, იმ აქციაზე კაციშვილი არ მივიდოდაო?

ტყუილია, არ დაიჯეროთ, ქართველი ხალხი საკუთარი ნებით არასოდეს იზეიმებდა იმას, რომ საქართველო ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდაო! — ეს არის ნაცების სათქმელი საერთაშორისო საზოგადოებისადმი?

ასე კი გამოსდით და სიბრიყვით აკეთებენ თუ შეგნებულად, დიდი მნიშვნელობა არცა აქვს.

და კიდევ: ნაცლიბერასტები დღენიადაგ იმას რომ გაჰყვირიან — ივანიშვილი „რუსი ოლიგარქია“ და ეს ხელისუფლება „რუსული ძალა“ არისო, ახლა როგორ გამოდის — **პრორუსულ ხელისუფლებას ხალხი ძალით გამოჰყავს, რომ ევროპასთან დაახლოება აზეიმოს? „რუსი ოლიგარქი“ ივანიშვილი ფულს იმაში ხარჯავს, რომ მთელმა მსოფლიომ დაინახოს, როგორ აფიქსირებს თავის ევროპულ მისწრაფებას ქუჩაში გამოსული ათეულათასობით ქართველი?**

ნაცებმა დიდი ხნის წინათ კროჰის გასაღები რომ დაკარგეს, ეტყობა, ლოგიკაც იმასთან ერთად მიაკარგეს.

ეს ერთია და მთავარი კიდევ სხვა არის: **ნაცებმა კარგად იციან, რომ 2019 წლის 14 დეკემბერს „თავისუფლების მოედანი“ იმ ხალხმა გადაჭედა, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის რეანიმაციას არასოდეს დაუშვებს. კი, შეიძლება, „ქართულ ოცნებაზე“ გაბრაზებული იყოს, გული ჰქონდეს გატეხილი, იმედები და მოლოდინები ჰქონდეს გაცრუებული, ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და სოციალური ფონი ემძიმებოდეს, შეიძლება, უკეთეს ხელისუფლებას ნატრობდეს, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებას არაფრის გამო არ მოაწერს ხელს. შეაკვდება და არ იზამს.**

ნაციონალური მოძრაობა და მისი ქოლგის ქვეშ შეყუჟული ოცზე მეტი პარტია მთელი საქართველოს მასშტაბით **5 ათასზე მეტ კაცს ვერ აგროვებს,** რომ მიტინგზე გამოიყვანოს, „ქართული ოცნების“ ორგანიზებულ აქციაზე კი ოცჯერ მეტი ხალხი გამოვიდა. ადმინისტრაციული რესურსი იყო? რა თქმა უნდა, იყო! **საჯარო მოხელეები იყვნენ? რა თქმა უნდა, იყვნენ და რატომაც არ უნდა ყოფილიყვნენ?**

ამ „ადმინისტრაციულ რესურსს“ და „საჯარო მოხელეს“ ისე ამრეზით ახსენებენ, თითქოს, ისინი ადამიანებად არ ითვლებიან, თითქოს, რობოტებთან და ზომბებთან გვქონდეს საქმე, რომლებსაც თავიანთი აზრი და განცდა არ გააჩნიათ, შავისა და თეთრის გარჩევა არ შეუძლიათ, თითქოს, ამ ქვეყნის შვილები არ არიან, თითქოს, „საჯარო მოხელე“ მონისა და მანქურთის სინონიმი იყოს.

სხვა თუ არაფერი, საჯარო მოხელეებს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ დასარაზმად მარტო ეს დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი კონტექსტი ეყოფათ, რომლითაც მათ სააკაშვილის ნარჩენები მოიხსენიებენ.

2019 წლის 14 დეკემბერს თბილისის შუაგულში შეკრებილ ათიათასობით ადამიანს ერთი რამ აერთიანებდა — საკუთარი თავის, ოჯახისა და სამშობლოს დაცვა ნაციონალური მოძრაობის რევანშისაგან!

იმ მრავალრიცხოვანი ხალხის სათქმელი და მიზანი ერთი იყო — **არ დავუშვათ სისხლიანი ჯალათების ხელისუფლებაში დაბრუნება!**

აი, ეს იციან ნაცებმა და ამიტომაც ჩავარდნენ ისტერიკაში, ხალხით გადაჭედილი „თავისუფლების მოედანი“ რომ **დაინახეს. ჰო, დაინახეს და კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ,** რომ ამაოა მათი ფაფხური, რუსთაველზე დაყრილი შიშის ნაჭრებისაგან ახალი რევოლუცია გამოჩორკნონ. **დაინახეს და კიდევ ერთხელ მიხვდნენ,** რომ მათ პრობლემა „ქართულ ოცნებასთან“ კი არა, ქართველ ხალხთან აქვთ. **დაინახეს და იგრძნეს,** რომ მათი მთავარი წინაღობა „ქართული ოცნება“ კი არა, ქართველი ხალხია. **დაინახეს და შეეშინდათ,** რომ ქართველი ხალხის ხელში პოლიტიკურ სანაგვეზე დასალპობად არიან განწირული. სწორადაც **შეეშინდათ.** უნდა **ეშინოდეთ,** აბა, როგორ.

ეს, რაც ნაცებმა შიშის დიდი თვალებით დაინახეს და „ქართულმა ოცნებამ“ რა დაინახა?

„თავისუფლების მოედნის“ ხალხით გადავსება იმას არ ნიშნავს, რომ ხალხი „ქართული ოცნების“ მმართველობით აღფრთოვანებულია. **არც იმას ნიშნავს, რომ ხალხს ხელისუფლებასთან პრეტენზიები არა აქვს. არც იმას ნიშნავს, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ ფეხი ფეხზე გადაიდოს და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ მცირე დროში ნემსის ყუნწში არ გაძვრეს ქვეყანაში ვითარების გამოსასწორებლად.**

პირიქით არის ეს ყველაფერი, სულ პირიქით.

„თავისუფლების მოედნის“ გადავსება **იმის ნიშანია,** რომ „ქართული ოცნება“ უნდა გამოფხიზლდეს. **იმის ნიშანია,** რომ ქართველი ხალხი უკანასკნელ შანსს აძლევს ხელისუფლებას, კათარზისი განიცადოს და 2012 წლის 1 ოქტომბრის იდეალებისაკენ მიტრიალდეს. **იმის ნიშანია,** რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მაინც გაიწმინდოს მმართველი გუნდი იმ პოლიტიკური ჭუჭყისა და მორალური ნაგვისაგან, მთელი 7 წლის განმავლობაში რომ დაუგროვდა, სრულიად კონკრეტული პირების სახით.

14 დეკემბრის აქციაზე ერთი ნიშანდობლივი რამეც მოხდა: „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური სახეებიდან ხალხს მხოლოდ **ბიძინა ივანიშვილმა, გიორგი გახარიამ** და **კახა კალაძემ** მიმართეს. სხვები — **თალაკვაძე-მდინარაძე-კობახიძეები,** მითუმეტეს, **მათიკაშვილები** და **ოხანაშვილები** ტრიბუნაზე არ ასულან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მმართველ გუნდშიც კარგად ხვდებიან, ვის აქვს ხალხთან გამოსაჩენი პირი და ვის — არა. იციან, ვინ არის ხელისუფლების ხალხთან დაშორების მიზეზი და ვის გამო შეიძლება, ხალხმა კიდევ მიიბრუნოს გული ხელისუფლებისაკენ.

დიახ, ბიძინა ივანიშვი-

კვირგვინოსნები

ბიძინა ივანიშვილი
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე



ზოგიერთებმა შეიძლება ჩამითვალოს პირად ახირებად, რადგან ხარჯები არ არის შედეგთან თანაფარდობაში, თუმცა, ჩემი მიზანი მარტივია — **ყველა ეს პარკი გადაეცემა სახელმწიფოს, რაც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას და ჩვენი ქვეყნის სტუმრებს, ბუნებასთან სიახლოვე განიცადონ.** გიგანტური ხეების გადატანას მრავალი ეპითეტი მოუგონეს, თუმცა, მინდა, გითხრათ, რომ მე ეს ხეები გადავარჩინე, რადგან უმეტესი მათგანი უკვე გადაშენების პირას გახლავთ. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის თანამშრომელ, ბატონ **ზურაბ ბაგრატიონთან** ერთად დავდიოდით და ხეებს სწორედ ამ კუთხით ვარჩევდით. მე ასიათასობით ხე მაქვს დარგული.

„ალია“

გიორგი გახარია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი



ევროპა არის საქართველოს წარსული, ევროპა არის საქართველოს დღევანდელი დღე და ევროპა არის საქართველოს მომავალი. ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ბოლო წლების განმავლობაში, მაშინ, როდესაც არასოდეს გვქონია ევროპასთან ისეთი ახლო ურთიერთობა, როგორიც დღეს, ჩვენ გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა ევროპასთან ეკონომიკურ კონტექსტში. დღეს თითოეულ ქართველს შეუძლია, უვიზოდ იმოგზაუროს ევროპაში. ეს მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ თითოეულმა, ამასთან ერთად, უნდა ვიამაყოთ იმით, რაც გველოდება წინ. **ამ ყველაფერს მივაღწიეთ ჩვენს ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან ერთად.**

„ინტერპრესნიუსი“

კახა კალაძე
თბილისის მერი



ევროპა თავისუფლებასა და ჰუმანიზმზე დაფუძნებული თანაცხოვრების წესია. ეს კი ის თვისებებია, რაც საქართველოს მოსახლეობას ისტორიულად ახასიათებდა. ეს არის ის, რამაც აქამდე მოგვიყვანა — მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ერი. **დღეს ჩვენი ცივილიზაციის ორი უმთავრესი საყრდენის — თავისუფლების და ტოლერანტობის — ცენტრია ევროპა. ჩვენ ამ ღირებულებითი ერთობის გამო ვართ ისტორიულად ევროპის ნაწილი. ევროპა საქართველოს სახლია.**

„ინტერპრესნიუსი“

ნინო ნილოსანი
პარლამენტარი



მალე, ალბათ, მთელ ერს სათითაოდ ჩაგვიყრიან საწამლავს, ეს არის მათი ნამდვილი სახე.

„მარშალპრესი“

ტია-ტიას და ჭან-ჭანის მხუთავი შაირები

14 კაცი გავიდა
მოსამართლეთა ნუსხიდან,
ნახევარს ადეიშვილის
ნახმარი სისხლი უსხია!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

რუსული ენის ძაგებით
ვერ დაგიბრუნებთ, სოხუმო,
მთავრობის კაცი გვჭირდება,
ლავროვს რომ ჩაუსომხუროს!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

„ოცნებამ“ გამოიყვანა
მიტინგზე კაცი „სტო ტიშჩი“...
მიშისტი უნდა გაჭიმო,
ვით ავადმყოფი ლოგინში!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

რომ გამოეწყოს, ის დროა,
ზოგი ყვარყვარეს კაბაში...
აეროპორტში უთაქეს
უგულავას და გაბაშვილს!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

თუ გინდა, ვარდი მოკრიფო,
უნდა ეომო ჯერ ეკლებს...
მწარე სიმართლის მთქმელია
კუხიანიძე ერეკლე!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

მაინც ვერსაით გაექცა
რომ დაარღვია, იმ კანონს,
სადეპუტატო მანდატი
წამში აწაპნეს ნიკანორს!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

ევრონაცების ბუნაგში
მალე ატყდება გნიასი,
პროკურატურა აპირებს
დაჭერას ბოკერიასი!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია,
გლდანის ციხეში მიშასთვის
გამოყოფილი ფართია,
იქ წაუკითხონ ერთმანეთს
„თავისუფლების ქარტია“,
შაირებს შემოგიგზავნით
ხან ჭან-ჭანი და ხან ტია!

საპარლამენტო დარბაზი
ნაცებმა აყროლესო,
მიშას და გიგას ჩავკარი,
ამდენი სირის მყოლებსო!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

ვინც დეპუტატებს აპკურა
ეგ სუნიანი „ა-ეს-დე“,
ონიანმა თქვა გრიშამა:
დასახვრეტია „ნა მესტე!“

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

არ გაპატიებთ მოწამვლას
მაჭავარიან ენძელის,
ემახსოვრება „კუპონას“
წიხლი — საჯდომის შემძვრელი!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

ქებურიასაც რა რჭიდა,
ყროლი მუჭაში მალაო, —
სუნს მუქთად დააყენებდა
ნადირაშვილის ქალიო!

ნაციონალთა პარტიამ
უკვე წააგო პარტია!

ქოცებო, გამოფხიზლდით!

„ქართული ოცნების“ აქცია თბილისში. 2019 წლის 14 დეკემბერი, 16 საათი

ლი, გიორგი გახარია და კახა კალაძე, ირაკლი ღარიბაშვილთან და კიდევ ერთ-ორ კაცთან ერთად, ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ხალხმა ხელისუფლებას მთლად ბოლომდე არ მიაფურთხოს.

ბიძინა ივანიშვილის, გიორგი გახარიას, კახა კალაძის, ირაკლი ღარიბაშვილისა და კიდევ ერთი-ორი კაცის გამო იყო „თავისუფლების მოედანი“ რომ გადაჭედა ხალხმა, თორემ თავზე შეყენებული იარაღიც რომ დაადო, მდინარაძე-ოხანაშვილის გამო ქუჩაში ძეხორციელს ვერ გამოიყვან.

ამაზე უნდა დაფიქრდეს „ქართული ოცნება“. დაფიქრდეს და გამოფხიზლდეს. გამოფხიზლდეს და საქმეს მიხედოს.

დრო ბევრი არ არის და ის ცოტა დროც ხელისუფლებაზე არ მუშაობს!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

გია ჟორჟოლიანი
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

სუნის დაყენება დაემთხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების შემოსვლას, მე ვაკავშირებ, რომ მათ გააკეთეს.

„ინტერპრესნიუსი“

ნუკრი ქანთარია
პარლამენტარი

ნაციონალები რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, გადაწამლავენ მთელ საქართველოს.

„პირველი არხი“

ირმა ნადირაშვილი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

მგონი, ჩემმა კოლეგა „ქოცებმა“ საერთოდ გააფრინეს — მეც შეიძლება, ბრალი წამიყენონ, რომ პარლამენტში ცუდი სუნია.

„ინტერპრესნიუსი“

დავით ლორთქიფანიძე
ყოფილი პარლამენტარი

თუ ნაცები დაბრუნდნენ, სიცოცხლე შესანარჩუნებელიც იქნება და გადასარჩენიც.

„ახალი თაობა“

ირაკლი შაიშმელაშვილი
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

„ოცნების“ საქციელი სააკაშვილის დაბრუნების შანსებს ზრდის. რა უნდათ, ვერ გავიგე, რომელი მთავრობა დარჩენილა მესამე ვადით?!

„ახალი თაობა“

ჰამლეტ ჭიპაშვილი
პოლიტოლოგი

ვერა და ვერ მოვირგეთ ევროპელი კუტურიების მიერ შეკერილი სამოსი. **დაძალებით გადემოკრატება უცხოა თანამედროვე მსოფლიოსთვის, რაც უნდა შეიგნოს ჩვენმა პოლიტელიტამ და დაბნეულმა, გალიზიანებულმა საზოგადოებამ.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნანა დევდარიანი: საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას ძალუძს, პუტინს პირისპირ ღირსეულად ესაუბროს!

ვოლოდიმირ ზელენსკისა და გიორგი გახარიას შეხვედრა. 2019 წლის 13 დეკემბერი

***ნაცებმა და მათთან გათანაბრებულმა სუბიექტებმა ახალი საგნიასო თემა ნახეს — საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვის სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციის (სუამ-ის) სამიტზე გიორგი გახარიამ რუსულად რატომ ილაპარაკაო?!** ჰოი, საკვირველებავ, ახალგორისა და კოდორის ხეობა რუსეთს ხონჩით რომ მიართვა, ახლა სწორედ ის ხალხი გაჰკივის — ოკუპირებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკრაინის პრეზიდენტს ოკუპანტის ენაზე რომ ესაუბრა, ეს სახელმწიფოებრივი უთავმოყვარეობა არისო, მაგრამ იგივე ხალხი არაფერს ამბობს იმაზე, რომ სულ რამდენიმე დღის წინათ უკრაინის პრეზიდენტი თვითონ შეხვდა და რუსულად ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს, რომელსაც, საქართველოს მსგავსად, უკრაინის ტერიტორიებიც აქვს ოკუპირებული.*

რას ემსახურება სააკაშვილის ნარჩენების მორიგი ისტერიული გამოხტომა და ხომ არ დადგა დრო, უკრაინის პრეზიდენტის კვალდაკვალ, საქართველოს ხელისუფლებამაც იზრუნოს რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის დაწყებაზე? ამ თემაზე ყოფილ სახალხო დამცველს, ჟურნალისტსა და ანალიტიკოსს ნანა დევდარიანს ვესაუბრებით:

— ნაცები და ევრონაცები ნებისმიერ საბაბს იყენებენ, რათა რუსეთთან ისედაც გამწვავებული ურთიერთობა კიდევ უფრო დაძაბონ, თორემ, თვითონაც მშვენივრად იციან, რომ გიორგი გახარია სხვა ენაზე ვერ ისაუბრებდა, რადგან რუსული ენა პროტოკოლით არის განსაზღვრული, როგორც **სუამ**-ის ოფიციალური საკომუნიკაციო ენა.

— ნაცებისა და ევრონაცების ლოგიკით, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის ხელისუფალი რუსულად არ უნდა საუბრობდეს.

— ეს ლოგიკა კი არა, იდიოტიზმია!

ნუ ავიწყდებათ, რომ არამარტო სუამ-ის სამიტზე, არამედ გაერო-სა და ევროსაბჭოშიც რუსული ერთ-ერთი ოფიციალური სამუშაო ენაა.

ნაცებმა, ბარემ, ევროპაშიც მოაწყონ საპროტესტო აქციები და ევროსტრუქტურებს პროტოკოლიდან რუსული ენის ამოღება მოსთხოვონ!

სხვათაშორის, უკრაინის დღევანდელი ტერიტორიული პრობლემები სწორედ რუსულ ენაზე თავდასხმით დაიწყო, როცა დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების რუსულენოვან მოსახლეობას რუსულად საუბარს უკრძალავდნენ.

— მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს უკრაინის ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, ოფიციალური კიევის პირველი პირები მაღალი ტრიბუნებიდან რუსულ ენაზე ლაპარაკს არ გაურბიან და მართლაც გაუგებარია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსულად რატომ არ უნდა ილაპარაკოს?

— სხვათაშორის, რუსეთს უკრაინის ტერიტორიები ოკუპირებული არა აქვს.

— როგორ, ყირიმი, დონბასი და ლუგანსკი რუსეთის მიერ არ არის ოკუპირებული?

— რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძული რეფერენდუმის საფუძველზე ოფიციალურად მიიერთა, ანუ ყირიმის მოსახლეობამ თვითონ არჩია რუსეთის შემადგენლობაში დაბრუნება, ლუგანსკი და დონბასი კი დაუმორჩილებელი რეგიონებია, რომლებსაც რუსეთიდან სერიოზული მხარდაჭერა აქვთ, თუმცა, იქ რუსული ჯარი არ დგას.

რაც შეეხება უკრაინის პირველი პირების მიერ რუსულ ენაზე საუბარს, პრეზიდენტ ზელენსკის უკრაინული ენის ცოდნასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს, რადგან ყოველთვის რუსულენოვანი იყო, როგორც მსახიობი, სცენაზე რუსულად გამოდიოდა და მისი კომპანია სერიალებსაც რუსულ ენაზე იღებდა. უკრაინის პრეზიდენტი უკრაინულ ენას, ფაქტობრივად, ახლა სწავლობს.


„ჩვენი ხელისუფლება რუსეთს რომ დაელაპარაკოს და ამ დიალოგის შედეგად დადებითი ძვრები მოხდეს, ნაცმოძრაობა და ევრონაცმოძრაობა სულ მთლად დასამარდებიან!“

სხვათაშორის, ზელენსკი ვერც ინგლისურ ენას ფლობს ისე, როგორც საჭიროა და ამიტომაც იყო, რომ გიორგი გახარია მას რუსულად ესაუბრა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსულის გარდა, კიდევ რამდენიმე უცხო ენა იცის.

— არადა, ევრონაცმოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი კანდელაკმა ამასწინათ თქვა — „ქართულ ოცნებაში“ ინგლისურად მოლაპარაკე არავინ დარჩაო.

— მახსოვს, სააკაშვილმა, რომელმაც უცხოეთიდან ინგლისურის მასწავლებლები ჩამოიყვანა, საქვეყნოდ განაცხადა — რუსული უნდა დავივიწყოთ და ინგლისურზე გადავიდეთო, მე კი ამის საპასუხოდ დავწერე — **მანამდე არაფერი გეტკინოთ, სანამ აზერბაიჯანელ „ბაჯის“ მწვანილზე ინგლისურად დაელაპარაკებით-მეთქი.**

ინგლისურს სკოლაშიც ვსწავლობდი და სკოლის გარეთაც, ესენი კი რა ინგლისურითაც ლაპარაკობენ, სამოსანი მოწაფის დონეც არ არის. ერთხელ აკაკი წერეთლისათვის ერთი ახალგაზრდის შესახებ უთქვამთ — ევროპაში წავიდა და ხუთი უცხო ენა ისწავლაო, აკაკის კი ჩვეული სისხარტით მიუგია — აქამდე მარტო ქართველებმა ვიცოდით, რომ სულელი იყო, ახლა კი მთელ ევროპას გააგებინებსო. აი, ნაცების ამბავიც სწორედ ასეა.

საერთოდ, **დღეს ქართულ პოლიტიკაში გვყავს თაობა, რომელმაც რუსული დაივიწყა და ინგლისური ვერ ისწავლა!**

— რამდენიმე დღის წინათ უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს საფრანგეთში შეხვდა და ესაუბრა. თუ უკრაინისათვის შეიძლება ოკუპანტ რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი, რატომ არ შეიძლება ეს საქართველოსათვის?

— და ვინ თქვა, რომ არ შეიძლება?! უბრალოდ, „ქართულმა ოცნებამ“ ნაცების შანტაჟს თავი უნდა დააღწიოს და რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი წამოიწყოს. ბუნებრივია, რომ ნაცები ყველანაირად შეუშლიან ხელს ქართულ-რუსულ დიალოგს, რადგან არ აწყობთ, მათი გაფუჭებული სხვამ გამოასწოროს. ჩვენი ხელისუფლება რუსეთს რომ დაელაპარაკოს და ამ დიალოგის შედეგად დადებითი ძვრები მოხდეს, ნაცმოძრაობა და ევრონაცმოძრაობა სულ მთლად დასამარდებიან.

— ზელენსკიმ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მას კიდევ ასჯერ და ათასჯერ ჩამოართმევს ხელს, თუკი ეს ყირიმისა და დონბასის პრობლემის მოგვარებას წაადგება.

— სახელმწიფოს ლიდერს, რომელსაც საკუთარი ქვეყნისა და ერის წინაშე პასუხისმგებლობა აკისრია, სწორედ ასეთი პოზიცია უნდა ჰქონდეს.

— საქართველოს ხელისუფლებაში გეგულებათ ისეთი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც პუტინთან პირდაპირი საუბარი და დიალოგის ღირსეულად წარმართვა შეუძლია?

— საქართველოს პრემიერ-მინისტრს **გიორგი გახარიას** ძალუძს, პუტინს პირისპირ ღირსეულად ესაუბროს. გახარიამ რამდენჯერმე დაამტკიცა, რომ უნარი შესწევს, დაპირისპირებულ მხარესთან ურთიერთობაში ადეკვატური იყოს, არც არაფერი დათმოს და არც არსებული კონფლიქტი გააღრმაოს.

მთავარია, რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის წარმოებაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ქართველი საზოგადოების მხარდაჭერა ჰქონდეს და დარწმუნებული ვარ, ექნება კიდეც, რადგან ამ საკითხს ჩვენი ხალხი ბევრად უფრო ბრძნულად უყურებს, ვიდრე პოლიტიკური ისტებლიშმენტი.

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

მერაბ მეთიარიშვილი
მწერალი

თუ მაგარი პოლიტიკოსები ხართ და სერიოზული პარტიები გყავთ, ჯერ ნაცები გაანეიტრალეთ და მერე „ქართულ ოცნებას“ მოსთხოვეთ პასუხი. **რას ეკვრებით ან ეტენებით ვიღაცებს და მერე ყვირიხართ, ნაცი არ ვარო.**

„საერთო გაზეთი“

კახა ძაგანია
„მემარცხენე ალიანსის“ გენერალური მდივანი

რამდენადაც მომდის ხმები, ნაცები იმაზეც არიან წამსვლელი, რომ დაიქირაონ ქილერი და ვინმე თავისიანი მოკლან, რომ ამით მაინც ასწიონ საპროტესტო მუხტი ხალხში.

„საერთო გაზეთი“

კეჟარა მამარაძე
ყოფილი პარლამენტარი

ხელისუფლება შეეცდება, უცხოეთის წინაშე სახე შეინარჩუნოს, აჩვენოს თავისი მზაობა და გადადგას კომპრომისული ნაბიჯი. არ გამოვრიცხავ, რომ დათანხმდეს მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ სისტემას.

„რეზონანსი“

ლევან ჩაჩუა
„ქართული იდეის“ ლიდერი

ხალხში იმხელა აგრესიას ვგრძნობ, მეშინია, ნაციონალების მიმართ ფიზიკურმა ანგარიშსწორებამ მასობრივი ხასიათი არ მიიღოს და გულმოსულმა ადამიანებმა მათ ქოცებიც არ მიაყოლონ!

„ახალი თაობა“

დავით მაღრაძე
პოეტი



ჩვენი ძალა, როგორც ჩანს, რუსთაველზე ბლავილშია!

„კვირის პალიტრა“

ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილი დავით კეზერაშვილის ტელევიზიაში, რომელსაც „ფორმულა“ ჰქვია, სატირულ-იუმორისტული გადაცემა მიჰყავს კაცს, რომელსაც მიშა ჰქვია, მაგრამ მთლად სააკაშვილი არ არის, უფრო მშვილდაძეა.

ღვთისმშობელს და ქართველთა რწმენას დასცინიან!

მიშა მშვილდაძისა და ანა დოლიძის ლიბერასტული ქინთვები კეზერაშვილის ტელეარხზე

კეზერაშვილის ტელევიზიაში სატირულ-იუმორისტული გადაცემის გარდა, მიშა მშვილდაძეს პარლამენტის შენობის წინ **ნაცების სატირულ-იუმორისტული მიტინგებიც** მიჰყავს: **შუა რუსთაველზე იმხელას ხავის, იმდენს იჭინთება და იგრიხება, იმოდენა ოფლი და ხვითქი გადასდის, რომ ვერ გაიგებ, რას უფრო ჩალიჩობს — ივანიშვილის ხელისუფლების გადაგდებას თუ საკუთარი წონის დაგდებას?**

ის კი ნაღდია, რომ მშვილდაძის მიერ წაყვანილი მიტინგი უფრო სასაცილოა, ვიდრე მის მიერვე წაყვანილი გადაცემა, რომლის ყურების დროსაც იღლიაში თუ არ შეიღიტინე, უკაცრავული პასუხია და, ჩემს ფეხებს გაიცინებ.

მოკლედ, მშვილდაძის ამ სატირული თუ სატირალი გადაცემის ერთ-ერთ ეპიზოდს, რომლის სტუმარიც **იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ცნობილი ლიბერალი და სტაჟიანი არასამთავრობოელი ანა დოლიძე** იყო, იმ დღეს ინტერნეტში შემთხვევით გადავაწყდი: წამყვანი და სტუმარი ცდილობდნენ, პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეების დანიშვნაზე ეხუმრათ, ეღლიცინათ და ხელისუფლებისათვის დაეცინათ, მაგრამ ღვთისმშობლისა და ქართველთა რწმენის დაცინვა კი გამოუვიდათ.

გაიფხრიწნენ სიცილით **მშვილდაძე და დოლიძე,** ლამის ჩაბჟირებამდე იტკვარცალეს და იხორხოცეს, ოღონდ მთავრობასა და მოსამართლეებზე კი არა, **საქართველო რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა,** იმაზე.

ვა-ხა-ხა-ხა, ღვთისმშობლის იმედად ვართ დარჩენილიო! ჰი-ჰი-ჰი-ჰი, ლოცვა თუ გადაგვარჩენსო!

ღვთისმგმობელი და ლოცვა იყო სატირულ-იუმორისტული გადაცემის სატირული და იუმორისტული თემა.

— ***საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა, ანუ გადარჩება მაინც, ყველა შემთხვევაში,*** *— ამბობდა და იცინოდა* ***ანა დოლიძე.***

— ***ანუ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა როა და რომ გადარჩება, ამის გამო...*** *— ამბობდა და იცინოდა* ***მიშა მშვილდაძე.***

— ***ამის გამო ვცდილობ, კარგ ხასიათზე ვიყო,*** *— აგრძელებდა და იცინოდა* ***ანა დოლიძე.***

— ***დღევანდელი დღის შემდეგ, მეგობრებო, რეალურად, ღვთისმშობლის იმედად ვართ დარჩენილები და ამას ამბობს ანა დოლიძე — ადამიანი „ენჯეო“ ბექგრაუნდით და იქნებ, ცოტა მიხვდეთ, რა ხდება ქვეყანაში,*** *— აგრძელებდა და იცინოდა* ***მიშა მშვილდაძე.***

— ***უკვე მაგ ზღვარს მივაღწიე, ფაქტობრივად,*** *— კიდევ აგრძელებდა და უფრო მაგრად იცინოდა* ***ანა დოლიძე.***

— ***თუ გინდა, ილოცე ცოტა ხანს, დაგელოდები,*** *— კიდევ აგრძელებდა და ანა დოლიძეზე უფრო მაგრად იცინოდა* ***მიშა მშვილდაძე.***

მოკლედ, ანგლობდნენ და კვდებოდნენ სიცილით, თუმცა, ამ მხიარულებაში ერთი მაგარი თვითილუსტრაცია კი გამოუვიდათ: **სულ ხარხარით ჩამოაგლიჯეს ნიღაბი ქართულ ლიბერალიზმს და კიდევ ერთხელ გააშიშვლეს მისი ნამდვილი სახე.**

დაუკვირდით, რაზე გააკეთა აქცენტი მშვილდაძემ — „ენჯეო“ ბექგრაუნდის მქონე, ანუ არასამთავრობო სექტორიდან წამოსული ლიბერალი ანა დოლიძეც კი ღვთისმშობლის იმედად დარჩენილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას დედა აქვს ნატირებიო!

მშვილდაძის ეს ნათქვამი ნამდვილი აღიარებითი ჩვენებაა:

თუ ლიბერალი ხარ და ზედ კიდევ — არასამთავრობოელი, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ღმერთი არ უნდა გწამდეს, რადგან ღმერთი დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არ არის, საგრანტო პროგრამებს არ კითხულობს და **გრანტებს არ ანაწილებს!**

თუ ლიბერალი ხარ და ზედ კიდევ — არასამთავრობოელი, ღვთისმშობლის წილხვდომილობა მხოლოდ საშაყირო მასალად თუ გამოგადგება, თორემ, ისე არაფერი ბედენაა, რადგან ღვთისმშობელი, მისი ძის მსგავსად, დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არ არის, საგრანტო პროგრამებს არ კითხულობს და **გრანტებს არ ანაწილებს!**

თუ ლიბერალი ხარ და ზედ კიდევ — არასამთავრობოელი, შენთვის ლოცვა უკიდურესი გოიმობა და სიბნელეა, რადგან მხოლოდ ბნელ და წყალწაღებულ ადამიანს შეუძლია, შველა და წყალობა შესთხოვოს იმას, ვინც დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არ არის, საგრანტო პროგრამებს არ კითხულობს და **გრანტებს არ ანაწილებს!**

ქრისტეს მოციქულებმა ქვეყნიერების სხვადასხვა მხარეში ქრისტიანობის საქადაგებლად წილი ჰყარეს, ღვთისმშობელს კი საქართველო ერგოო, — გვეუბნება საღმრთო გადმოცემა, მაგრამ საღმრთო გადმოცემა და წმინდა წერილი „ღია საზოგადოების“ ან „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ რაპორტი არ არის, რომ ლიბერალი არასამთავრობოელი ენდოს და ერწმუნოს; მართლმადიდებლური სწავლება ტრენინგი ან გაიდლაინი არ არის, რომ ლიბერალმა არასამთავრობოელმა იმით იხელმძღვანელოს; საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია არასამთავრობო ორგანიზაცია არ არის, რომ ნამდვილმა ლიბერალმა „ავტორიტეტულ ინსტიტუტად“ მიიჩნიოს!

აი, ეს არის **მიშა მშვილდაძისა** და **ანა დოლიძის** სატელევიზიო ღლიცინის მთელი ქვეტექსტი და ზეტექსტი. **ეს არის ქართველი ლიბერალების პროფილი და ანფასი. ეს არის სანაცეთ-სალიბერასტეთის ავერსი და რევერსი.**

საერთოდ, რწმენა და აღმსარებლობის საკითხი მეტად ინდივიდუალური და ინტიმური რამ არის. ვერავინ ვერავის დააძალებს, სწამდეს ღმერთი, რადგან რწმენაც და ურწმუნოებაც ადამიანის უფლებაა, **მაგრამ იმის უფლება კი არავის აქვს, სხვის რწმენას დასცინოს და აბუჩად აიგდოს ის, რასაც მილიონები ეთაყვანებიან და სიცოცხლეს უძღვნიან.**

მიშა მშვილდაძემ და ანა დოლიძემ კი რა ქნეს? ქართველების რწმენა საღლიცინოდ აქციეს. მასხრად აიგდეს ყველა ქართველი, რომელიც ამაყობს, რომ **ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის** შვილია. გაატრიზავეს გულმხურვალედ მლოცველი თითოეული მართლმადიდებელი, რომელიც ხატებს რწმენითა და იმედით შესციცინებს. **კომიკურ პერსონაჟებად გამოიყვანეს 100 ათასი ქართველი, რომელმაც ხატს ფეხი არ დაადგა და ერთ დღეს შეაკლა თავი ჯალალედინის ურდოს.**

ლიბერალური ფაშიზმიც სწორედ ეს არის: **ვინც არ ლიბერალობს და შენიანად არ გეგულება, იმას შეგიძლია, დასცინო, რწმენა შეუბღალო, რელიგიური გრძნობები გაუთელო და სულში ჩააფურთხო.**

ვინც ლიბერალი არ არის, ის, საერთოდ, ადამიანი არ არის! — აი, ქართველი ნაცლიბერალების მთავარი პარადიგმა და ცხოვრების წესი.

საინტერესოა, კიდევ რამდენ ხანს აიტანს **ღვთისმშობლის წილხვედრ მიწაზე** მცხოვრები ერი ამდენ დაცინვასა და შეურაცხყოფას ლიბერალიზმის ქურქში გახვეული უღმერთო ნეობოლშევიკებისაგან?!

როგორც ჩანს, ქართველი ხალხის მოთმინების ფიალა ძალზედ ღრმაა, თუმცა, უძირო ნამდვილად არ იქნება!!!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

თემურ ჩალაბაშვილი
მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე



ბიძინა ივანიშვილს მივწერე წერილი, არ ვიცი, თუ წაიკითხა: **ბატონო ბიძინა, ჩვენ თუ არა ვართ ახლა გალაკტიონები, ვაჟა-ფშაველები და გიორგი ლეონიძეები, თქვენგან დამისახელეთ, დავით აღმაშენებელი ან ერეკლე მეფე რომელია-მეთქი.** იქნებ ოდესმე ვინმემ წაიკითხოს ეს წერილიც, საბოლოოდ ყველაფერი იკითხება და განიკითხება.

„კვირის პალიტრა“

ბაკურ სვანიძე
ჟურნალისტი

ბიძინა! ან ეს მიშას დაფინანსებული აგრესიული ბანდიტები და ადამიანების მწამებელი მანიაკები დააშოშმინე ან პირდაპირ გვითხარი, რომ უკვე გადაწყვეტილია, საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა უცხოეთიდან! გვითხარი პირდაპირ ეს და შეწყვიტე თამაში, რათა მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ამ დედააფეთქებულებს შევაკვდეთ და შევეწიროთ ბოლომდე!

„ალია“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

„ოცნება“ დღეს თუ არ დათმობს, ხვალ უკვე გვიანი იქნება. **ცივილიზებულ სამყაროს ეშინია, რომ ამ ჩვენს პატარა ბანანის რესპუბლიკაში ერთმანეთი არ ამოვწყვიტოთ.**

„ახალი თაობა“

ანზორ აბრალავა
ყოფილი პარლამენტარი

საქართველოში სახელმწიფოს ნგრევის მესამე სცენარი ხორციელდება. პროპორციული სისტემა რომ იყოს დამტკიცებული, მაშინ შერეულს მოითხოვდნენ. ეს მოთხოვნები საბაბია ახალი რევოლუციისთვის.

„ახალი თაობა“

ესენი არიან!

ვახტანგ ხარჩილავა

ქართული პოლიტიკური მაფია რუსული აქცენტით

ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ფიგურის ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში გამგზავრებამ კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ ის, რაც საქართველოში 20 ივნისის შემდეგ ხდება, თავიდან ბოლომდე რუსული სცენარია.

ეს ვითომ პროდასავლური ორიენტაციის, ეს ვითომ დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის მებრძოლი პოლიტიკოსები, რუსეთს და პუტინს რომ დედას აგინებენ, სინამდვილეში რუსული აგენტურაა და რუსეთის ხელისუფლებასთან სინქრონში მუშაობენ.

ეს ეჭვი მხოლოდ ბურჯანაძის მოსკოვში გამგზავრების შემდეგ არ გამჩენია — ეს ეჭვი გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მომდევს, როგორც საშინელი, კოშმარული სიზმარი, რომელიც ყოველღამე მეორდება და იმდენად შეზრდილია ჩემს ყოველდღიურ ყოფასთან, რომ კარგა ხანია, სიზმარიც აღარ არის, უფრო რეალობაა, ოღონდ სიზმრის ფორმით!

მახსენდება, დემოკრატიისა და დასავლური ღირებულებების სახელით როგორ ებრძოდნენ **ზვიად გამსახურდიას,** როგორ ეძახდნენ ჩაუშესკუს, დიქტატორს, უზურპატორს „დემოკრატიისთვის“ მებრძოლი ქართველები, ხოლო ქვეყნიდან მისი გაძევების შემდეგ როგორ ჩამოიყვანეს რუსეთიდან **„დემოკრატი“ შევარდნაძე.**

არა საფრანგეთიდან, არა გერმანიიდან, არა ინგლისიდან, არა ვაშინგტონიდან, არამედ რუსეთიდან ჩამოიყვანეს იმ ძალებმა, რომლებიც ვითომ საქართველოს ოკუპანტი რუსეთისგან გასანთავისუფლებლად იკლავდნენ თავს.

განსაკუთრებით გასაკვირი და გასაოცარი იყო ის, რომ **ადამიანები, რომლებიც იარაღით ხელში იბრძოდნენ რუსეთის წინააღმდეგ, ამ რუსულ-ქართული ომის დამთავრების შემდეგ ყველასათვის მოულოდნელად რუსეთში აღმოჩნდნენ და რუსეთმა თავისი გუშინდელი მტრები სიყვარულით ჩაიხუტა გულში, თავშესაფარი მისცა, ბიზნესის კეთების საშუალება შეუქმნა.**

მარტო **კიტოვანის** მაგალითი რად ღირს, თუმცა, მხოლოდ ერთი კიტოვანი კი არა, **ათასობით სხვა „კიტოვანი“** შეიფარა გულჩვილმა და გულმოწყალე „დერჟავამ“.

ბარტერული გაცვლა მოხდა – შევარდნაძე რუსეთიდან ჩამოვიდა, ესენი რუსეთში წავიდნენ და დღემდე მშვენივრად გრძნობენ თავს.

რამდენადაც ცნობილია, ნაწილი ამ ადამიანებისა, კარგა ხანს **„კაგებეს“ კორპუსებში** ცხოვრობდა, სანამ ფეხს მოიდგამდა და ცხოვრებას აიწყობდა.

რუსეთიდან საქართველოს საშველად და დასახსნელად ჩამოყვანილმა შევარდნაძემ, ცხადია, ყველა ნანატრი ოცნება შეუსრულა რუსებს, თუმცა, ამას ხელი არ შეუშლია მისთვის, ბეიკერის მეგობარი ვარ, გენშერის მეგობარი ვარ, ბუშის მეგობარი ვარ, კოლის მეგობარი ვარო — ეძახა.

ხანდახან ვფიქრობ: **რუსეთის აგენტურული ქსელი დაწყებით რუსეთში კი იწყება, მაგრამ შესაძლოა, არსადაც არ მთავრდება და მთელი დედამიწა ფოლადის ძაფებით ნაქსოვი მისი აბლაბუდით არის დაბლანდული.**

არის ასეთი პარტია — **ევროპის სახალხო პარტია —** მთელ ევროკავშირში ყველაზე დიდი და მრავალრიცხოვანი პარტია, რომელიც კრიზისულ სიტუაციებში ისეთ მხარდაჭერას უცხადებს რუსეთს, **„ედინნაია როსიას“ ფილიალი გეგონება.**

კიდევ უფრო გასაკვირი ის არის, რომ ეს **ევროპის სახალხო პარტია** ნაცმოძრაობის პარტნიორი პარტიაა და მის კულისებში ისე დაშლიგინობენ ნაციონალები, თითქოს თავიანთ მშობლიურ ოფისში იყვნენ.

ერთ უცნაურ დეტალს გავიხსენებ, რომელიც დღეს ბევრს მიავიწყდა: — **„ვარდების რევოლუციამდე“ ცოტა ხნით ადრე უკრაინიდან მომავალი სააკაშვილი მოსკოვში შეჩერდა და წითელი მოედნიდან მიმართა მხარდამჭერებს. ეს იყო ვიდეომესიჯი, რომელიც დოკუმენტურად ადასტურებდა, რომ მოსკოვი მხარს უჭერდა საქართველოს აზვირთებულ „საპროტესტო ტალღას“ და „დაბროს“ აძლევდა შევარდნაძის ტახტიდან ჩამოგდებას.**

რუსეთი რომ „ვარდების რევოლუციის“ ინკოგნიტო ავტორობისგან შორს არ იდგა, ეს იმითაც დადასტურდა, რომ მოსკოვმა რევოლუციის შედეგების ანგარიშის მისაღებად საგარეო საქმეთა მინისტრი **იგორ ივანოვი** მოავლინა თბილისში, რომელმაც უყოყმანოდ აუწია მარჯვენა ხელი გამარჯვებულ სააკაშვილს, შემდეგ კი ბათუმში გაფრინდა და ასლან აბაშიძეც წაიყოლა.

მართალია, სააკაშვილი ბაქიბუქობს, ასლან აბაშიძე მე გავაქციე საქართველოდანო, მაგრამ ტყუილია ეს – აბაშიძე რუსებმა წაიყვანეს.

2003 წლის შემოდგომაზე, ფაქტობრივად, როტაცია მოხდა — **რუსებმა ძველი, უკვე დაღლილი და გაცვეთილი კადრები ახალი კადრებით ჩაანაცვლეს.**

სააკაშვილმა რუსების იმედები ნამდვილად გაამართლა და რისი გაკეთებაც შეიძლებოდა, ყველაფერი გაუკეთა, ბოლოს კი, 2008 წლის აგვისტოს ომით დაავგირგვინა და აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი ხონჩით მიართვა.

ომის კი არა, ამ სისხლიანი სავაჭრო-კომერციული გარიგების ერთ-ერთი მთავარი ბროკერი **ბოკერია დღეს ანტისაოკუპაციო აქციებს ხელმძღვანელობს და იმ ახალგაზრდებს აბრიყვებს, რომლებმაც არაფერი იციან იმ შემზარავი ღალატისა და დანაშაულის შესახებ, რაც სააკაშვილებს, ბოკერიებს და სხვა ნაციონალებს აქვთ ჩადენილი საქართველოს წინაშე.**

ამ ახალგაზრდებმა რომ არ იცოდნენ, რა გასაკვირია — გაზეთებს ესენი არ კითხულობენ, ტელევიზიებს ესენი არ უყურებენ და **მაქარაშვილ-გაბარინის** საველე სემინარებზე, აბა, რა უნდა გაიგონ? სამაგიეროდ, ყველაფერი მისხალ-მისხალ იციან ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა — ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, აშშ-მა და ა.შ. **იციან და მაინც არც აღშფოთებთ, არც უკვირთ, არც პროტესტის გრძნობა უჩნდებათ, ეს თავისი სამშობლოს ბარიგობით გამდიდრებულ-გაყოყოჩებული კრიმინალები პოლიტიკოსობას რომ ჩემულობენ და ისევ უკან ხელისუფლებაში აპირებენ მობრუნებას.**

საქართველომ 30 წელია, ვერ მოიშორა რუსული წარმოშობის ეს პოლიტიკური მაფია, ყოფილი კომუნისტებითა და კომკავშირელებით, „კაგებეს“ შტატიანი თანამშრომლებით დაკომპლექტებული კრიმინალური სინდიკატი!

კვირგვინოსნები

სოსო მანჯავიძე
ანალიტიკოსი



როგორ არის ივანიშვილი რუსული ძალა, როდესაც ამერიკაში სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო-ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტისას, როდესაც ანტიდისკრიმიანციული კანონი მიიღო „ქართულმა ოცნებამ“, ასევე „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არის ვიზალიბერალიზაცია და ასოცირების ხელშეკრულება დადებული.

„FOR.GE“

ვახტანგ მაისაია
სამხედრო-პოლიტიკური ექსპერტი

გრიგოლ ვაშაძე დღესაც კი მისტირის საბჭოთა კავშირს და წარმოადგენს რუსული ლობის ლობისტს საქართველოში. **სააკაშვილისა და გრიგოლ ვაშაძის ტანდემი** პირდაპირ იმართება კრემლის ლიბერალური ფრთის მიერ, რომლის შემადგენელი ნაწილია მედვედევი, ფრიდმანი და როტენბერგი.

„ახალი თაობა“

თაკო ჩარკვიანი
პარტია „კანონი და სამართლის“ დამფუძნებელი

მაგიდასთან გვიზის პუტინი კაბაში და ნინო ბურჯანაძის პროწიალი არ გავაპროტესტო?

„რეზონანსი“

ენძელა მაჭავარიანი
პარლამენტარი

ქალბატონი ბურჯანაძე ბევრთან შედარებით უფრო ღირსეულად გამოიყურება, რადგან რასაც აკეთებს, ამბობს და ესენი რუსეთს თან ლანძღავენ და თან რუსეთის საქმეს აკეთებენ.

„საერთო გაზეთი“

იენს სტოლტენბერგი
ნატო-ს გენერალური მდივანი



რუსეთი ჩვენი მტერი არაა, იგი არ არის იგივე, რაც ოდესღაც საბჭოთა კავშირი იყო.

„ინტერპრესნიუსი“

ესენი არიან!

არ გაკვირვებია მათი ნახვა ოპოზიციისა და „ქართული ოცნების" შეხვედრაზე **კარლ ჰარცერს —** ევროკავშირის ელჩს საქართველოში და არ უთქვამს: ამათ აქ რა უნდათ, ამათთან რა დიალოგი უნდა გაიმართოსო?

კარლ ჰარცერს კი არა, **არავის არაფერი უთქვამს და არავის შეუფასებია ობიექტურად და მიუკერძოებლად უბედურებათა ის კასკადი, რაც გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე დემოკრატიის, გამოხატვის თავისუფლების, ადამიანის უფლებათა სახელით ხდებოდა საქართველოში.**

არავის გაუანალიზებია, არავის შეუსწავლია, სინამდვილეში რას წარმოადგენდნენ და რას აკეთებდნენ ეს ე.წ. პროდასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკოსები.

პროდასავლურობა იქცა იარლიყად, სპეკულაციის საგნად, წარმატებისა და ხელშეუხებლობის ფირმანად, რომელსაც ათასი ჯურის არამზადა ცხვირწინ უფრიალებს საქართველოს.

პრო-დასავლურობის იარლიყ-მინებებულმა რუსულმა აგენტურამ შიგნიდან გამოხრა და გამოფიტა საქართველო. სწორედ პროდასავლურობის ნიღაბს ამოფარებულები აშანტაჟებენ ქართველ ხალხსა და პოლიტიკურ ოპონენტებს, დასავლეთი კი დუმს და შორიდან უყურებს ამ ტრაგიკომედიას.

დიახ, დასავლეთი სათანადოდ ვერ რეაგირებს და ადეკვატურ შეფასებებს ვერ აკეთებს იმ ფაქტზე, რომ სწორედ **ამ ფსევდოდემოკრატებმა და ფსევდომედასავლეთეებმა** თავიანთი მავნებლური საქმიანობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც შეაძულეს ქართველ ხალხს, ევროპაც და იძულებული გახადეს, ისევ რუსეთისკენ გაიხედოს.

ნაცმოძრაობისა და მისი განშტოებების ნაავკაცარი იმდენად ღიაა, რომ მათი **აგენტურულ-რეზიდენტული საქმიანობის** დასამტკიცებლად დიდი გამოძიება და გამოკვლევა სულაც არ არის აუცილებელი — ყველაფერი სახეზეა, ყველაფერი ზედაპირზე დევს, მაგრამ დასავლეთი მაინც დუმს და კომენტარს არ აკეთებს.

რუსეთთან ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ დასავლეთს ისეთი რა სარგებელი აქვს ამათგან, რომ **ამ აშკარად პრორუსულ ძალას** ხშირად პროდასავლურს უწოდებს და დემოკრატიის პლაცდარმად მიიჩნევს, ხოლო სააკაშვილს ამ **თეთრქანიან იდი ამინს** „დემოკრატიის შუქურას" ეძახის?

სპეცსამსახურების სასტიკი და გააფთრებული ომია ეს ომი, რომელშიც ყველაზე მეტად საქართველო ზარალდება და იჭყლიტება, როგორც ამ ომის ასპარეზი და საბრძოლო ველი!

●

შენიღბვისა და კონსპირაციის საუკეთესო საშუალებაა, სხვას დაუძახო ის, რაც შენ თვითონ ხარ, სხვას გადააბრალო და სხვა „ამხილო" იმაში, რასაც შენ თვითონ აკეთებ.

ეს ხერხი შესანიშნავად აქვთ ათვისებული ნაცმოძრაობასა და მის განაყოფებს, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს „რუსულ პროექტს", „რუსეთის კაცს" უწოდებენ, რომელიც, თურმე, საქართველოს რუსულ ორბიტაზე დაბრუნებას ცდილობს.

აი, ამას ამბობს ნაცმოძრაობა, რომელმაც, როგორც ვთქვით, ხელისუფლებაში ყოფნის ცხრა წლის განმავლობაში ქართული ეკონომიკის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ბერკეტი **რუსებს** ჩაუგდო ხელში, ბოლოს კი საქართველოს ტერიტორიის 20 პროცენტიც უფეშქაშა.

მოდით, გავყვეთ ნაცმოძრაობის მიერ შემოთავაზებულ რიტორიკას და ერთი წუთით ვირწმუნოთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლაც რუსული პროექტია და რუსეთის კაცი.

ოღონდ ისიც გავიხსენოთ, რამდენი მილიარდი აქვს დახარჯული და რა დიდებული საქმეები აქვს გაკეთებული ამ „რუსეთის კაცს" საქართველოსთვის.

ამ ლოგიკის მიხედვით, რუსეთი „თავის კაცს", თავის „პროექტს", რომელსაც დიდი ფული აშოვნინა რუსეთში, ავალებდა და ავალდებულებდა: ეს მილიარდები საქართველოს კეთილდღეობას უნდა მოახმაროო!

— გამოდის, რომ რუსეთი საქართველოს მტერი და ოკუპანტი კი არა გულმხურვალე მეგობარი და ჭირისუფალი ყოფილა.

აი, ამის თქმა გინდათ, თქვე იდიოტო ნაცებო?

2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე ვერავინ დაასახელებს თუნდაც ერთ ფაქტს, რომელიც იმის არგუმენტად გამოდგება, რომ ბიძინა ივანიშვილი და „ქართული ოცნება" საქართველოს რუსულ ორბიტაზე აბრუნებენ.

ნაცმოძრაობა და მისი მოკავშირეები გამუდმებით უკიჟინებენ ივანიშვილსა და „ქართულ ოცნებას", რატომ არ დგამთ მკვეთრ ნაბიჯებს რუსეთის წინააღმდეგ, რატომ არ აკეთებთ მკვეთრ განცხადებებს, ანუ რატომ არ ახორციელებთ პროვოკაციულ ქმედებებს რუსეთის მიმართ, რაც ასე იშიფრება: რატომ არ აძლევთ რუსეთს საბაბს და მოტივს, რომ რადიკალური ზომები მიიღოს, თქვენ დაგამხოთ და მერე თქვენ ადგილას ჩვენ მოვიდეთო.

●

— წარმოუდგენელი ამბები ხდება: **როგორ ახერხებენ პროდასავლური პარტიები პრორუსულ ძალასთან, ნინო ბურჯანაძესთან ითანამშრომლონ?** — გაკვირვებულნი კითხულობენ პოლიტიკოსები, ექსპერტები, ანალიტიკოსები, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ, რომ საღად აზროვნებენ.

კითხვის ამგვარი დასმაც კი შეცდომაა, რადგან ესენი პროდასავლური კი არა, ჩვეულებრივი **პრორუსული პარტიებია** პროდასავლურის ფსევდონიმით და გარედან მიტყეპებული პროდასვლურობის „დამადასტურებელი" იარლიყით.

ეს ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია პრორუსული პარტიების დიდი ოჯახია, რომელსაც მთავარ დიასახლისად და დედაბოძად კნეინა ნინო ანზოროვნა ჭყავთ. არ ვიცი, რა გაუჭირდათ მათ ისეთი, რომ, ფაქტობრივად, ნიღაბი ჩამოიხსნეს და საკუთარი თავი გაშიფრეს.

ეს უკვე სრული ლუსტრაციაა. ამიერიდან, რეგვენი თუ დაიჯერებს **ბრუ**-ს ლაბორატორიებში შეთხზულ ზღაპრებს და ლეგენდებს ამათი პროდასავლურობის შესახებ.

დაბოლოს: **არ მინდა, მკითხველმა ისე გაიგოს, თითქოს წინააღმდეგი ვიყო რუსეთ-საქართველოს შორის ნორმალური, ცივილიზებული ურთიერთობების აღდგენისა.**

არა, ეს ნამდვილად არ არის ასე, თუმცა, იმაშიც ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ ურთიერთობების აღდგენა ვერასოდეს მოხდება სხვადასხვა სახის **დივერსიული ჯგუფებისა თუ აგენტურული ქსელების** კონსპირაციული მეთოდებით, რაც საბოლოო ჯამში, ნორმალური, პარტნიორული ურთიერთობის აღდგენას კი არა, ქართული სახელმწიფოს დასუსტებას და დაძაბუნებას ისახავს მიზნად!

ბოლოთქმა

ნინო ბურჯანაძის ჩამოსვლის მეორე დღესვე ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია და ხელისუფლება ისევ მიუსხდნენ მოლაპარაკების მაგიდას და, თუ ოპოზიციას დავუჯერებთ, ყინული დაიძრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაჩნდა იმედი, 2020 წელს პარლამენტში კვლავ ვიხილოთ ნაცმოძრაობა, „ევრონაცები", ნინო ანზოროვნა, შალვა ნათელაშვილი, გუბაზ სანიკიძე, ზურაბ ჯაფარიძე, სხვანი და სხვანი.

ერთი შევარდნაძეღა აკლია ამ სიას საპატიო მიზეზის გამო, თორემ დანარჩენები ყველანი აქ არიან!

საქართველომ 30 წელია, ვერ მოიშორა **რუსული წარმოშობის ეს პოლიტიკური მაფია,** ყოფილი კომუნისტებითა და კომკავშირელებით, „კაგებეს" შტატიანი თანამშრომლებით დაკომპლექტებული კრიმინალური სინდიკატი, ქართული პოლიტიკის დონ კორლეონეს — შევარდნაძის მიერ ხელდასხმული და კურთხეული.

ვიარეთ, ვიარეთ და ისევ იქ დავბრუნდით, საიდანაც წამოვედით. წამოსვლით კი წამოვედით, მაგრამ გზაში დავიკარგეთ და ის საქართველოც დაგვეკარგა, რომლისთვისაც ვიბრძოდით და თავს ვწირავდით. ჩვენ დავიკარგეთ, მაგრამ ისინი გადარჩნენ — **ბურჯანაძეები და სააკაშვილები, ბოკერიები და ბარამიძეები, უგულავები და ხაზარაძეები, უსუფაშვილები და ხიდაშელები,** რომლებიც ხან — როდიონოვს, ხან — ბალტინს, ხან — ბეპაევს უცხადებდნენ სიყვარულსა და ერთგულებას! აი, ესენი კვლავ პოლიტიკურ ელიტაში რომ დარჩნენ, ამიტომაც არის ამდენი გაწამაწია, ამდენი იწილო-ბიწილო, მთელი დიპკორპუსისა და ევროკავშირის ელჩების ჩართვით!

როგორც ჩანს, ამ მაოხრებლებისგან, ამ შინაური ოკუპანტებისა და დამპყრობლებისგან საქართველოს გათავისუფლებას **კიდევ დიდი დრო** დასჭირდება. სამწუხაროდ, მე და ჩემს თაობას ეს დიდი დრო უკვე აღარა გვაქვს, ამიტომ ახლავე, სანამ პირში სული გვიდგას, ხმამაღლა და გარკვევით უნდა ვუთხრათ ამ ავაზაკებს: **„პაშლი ვი ნა ხ...ი, მერზავცი"!**

კვირგვინოსნები

ირაკლი კობახიძე
პარლამენტარი



200 ნაცის შეძახილი ვერანაირ დისკომფორტს ვერ შეგვიქმნის.

არ გვინდა, რომ კრიმინალი იყოს პარლამენტის წევრი და ჩვენი კოლეგა.

„აიპრესი"

ანრი ოხანაშვილი
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მეც და ჩემს კოლეგებსაც კონსტიტუცია გვავალდებულებს, რომ მსჯავრდებული პირის **ნიკა მელიას** პარლამენტის წევრობა დაშვებული არ არის.

„ინტერპრესნიუსი"

ვაკა გორგილაძე
პოლიტოლოგი

ნაცმოძრაობა შეეცდება მსხვერპლის მოპოვებას, ვინაიდან უმსხვერპლოდ თავისი ენერგიის გამოვლენას ვერ მოახერხებს.

„საქართველოს რესპუბლიკა"

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

ივანიშვილს ჩამოვუთვლი, მისი „პრინციპული" მაჟორიტარები რეებზე არიან გადამხტრები. **ერთი თვალები რომ დაუბრიალოს ივანიშვილმა, პროპორციულს კი არ დაუჭერენ მხარს, ყურებზე გაივლიან.**

„აიპრესი"

ანზორ ბიწაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის" ერთ-ერთი ლიდერი

„ოცნების" ლიდერებო, იუმორი არ არის თქვენი ძლიერი მხარე და მოერიდეთ ამ ჟანრს.

„პალიტრანიუსი"

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის" ლიდერი

ჩემი ახალგაზრდები, რომლებისთვისაც ნაციონალებთან დგომა მიუღებელი იყო, მიხვდნენ, რომ ახლა ერთობაა საჭირო.

„პირველი არხი"

„რა გითხრათ, ავადმყოფები არიან!“

ემზარ კვიციანი:

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ამ გარეწრებისა და მართლაცდა აგენტების დაპატიმრება დასავლეთის სპეცსამსახურებმა აუკრძალეს!

1555 წლის 29 მაისს მცირე აზიის ქალაქ ამასიაში სპარსეთსა და სეფიანთა ირანს შორის დაიდო ზავი, რომლის ძალითაც ორმა მტაცებელმა იმპერიამ საქართველო გაინაწილა — დასავლეთ საქართველო სამცხე-საათაბაგოს მნიშვნელოვან ნაწილთან ერთად ერგო თურქეთს, ხოლო ქართლისა და კახეთის სამეფოები — ირანს! „პატრიოტთა ალიანსის“ ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტარი ემზარ კვიციანი, რომელიც „ენ-დი-აი“-ს დირექტორის ლორა თორნტონის მიწვევით პარლამენტარების ჯგუფთან ერთად ევროპარლამენტსა და ევროკომისიაში იმყოფებოდა, დარწმუნებულია, რომ, ირანისა და თურქეთის მსგავსად, საქართველო რუსეთსა და დასავლეთს ახლაც გადანაწილებული აქვთ და თავიანთი სპეცსამსახურებით გვმართავენ:

— გახსოვთ, ალბათ, პარლამენტში ეთიკის კოდექსი რომ მივიღეთ და ეთიკის საბჭო შეიქმნა. მე წინააღმდეგი ვიყავი როგორც საბჭოს შექმნის, ისე კოდექსის მიღების, რადგან ვიდრე საქართველოს პარლამენტში მკვლელები და მწამებლები სხედან, ყოველგვარ ეთიკასა და ეთიკის კოდექსზე ლაპარაკი ზედმეტია! **ე.ი. ბოკერიას, რომელსაც უამრავი ცოდვა აწევს კისერზე, სიტყვას ვერ შეკადრებ, რადგან ეთიკის საბჭოზე გაგიყვანენ და გაგასამართლებენ.** ეთიკის საბჭო მაინც შექმნეს და ისე მოხდა, რომ იმ საბჭოში ერთ-ერთ წევრად მაინცდამაინც მე გამამწესეს *(იცინის)*... ეთიკის საბჭოს კაჟრეთში ჰქონდა გასვლითი სხდომა, სადაც „ენ-დი-აი“-ს დირექტორი, ქალბატონი **ლორა თორნტონი** გავიცანი. მოგეხსენებათ, ეთიკის საბჭო შექმნილია ევროპარლამენტშიც. სწორედ იმ მიზნით, რომ ევროპარლამენტში არსებული ეთიკის საბჭოს მუშაობის პრინციპებს გავცნობოდით, 17 ნოემბერს ქალბატონმა ლორა თორნტონმა ბრიუსელში წაგვიყვანა...

— ბატონო ემზარ, ვინ იყავით დელეგაციაში?

— დელეგაციაში ვიყავით მე, **ეკა ბესელია, ირინა ფრუიძე, ნინო წილოსანი, ოთო კახიძე...** ჩვენ გარდა დელეგაციაში იყვნენ „ენ-დი-აი“-ს ოფისის თანამშრომლები, მშვენიერი გოგონები — **ანა და ირინა** და სხვები. ყველაზე უმაღლესი თანამდებობის პირი, რომელსაც ბრიუსელში შევხვდით, გახლდათ ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ნაციონალებსა და ნაცებთან დაახლოებულ პირებს ისე ჩაეკონა და გადაეხვია, როგორც დედა — დიდი ხნის უნახავ შვილებს. **ოთო კახიძე** გამოვიდა და ვიცე-პრეზიდენტს საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ მოახსენა — მთელი ოპოზიცია გაერთიანებული ვართ, რათა ხელისუფლება ვაიძულოთ, პროპორციული არჩევნები დანიშნოსო! ამის პასუხად ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა — ჩვენ საქართველოს შიდა საქმეებში არ ვერევითო, რაც ძალიან მესიამოვნა. მაგრამ არ გასულა ცოტა ხანი და ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტმა ცივი წყალი გადამასხა, როცა ნაცებს ჰკითხა — რა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა მთელი ოპოზიცია ერთად დავსვათ და ხელისუფლება ვაიძულოთ, კონსტიტუციაში ცვლილება შეიტანოს და 2020 წელს არჩევნები მთლიანად პროპორციული წესით ჩაატაროსო?

— ზუსტად ასე თქვა?

— სიტყვასიტყვით! ამაზე ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა და როცა ჩემი რიგი დადგა, ვიცე-პრეზიდენტს ვუთხარი — თქვენ წეღან განაცხადეთ, რომ საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევას არ აპირებთ! და ჩვენ, „პატრიოტთა ალიანსი“, არასოდეს დავდგებით იმ ხალხის გვერდით, რომელმაც მთელი ცხრა წლის განმავლობაში ქართველი ერი აწამა, ტანჯა და სისხლში აბანავა. თქვენ დაგვასვით ეს ხალხი თავზე, თქვენ ხართ კოჰაბიტაციის ავტორები-მეთქი!

— ამაზე ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტმა რა გიპასუხათ?

— ხმა არ ამოუღიათ, სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა, მაგრამ ჩემი გამოსვლა აშკარად არ მოეწონათ.

— ლორა თორნტონის პოზიცია როგორი იყო?

— ქალბატონი ლორა შესანიშნავი ადამიანი აღმოჩნდა, სხვათაშორის, ქართველების რძალი ყოფილა, ქმარი ქართველი ჰყოლია, რაც არ ვიცოდი. ხომ გეუბნებით, პიროვნულად „ენ-დი-აი“-ს დირექტორი ძალიან კარგი ადამიანია, მაგრამ ამ ძალიან კარგ ადამიანს ჩემთან საუბარში ასეთი რამ წამოსცდა — **პარტიებს ვაიძულებთ, საარჩევნო სიაში არ შეიყვანონ ის ადამიანები, რომლებსაც ეთიკა ექნებათ დარღვეულიო!** ე.ი. რა გამოდის? „ამერიკულ „ენ-დი-აი“-ს თუ იმის ამბიცია აქვს, პარტიები აიძულოს, მისთვის არასასურველი პირები საარჩევნო სიაში არ შეიყვანონ, მაშინ ამერიკელები როგორმე იმასაც „მოახერხებენ“, რომ მათ ვინც უნდათ, სწორედ ისინი შეიყვანონ პარლამენტში! **გეკითხებით — ამაზე დიდი მონობა სადმე არსებობს?** სწორედ ამ თემაზე ვეკამათე შესანიშნავ გოგონებს, „ენ-დი-აი“-ს ქართული ოფისის თანამშრომლებს, რომლებიც ლორა თორნტონს ახლდნენ. **— სად აკეთებთ ამ გამოკვლევებს? არის თუ არა იმის საშუალება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს გამოგყვეთ და დავრწმუნდე, რომ თქვენ ნამდვილად ატარებთ გამოკითხვებს? —** ვკითხე გოგონებს. — არა, ჩვენი **კვლევები დახურულიაო!** — თავი გაიგიჟეს. — **დაიცათ, „ენ-დი-აი“ ჩვენ გვაძალებს, რომ ნებისმიერი კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეგვიმოწმონ, ვიყოთ ღია, გამჭვირვალე და ა.შ. თქვენ კი იმის უფლებას არ გვაძლევთ, რომ გამოკითხვებს ნამდვილად ატარებთ თუ არა, ის შევამოწმოთ-მეთქი?**

— ამაზე რა გიპასუხეს?

— არაფერი! საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ არანაირ გამოკითხვებს ესენი საქართველოში არ ატარებენ და წერენ იმას, რაც აწყობთ. იმ გოგონებს ვუთხარი კიდეც — **ჩვენ, „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრებმა, 29 ათასი ადამიანი გამოვკითხეთ და ამდენ ადამიანში არცერთი მათგანი, არცერთის შორეული თუ ახლო ნათესავი თქვენ არ გამოგიკითხავთ და სად ატარებთ ამ გამოკვლევებს-მეთქი?**

— საბოლოოდ ეს ყველაფერი რაზე მეტყველებს?

— ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, ქუჩაში რომ ნაძირალები ჯღავიან და გაიძახიან — **„მონა!“** — სინამდვილეში ისინი თავად არიან მონები, რადგან სწორედ ამ ხალხისგან, ამერიკისა და დასავლეთის სპეცსამსახურებისგან ფინანსდებიან.

ბრიუსელში ვიზიტმა დამარწმუნა, რომ ბოკერიასა და სააკაშვილის „შპანას“ სინამდვილეში აფინანსებს დასავლეთის სპეცსამსახურები, ხოლო სააკაშვილი ამას იბრალებს!

ბრიუსელში ასევე დავრწმუნდი, რომ საქართველო მართლაც არის რუსეთისა და ამერიკის მონა და ქვეყანა გასათავისუფლებელია!

— როგორ, რანაირად?

— ამისათვის არსებობს უმარტივესი გზა, რის შესახებაც საქართველოს მთავარი პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ უკვე ისაუბრა — ნაცმოძრაობის თითქმის ყველა ლიდერის წინააღმდეგ არსებობს მტკიცებულებები და მასალები, რაც მათ დანაშაულებრივ საქმიანობას ადასტურებს! აი, ეს უნდა გახდეს ჩვენი სახელმძღვანელო და ყველა ეჭვმიტანილის მიმართ სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყოს! მაგრამ უბედურება იცით, რა არის? **„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ამ გარეწრებისა და მართლაცდა აგენტების დაპატიმრება დასავლეთის სპეცსამსახურებმა აუკრძალეს!** გაიხსენეთ, რა თქვა ბიძინა ივანიშვილმა — მანქანაში ჩამსვეს, ბრიუსელიდან 14 კილომეტრში წამიყვანეს და მითხრეს — ნაცებს ხელი არ დააკაროთო! ესენი რომ უცხო ქვეყნის აგენტურაა, ამაში დარწმუნებული ვარ. ისიც მჯერა — რაც ბიძინამ თქვა, სიმართლეა! აქედან გამომდინარე, თუ ბიძინა ივანიშვილს ხალხი გვერდით არ დაუდგა, ვერაფერს იზამს! მახსოვს, რა დღეში ჰყავდათ შევარდნაძე, რომელსაც თავისი მინისტრების ეშინოდა იმიტომ, რომ მათი 80 პროცენტი უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ იმართებოდა.

— ბატონო ემზარ, ზვიად გამსახურდიაც ამ ძალას შეეწირა?

— რა თქმა უნდა! ცხონებული ზვიადი ორგულობამ, გაუტანლობამ და ღალატმა შეიწირა. ზვიადი დაუპირისპირდა ყველას, ვინც საქართველოსკენ მტრული თვალით იხედებოდა! ამ ბრძოლაში მარტო აღმოჩნდა და თავისი ცხოვრება ძალიან ტრაგიკულად დაასრულა. **შევარდნაძეს სულ იმის შიში კლავდა, რომ ზვიად გამსახურდიასავით მარტო არ დარჩენილიყო!** რომ გაიძახიან — შევარდნაძემ აფხაზეთი გაყიდაო! კი ბატონო, გაყიდა, მაგრამ აფხაზეთის ტერიტორიის 30 პროცენტი, კოდორის ხეობა რატომ არ გაყიდა? დარჩენილიყვნენ ისე, როგორც კოდორელები დავრჩით, ებრძოლათ ისე თავიანთ რაიონებსა და სოფლებში, როგორც ჩვენ ვიბრძოლეთ, ერთი-ორი ტყვია მაინც ესროლათ პარტიზანულად, მაგრამ არა! **უშიშროება ისე კარგად მართავდა სიტუაციას, ყველას უბრძანა**

„საქართველო მართლაც არის რუსეთისა და ამერიკის მონა და ქვეყანა გასათავისუფლებელია!“

კვირგვინოსნები

ადა მარშანია
„პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი

ნაციონალურმა მოძრაობამ ჯობია, საკუთარი კრიმინალური დანაშაულები გამოიძიოს და მოინანიოს.

„პირველი არხი“

ლევან გოგიჩაიშვილი
პარლამენტარი

„ოცნებამ“ სააკაშვილის ჯალათი მოსამართლეები გადაიბარა და მის ნაწამებ ადამიანებს სულში ჩააფურთხა.

„აიპრესი“

ირაკლი სესიაშვილი
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე

გიგა ბოკერია და გიგი უგულავა დემოკრატიაზე მე ვერ დამელაპარაკებიან — როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, მათ ადამიანის უფლებები გააუპატიურეს.

„მარშალპრესი“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი

ჰაერში სამოქალაქო დაპირისპირების უმწვავესი სუნი დგას.

„ახალი თაობა“

„გაიხსენეთ, რა თქვა ბიძინა ივანიშვილმა — მანქანაში ჩამსვეს, ბრიუსელიდან 14 კილომეტრში მიმიყვანეს და მითხრეს — ნაცებს ხელი არ დააკაროთო!“

— **წამოდით მაქედანო! — და ხალხიც წამოვიდა.** ერთადერთი, სადაც არ ვემორჩილებოდით, არ ვექვემდებარებოდით ხელისუფლების ბრძანებას, იყო კოდორის ხეობა და იმიტომაც შევინარჩუნეთ იმდენი ხანი იქაურობა.

ყველასთან ნაომარი ვარ, ნებისმიერ კავკასიელთან, რუსებთან, სომხებთან და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ – ქართველზე უკეთესი მეომარი არ არსებობს! მაგრამ, როცა ქართველს ზურგში ქართველი ესვრის, იქ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აზრს კარგავს.

რამდენჯერ გვქონდა ისეთი შემთხვევა, როცა სპეცსამსახური, კაგებეშნიკები ზურგში გვესროდნენ, მაგრამ ვინმე დაისაჯა? არავინ არ დასჯილა!

— ირმა ნადირაშვილმა და ლელა ქებურიამ პარლამენტში მართლა რამე მოასხეს თუ რამე გაიხადეს, რომ მთელი პარლამენტი და საქართველო აყროლდა?

— *(იცინის)* რა გითხრათ, პარლამენტში მაგარი შაჰიდები „გაგვეჩითნენ“... ისე, მართლა აყროლეს ყველაფერი! პრემიერს მთელი სალიბერასტეთი წამოუხტა — გახარიამ რუსულად ილაპარაკაო! — მაგრამ რუსული წარმოების ნივთიერება რომ მოასხეს პარლამენტში და ააქოთეს ყველაფერი, ამაზე კაციშვილი ხმას არ იღებს. **რა გითხრათ, ავადმყოფები არიან!**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„შევარდნაძეს სულ იმის შიში კლავდა, ზვიად გამსახურდიასავით მარტო არ დარჩენილიყო!“

გაილღვიძეთ, გრიშა ბიძიებო,
დეპოში ვართ – ბაქოს დეპოში!

11 დეკემბერს ქართულმა მედიამ, ისე სასხვათაშორისოდ, გაავრცელა ინფორმაცია, დავითგარეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა მწყემსი დაჭრესო. ამ ინციდენტის დეტალების შესახებ მხოლოდ მოგვიანებით გახდა ცნობილი...

დავითგარეჯის კომპლექსში მყოფი **მამა ზაზა ტატუნაშვილის** ინფორმაციით, სოფელ იორმუღანლოსთან, დავითგარეჯიდან რამდენიმე კილომეტრში, კონფლიქტი მოხდა საქართველოს მოქალაქე მწყემსსა და აზერბაიჯანელ მესაზღვრეს შორის, რის შემდეგაც მესაზღვრემ მწყემსს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა.

არსებობს მომხდარის კიდევ ერთი ვერსია, თითქოს, მესაზღვრეებმა ძაღლს ესროლეს და მწყემსი შემთხვევით დაიჭრა.

აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო Day.Az. აზერბაიჯანის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ინციდენტი, რომლის შედეგადაც საქართველოს მოქალაქე, 26 წლის რამინ ბაქიროვი დაიჭრა, ე.წ. ჯეირანჩოლთან ახლოს მოხდა.

აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქემ ცხვრის ფარასთან ერთად საზღვრის გადაკვეთა სცადა, რა დროსაც აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა შეაჩერეს. მეცხვარის ძაღლები მესაზღვრეებს თავს დაესხნენ, მესაზღვრეებმა ჰაერში გაისროლეს, მაგრამ ძაღლები ვერ მოიგერიეს და მათ ესროლეს.

Day.Az. წერს, რომ, სავარაუდოდ, ამ დროს დაიჭრა მწყემსიც, ის თავის ცხენთან ერთად მიწაზე დაცემული იპოვეს. სააგენტოს ინფორმაციით, მესაზღვრეებმა მას პირველადი დახმარება აღმოუჩინეს და შემდეგ ქალაქ განჯის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს.

როგორც ირკვევა, აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ დაჭრილი საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოს მკვიდრი, 26 წლის **რამინ ბაქიროვია.** იგი საზღვართან ახლომდებარე ფერმაში მუშაობდა მწყემსად. დაჭრილის ოჯახის წევრების თქმით, რამინი ცხვრის მობრუნებას ცდილობდა, რა დროსაც მას პირდაპირ დაახალეს ტყვია, გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე.

26 წლის ახალგაზრდა თავშია დაჭრილი. ის განჯის საავადმყოფოშია მოთავსებული. აზერბაიჯანულ მხარეზე დაყრდნობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. საქმეს აზერბაიჯანის სამხედრო პროკურატურა იძიებს.

როგორც დაჭრილი საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრები აცხადებენ, ის თავშია დაჭრილი, ანუ ბაქიროვს ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე პირდაპირ თავში ესროლეს! ესე იგი, არავითარი ძაღლისთვის სროლა და მსგავსი ზღაპრები — **აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა კაცი სასიკვდილოდ გაიმეტეს!**

მაქვს გონივრული ეჭვი, რომ აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებს მიცემული აქვთ მკაცრი მითითება, სასაზღვრო ზოლში ნებისმიერს გაუხსნან ცეცხლი! ამჯერად ტყვია საქართველოს მოქალაქეს მოხვდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ **აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა ცეცხლი გაუხსნა საქართველოს სახელმწიფოს!**

მე აზერბაიჯანთან კონფლიქტისაკენ არავის მოვუწოდებ, მაგრამ სახელისუფლო დონეზე, იმავე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ერთი მაინც ხომ უნდა ამოიკნავლოს — აზერბაიჯანი არაკეთილმეზობლურად ირჯება?!

თორემ, აგერ, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, პარლამენტის წევრი **იაკუბ მამედოვიც** კი უკვე ურცხვად გვიმტკიცებს, დავითგარეჯი კი არა, თბილისიც ისტორიული აზერბაიჯანული ქალაქიაო!

მოკლედ, გაილვიძეთ, გრიშა ბიძიებო!

დეპოში ვართ, დეპოში!
ბაქოს დეპოში!

გიორგი გიგაური

დავითგარეჯთან უკვე სისხლი დაიღვარა!

კვირგვინოსნები

ცოტნე გამსახურდია
ზვიად გამსახურდიას ვაჟი

ვხვდებოდი მე ამას ამ ტიპზე. რაღაცნაირად თავს მარიდებდა, სულ თვალებში ვერ მიყურებდა. არადა, პირველი დღიდან ვუჭერდი მხარს მას უბედურებაში, მის გვერდით ვიდექი რუსთაველზე და მისი პროტესტის დროს. მერე ვიფიქრე, ალბათ, პროვინციალიზმი ვერ დაუძლევია და ამიტომ ერიდება-მეთქი. ახლა დალაგდა თავის ადგილას ყველაფერი. არც განვსჯი, არც განვიკითხავ, არც გავლანძღავ. **უბრალოდ, ვაზიარებ როგორც მაგალითს, როგორი არ უნდა იყოს კაცი. სირცხვილია, დიდი სირცხვილი!**

„ალია“

ზაზა სარალიძე
დათუნა სარალიძის მამა

თორმეტ წელზე მეტი გავიდა იმ დღიდან, რომელიც არასდროს დამავიწყდება. მაშინ 5 წლის იყო დათუჩა და 4 წლის მარიამი. სამსახურიდან პირდაპირ სახლისკენ მეჩქარებოდა ბავშვებთან მეტი დროის გასატარებლად.

წინა დღით გვითხრეს, რომ დამატებით უნდა გავსულიყავით რუსთაველზე სამუშაოდ. როდესაც მიზეზი გვითხრეს, რისთვის უნდა გვემუშავა, სამსახურებრივი მოვალეობები დაგვავიწყდა და ერთი სული გვქონდა, როდის გათენდებოდა მეორე დღე, **რათა საკადრისი პატივი მიგვეგო დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტისთვის!**

არასდროს დამავიწყდება ის წამი, როდესაც მოასვენებდნენ ჩვენი ერის სიმდიდრეს და მისი სამარადისო განსასვენებლისაკენ თვალი გამეპარა. ვერც მაშინ დავძლიე პროვინციალიზმი და დარცხვენილმა თავი დავხარე. ის იმდენად დიდი პიროვნება იყო, მისკენ გახედვა მერიდებოდა.

ვერც წლების შემდეგ ვძლიე პროვინციალიზმს და მისი ოჯახის წინაშე მუდამ თავდახრილი და თვალებდახრილი ვიქნები.

საამაყოა და მუდამ საამაყოდ დარჩება ჩემი და ჩემი ოჯახისთვის ის ადამიანი, ვინც პირველად გახსნა ქვეყნის დამოუკიდებლობის გზა. უფალმა გაანათლოს თქვენი სული, ბატონო ზვიად!

თქვენს ოჯახს და დანატოვარს უფლის წყალობა არ მოაკლდეს!

„ალია“

კახა მიქაია
საზოგადო აქტივისტი

გვარამიას ეთერში მიხეილ სააკაშვილი ზვიად გამსახურდიას „საქართველოს სულიერ მისსიაზე“ ალაპარაკდა!

ღმერთო, დიდებულო, ამას რას მოვესწარით?!

„ალია“

უზენაესი საბჭო კიტოვანმა გადაწვა და ქებურიამ ააყროლა!

სიმყრალე, როგორც წესი, სიდამპლისა და ხრწნილების თანმდევი პროცესია, რომელიც ადამიანის სულიერ და ფიზიკურ მდგომარეობას პირდაპირპროპორციულად ასახავს.

რაც უფრო დამპალი და გახრწნილია ადამიანი, მით უფრო მაგრად ყარს. მაგალითად, პეტრე პირველს რუსი დიდგვაროვნებისთვის სისუფთავის დაცვა რომ ესწავლებინა, საგანგებო ფორმულარი გამოსცა — ბოიარები გაკრიჭეთ და ცოლებმა ქმრებს კვირაში ერთხელ საცვლები გაურეცხეთო!

კრემლში თუ სანკტ-პეტერბურგის ბრწყინვალე სასახლეში გამართული მიღებებისა და ბალ-მასკარადების დროს, პეტრეს ბრძანებით, ქალებს თუ კაცებს საცვლებს უმოწმებდნენ და იმპერატორთან სტუმრობის ნებას მხოლოდ მას შემდეგ რთავდნენ, თუ სისუფთავის მხრივ საცვლებში ყველაფერი წესრიგში იყო.

როცა პარლამენტის აყროლების შესახებ მამცნეს, სიმართლე გითხრათ, გულმა მაშინვე რეჩხი მიყო და გავიფიქრე — ალბათ, **ირმა ნადირაშვილი ან ელისტრაკო** პეტრე პირველის მიერ გამოცემული ფორმულარის გვერდის ავლით შეიპარნენ პარლამენტში და საგანგებოდ გამოყოფილ დაცვას ნიფხვები არ შეამოწმებინესმეთქი! ერთხანს ისიც კი ვიეჭვე, ალბათ, **საკაშვილის სპეცაგენტმა ვალერი გელბახიანმა** თავისი საწმერთული შუა სასესიო დარბაზში ჩუმად დააგდო და ამ ყველაფრის შემხედვარე ქალბატონ **ენძელა მაჭავარიანს** გულყრა იმიტომაც დაემართა-მეთქი!

ვიდრე ამ ფიქრებში ვიყავი, მეგობრებმა დამირეკეს და დამიზუსტეს — **ზუგდიდელმა ნაცსექტანტმა ლელა ქებურიამ,** რომელსაც **ირმა ნადირაშვილიც** მხარს უბამდა და იფარავდა, პარლამენტში **ალექსანდრე დოროგოვის მიერ ჯერ კიდევ ლავრენტი ბერიას დავალებით შექმნილი რუსული საბჭოთა პრეპარატი АСД** მოასხურა და იქაურობა იმიტომაც ყარსო!

ირმა ნადირაშვილისგან არაფერი გამკვირვებია, რადგან „რუსთავი-2"-დან მოყოლებული, ეს მართლაცდა ქალის კარიკატურა ნიადაგ სიმყრალესთან, ხრწნილებასთან, გვამებთან და მძორთან ასოცირდებოდა, მაგრამ **ლელა ქებურიას** საქციელმა ნამდვილად სახტად დამტოვა და ჩემთვის გავიფიქრე — **ზუგდიდში, ერთ ოჯახში, უხუცესი ქალბატონი მანამ არ მომეშვა, სანამ ძველოდიშური წესით, პატივისცემის ნიშნად, ფეხი არ დამბანა და ეს ტუტუცი სად გაიზარდა, მთელი პარლამენტი რომ ააქოთა და სუნი დააყენა-მეთქი?!**

სწორედ ამაზეა ნათქვამი — **საქებარმა ქებურიამ პარლამენტში მოასხურაო!**

გაივლის ხანი, არც ნაცი იქნება ამ ქვეყანაზე, არც ქოცი და არც ელისტრაკოს ნიფხვების კოლექცია, რომელიც, კაცმა არ იცის, საღორიის ტყეში რამდენი ხის ძირშია დამარხული, მაგრამ **ლელა ქებურიას მიერ დაყენებული ყროლის სუნის შესახებ** ყოველთვის ილაპარაკებენ და იტყვიან — ეს ამბავი იმის მესამე წელს მოხდა, როცა ერთმა ვაი-ზუგდიდელმა დეპუტატმა პარლამენტი მოაქოთაო!

გარემოს აქოთებას, როგორც წესი, დიდი ჭკუა-გონება არ სჭირდება, მთავარია შედეგი. მაგალითად, ცნობილია, რომ კაცობრიობის ისტორიაში მხუთავი გაზი **იპრიტი** პირველად გერმანელებმა 1917 წლის 12 ივლისს ფრანგებისა და ინგლისელების წინააღმდეგ ბელგიაში, ქალაქ იპრში გამოიყენეს. სწორედ ამ სახელის გამო ეწოდა გაზს იპრიტი. გერმანელები გამარჯვებას ზეიმობდნენ და ხარობდნენ, მაგრამ ამოვარდა ქარი, რომელმაც იპრიტი ინგლისელებისა და ფრანგების პოზიციებიდან გერმანელების პოზიციებისკენ წაიღო და კაიზერის მთელი არმია მოიწამლა. **სხვათაშორის, მაშინ სიკვდილს ძლივს გადაურჩა ადოლფ ჰიტლერი, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა.**

ერთი სიტყვით, **იპრიტის** გაშვება გერმანიას მაშინ სანანებელი გაუხდა...

ვფიქრობ, პარლამენტის აყროლება ზუგდიდელ **ლელა ქებურიასაც** სანანებელი გაუხდება, რადგან სამეგრელოში რომ ჩავა, აუცილებლად გააგონებენ — **ჩვენი უზენაესი საბჭო კიტოვანმა გადაწვა და ქებურიამ ააყროლაო!**

საქებარმა ქებურიამ პარლამენტში მოასხურა!

დეპუტატი ენძელა მაჭავარიანი ნაცების მიერ დასხმული ხსნარის შესუნთქვის შემდეგ

ეს საქციელი კოლხი ქალისგან გამიკვირდა, თორემ ირმა ნადირაშვილზე რაღა უნდა გითხრათ!

დიტო ჩუბინიძე

ისევ ღვრიან!

დაღვრა ნაცების ხელობაა.

მანამდე **ღვრიდნენ** სისხლს და ახლა **ღვრიან** სუნიან სითხეს.

დაწამვლაც ნაცების ხელობაა.

ადრე **წამლავდნენ** გაზით პარლამენტის შენობის გარეთ, ახლა კი **წამლავენ** ხსნარით პარლამენტის შენობის შიგნით.

არაფერია ახალი მათ ქმედებაში.

ერთი ეგაა: **ბატონი მდინარაძე, ბატონი ოხანაშვილი, ბატონი მათიკაშვილი და სხვები ნაცების მიერ გამოწვეულმა სუნმა მხოლოდ ახლა შეაწუხა, თორემ, ადრე, ქართველი ხალხი რომ სისხლისსუნიან ნაცებს შიშველი ხელებით ასკდებოდა, ეს ბატონები საერთოდ არ წუხდებოდნენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, იმ 9 წლის განმავლობაში ცხვირზეც კი არ წაუჭერიათ ხელი — ეს რა სუნია, გარშემო რა ყარსო?!**

7-წლიან კოჰაბიტაციას კიდევ, ნაცები რომ გააცოცხლა და მოაფერიანა, ბევრად უფრო მყრალი და აუტანელი სუნი ჰქონდა, ვიდრე იმ სითხეს, ქებურიამ, ნადირაშვილმა თუ ვიღაცამ პარლამენტში რომ **დაღვარა.**

ჯერ არდაღვრილის, დასაღვრელის, ალბათ, მაცნეაო! — ამბობდა ქართველი ხალხი მაგ კოჰაბიტაციაზე და, აჰა!

ხსნარი უკვე **დაღვარეს,** იმ მთავარის **დასაღვრელად** კი, **ყაყაჩოს წვეთის ფერი** რომ არის, მუდამ მზად არიან და **დაღვრიან** კიდეც, შესაძლებლობა როგორც კი მიეცემათ.

იმედია, არ მიეცემათ, ისევ ქართველი ხალხის სიმარჯვით.

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

ჩვენ სხვა არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება, არც ის დიდი ეკონომიკური პოტენციალი, რომ უცებ დავიპყროთ თუნდაც რეგიონი, მაგრამ გვაქვს ის უზარმაზარი, ძალიან ძლიერი იარაღი, რომელსაც ჰქვია ცოდნა, მეცნიერება, კულტურა.

„რეზონანსი"

ირაკლი ღარიბაშვილი
თავდაცვის მინისტრი

ქართული ჯარი არის ძლიერი და ჩვენ გვყავს გმირი სამხედროები. ყველაფერს გავაკეთებ, რათა ქართული ჯარი კიდევ უფრო გაძლიერდეს.

„საქართველოს რესპუბლიკა"

დავით დარჩიაშვილი
„ევროპული საქართველოს" წევრი

სალომე ზურაბიშვილის ადგილზე მონასტერში წავიდოდი, რადგან **ირაკლი ღარიბაშვილი** უფრო ადეკვატური რომ იქნება, ვიდრე შენ — პარიზში დაბადებულ-გაზრდილი, თავადაზნაურული წარსულის მქონე — სრული კატასტროფაა, აბა რა არის?!

„ახალი თაობა"

ნიკოლოზ მჟავანაძე
უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე

სალომე ზურაბიშვილი კაზინოში დიდ ფულს ხარჯავს... **ჟვანია გაექცა, მოისწრაფიშვილი გაექცა, რადგან თანამშრომლებს შეურაცხყოფას აყენებს.**

„ახალი თაობა"

გიორგი მარგველაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

არჩევნებში ხმას ნაციონალურ მოძრაობასა და „ქართულ ოცნებას" არ მივცემ, დანარჩენს ვნახავთ, ვინ დარჩება.

„პალიტრანიუსი"

«ოქროს ძაფი» და ჯალათი მამის ლანდი

ლანა ღოღობერიძის ახალ ფილმში

12 დეკემბერი, 20 საათი, კინოთეატრი „კავეა“ „ისთ პოინტში“, 91 წლის ქართველი რეჟისორის ლანა ღოღობერიძის ფილმ „ოქროს ძაფის“ პრემიერა. ჩემ გარდა დარბაზში 3 მაყურებელი ზის. არაფერია იმაზე შემზარავი, როცა ცარიელ სივრცეში შუქი ქრება და ეკრანის ანთების მოლოდინში დასადგურებული სიჩუმე სმენას გიხშობს. კინო იწყება კლავიატურაზე ბეჭდვის ხმით — უნებლიეთ გახსენდება „ტროიკებისათვის“ საიდუმლოდ დაბეჭდილი დახვრეტის ბრძანებები და კიდევ კარგი, რომ ამ ხმას შესანიშნავი ქართველი რეჟისორისა და მსახიობის ნანა ჯორჯაძის კინოგმირის, მოხუცი მწერალი ქალის ელენეს ხმა მოსდევს.

ფაქტობრივად, **„ოქროს ძაფი“** 91 წლის ლანა ღოღობერიძის ბიოგრაფიული დრამაა, რომელსაც წარსულის სასტიკი სინამდვილის განცდა მოჰყვება. თავად თქვა — ფიქრის ეკრანზე გადმოტანა მინდოდაო და თავისი გმირების დიალოგებისა თუ განცდების გადმოცემით განახორციელა კიდეც ორი — ერთმანეთის საპირისპირო იდეოლოგიის ქალბატონის — ელენესა და მირანდას საშუალებით. **პირველი რეპრესირებული ოჯახის შვილია, თავადაც რეპრესირებული და 20 წლის განმავლობაში აკრძალული მწერალი, ხოლო მეორე — რეპრესიების შემოქმედი, დამსჯელი და ამავე მწერლის შემოქმედების ამკრძალავი.** ცხოვრება ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან დაამოყვრებს, საერთო შთამომავალს გაუჩენს და ბოლოს ერთ სახლში დაასახლებს. საღამოს ერთად უწევთ ჩაის სმა, მაგრამ წარსული მათი ცხოვრების ყოველდღიური თანამგზავრია — ერთი — ასაკისგან უკვე ხელჯოხს დაყრდნობილი მუდმივად გადასახლებულ დედას იხსენებს, მეორეს — ალცჰაიმერით დაავადებულს, დროდადრო პარტიული შეკრებები და თავისი ყოვლისშემძლეობა აგონდება. **ისინი ერთ ჭერქვეშ ცხოვრებას ვერ ეგუებიან და მათი ყოფა უფრო აუტანელი მას შემდეგ ხდება, როცა პირველი იგებს, რომ ახალგაზრდობაში მისი თაყვანისმცემელი (არჩილი — ზურა ყიფშიძე) ამ იდეური მოწინააღმდეგის თაყვანისმცემელიც ყოფილა.** პირველს — ელენეს ნანა ჯორჯაძე ასახიერებს, მეორეს — მირანდას გურანდა გაბუნია. ამჯერად ამ ფილმის მხატვრულ მხარეზე არ შევჩერდებით — უნიკალური კადრებით, ძველი თბილისური ეზოთი და მეზობლებით, კულტურული ოჯახის ძველი სახლით, წიგნებითა და ლამაზი ყვავილებით... **წინა პლანზეა სიტუაციის ტრაგიზმი და წარსულის აჩრდილები, დამსხვრეული ურთიერთობები, რომლის აღდგენასაც რაც უნდა ოქროს ძაფით ეცადო, ბოლომდე მაინც ვერ შეძლებ. ბზარი საგრძნობი იქნება — აი, ლარნაკი კი, შეიძლება, აღდგეს კიდეც და პირვანდელზე ეკლექტური სახე მიიღოს.**

ლანა ღოღობერიძემ თავისი ოჯახის ისტორია — კერძოდ, 1937 წლის რეპრესიების დროს 10 წლით გადასახლებული დედის ნუცა ღოღობერიძის სამშობლოში დაბრუნება 41 წლის წინათ ფილმში — **„რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე“** ასახა, „ოქროს ძაფშიც“ ეს ხაზი გააცოცხლა და კიდევ, ასე ვთვლი, **ამ ფილმშივეა მამის — ბოლშევიკ ლევან ღოღობერიძის მიერ საქართველოში ჩატარებული რეპრესიების სიმძიმეც.**

გურანდა გაბუნიას გმირი მირანდა კომპლექსურად მოიცავს ყველა ბოლშევიკის, შინსახკომელისა თუ პარტიულის სახეს, რომელმაც, უკვე ასაკში მყოფმა და დაავადებულმა, გააცნობიერა ხალხის წინაშე ჩადენილი ისტორიული დანაშაული, ყიდის „დიდი კაცების“ ნაჩუქარ ნივთებს და თანხას დაავადებულ ბავშვთა ფონდში რიცხავს. **ეს არის მონანიება. რეალურად, რეპრესიების ბევრმა შემოქმედმა ისევე დაასრულა ცხოვრება, როგორც მირანდამ — ჭკუაზე შემცდარმა და სახლიდან წასულმა.** ასეთი იყო 30-იანი წლების ჯალათი **ზახარ შაშურკინიც**, გალოთებული და იატაკზე გართხმული ღმერთს რომ პატიებას სთხოვდა.

სხვათაშორის, შაშურკინის შვილობილმა, როცა მამობილის საქმიანობის შესახებ სიმართლე გაიგო, საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა — მაპატიეთ მამაჩემის შემზარავი საქმიანობის გამოო. ოპერის მომღერალმა **ეკატერინე სოხაძემ, რომელიც დახვრეტილი ევგენი მიქელაძის სახლში ცხოვრობდა და მისი გადასახლებული მეუღლის ქეთუსია ორახელაშვილის კაბები ეცვა, ხმა დაკარგა და სცენას სამუდამოდ გამოემშვიდობა — შთამომავლები კი სამუდამო თავის მართლებისათვის გაწირა.** მრავალია ასეთი მაგალითი...

„ოქროს ძაფში“ შთამბეჭდავია ერთი ეპიზოდიც — მიტოვებულ ადგილას, სავარძელში შეძრწუნებული სახით მჯდარი ყოფილი პარტმუშაკის მზერაში შეიძლება, ყველაფერი იგულისხმო, კინო რეალობაში გადმოტანს: **თვალწინ გაკრთის წამურის ტრაგედია — დიდი ილიას მკვლელობა, ფილიპე მახარაძე, ლევან ღოღობერიძე, სერგო ორჯონიკიძე, 1924 წლის აჯანყების მონაწილეთა ვაგონებში შეყრა და გარედან დახვრეტა, ვაგონების ნასვრეტებიდან ნაკადულად წამოსული ათობით ადამიანის სისხლი, დიდი მწერლის — კონსტანტინე გამსახურდიას გადასახლება...** 91 წლის რეჟისორის პასაჟებმა, შეიძლება, 1991 წლის პუტჩიც გაგახსენოთ, სამეგრელოს ტყეებში საქართველოს პირველ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიაზე განხორციელებული ნადირობის ქრონიკაც... **ლანა ღოღობერიძემ ზედმიწევნით იცის ზემოხსენებული ისტორიული ფაქტების დეტალები. სხვათაშორის, ესეც საოცარია, „ოქროს ძაფის“ რეჟისორი ფილმში ყოფილ პარტიულ მუშაკს კონსტანტინე გამსახურდიას მეუღლისა და ზვიად გამსახურდიას დედის სახელს მირანდას არქმევს...**

„ოქროს ძაფი“ ერთგვარი შეხსენებაც არის, რამდენად გავაცნობიერეთ ტერორის ეპოქის სიმძიმე, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორებულიყო, **თუმცა, თანამედროვე საქართველოში სააკაშვილის 9-წლიანი რეჟიმი მაინც დავუშვით, ქუჩებში სისხლისღვრას ვუყურეთ და დღეს ამის შემოქმედთა სინანულის შესახებაც არაფერი გვსმენია.** პირიქით, ამ რეპრესიების ინიციატორსა და მთავარ დირიჟორს **სააკაშვილს** დღესაც გულდასმით უსმენენ და ქვეყანაში სიტუაციის არევას ეგუებიან.

რამდენიმე დღის წინათ ახალგაზრდა რეჟისორის **ზაზა ურუშაძის** უეცარ გარდაცვალებაზე **ლანა ღოღობერიძემ** განაცხადა: **„არ მასვენებს ეს წყეული კითხვა: რა ხდება ჩვენს თავს? რატომ არ გვესმის ერთმანეთის? რატომ ვტკენთ ერთმანეთს გულს ასე იოლად?“** დიახ, გულისტკენაც იოლად გამოგვდის და გულნატკენთა შორიდან ყურებაც. **კარგი იქნებოდა, ზაზა ურუშაძეს კოლეგები ჯერ კიდევ მაშინ დასდგომოდნენ გვერდით, როდესაც სააკაშვილის ზონდერებმა მას 75-საათიანი გადაღებული კინომასალა — „ცხელი ძაღლის“ მეოთხე სეზონის სერიები — პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის არაოფიციალური ვერსიის ეკრანიზაცია წაართვეს და სატელევიზიო ჩვენება აუკრძალეს.** მაშინ არავის უკითხავს, რას განიცდიდა **ზაზა ურუშაძე,** რომ აღარაფერი ვთქვათ, თავად პრემიერ-მინისტრ **ზურაბ ჟვანიას** მკვლელობაზე, როცა პირში წყალი ჩაიგუბეს და პრემიერის გაზით გაგუდვის ვერსია დაიჯერეს. ლანა ღოღობერიძისეული შეფასება: **„ზურაბ ჟვანია წარმოუდგენელი დანაკლისია ჩვენი ქვეყნისთვის“,** ვერაფერს ამბობს, გარდა ბანალური აზრისა. ოქროს ძაფი კარგია ცხოვრებაში, მაგრამ, როცა სიტუაციას სწორი პოზიცია და ნაბიჯები სჭირდება, კომპრომისი შეიძლება, სავალალოც იყოს.

„ოქროს ძაფი“ გაფორმებულია სპეციალურად ამ ფილმისათვის შექმნილი, 80 წლის მომაკვდავი ქართველი კომპოზიტორის **გია ყანჩელის** ბოლო აკორდებით. საპრემიერო კინოჩვენება მისი გარდაცვალებიდან 2 თვის შემდეგ შედგა.

ბოლოთქმა

თბილისის ზოგიერთ კინოთეატრში ბილეთების არარეალიზაციის გამო „ოქროს ძაფის“ სეანსი არ შედგა. **ქვეყანაში არსებული სიტუაციის შეფასება მხოლოდ ამ ფაქტითაც შეიძლება — ღრმა, გემოვნებიანი და მაღალი ესთეტიკის გამომხატველი ქართული ფილმი ქართველ მაყურებელს აღარ აინტერესებს.** ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი, ვინ არის დამნაშავე?

სატირალია. ერთი დიდი ზეიმია **ნანა ჯორჯაძის, ზურა ყიფშიძისა** და **გურანდა გაბუნიას** სამსახიობო ოსტატობის ცქერა, მათი მასტერკლასი კინოში, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ წარსულის აჩრდილები არ ქრებიან და **ლანა ღოღობერიძესაც მუდამ მიჰყვება ჯალათი მამის ლანდი, რომელიც შესაძლოა, უმაყურებლო კინოჩვენებასაც ესწრებოდეს!**

მოამზადა
ქეთევან ხამიაშვილმა




კადრები ლანა ღოღობერიძის ფილმიდან „ოქროს ძაფი“

პუტჩისტი ხაზარაძის პუტჩისტური პარტია პუტჩის დღეს – 22 დეკემბერს ფუძნდება!

როდესაც გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, მამუკა ხაზარაძის პარტიის „ლელოს“ დამფუძნებელი ყრილობა 22 დეკემბერს გაიმართებაო, მწარედ გამეცინა! ხაზარაძე, უფრო შესაფერის თარიღს პარტიის დაფუძნებისთვის ნამდვილად ვერ შეარჩევდა!

ქართველ ხალხში **„ყაჩაღ-ბანკირად“ ცნობილი ხაზარაძე,** რაც კი პოლიტიკოსობა გადაწყვიტა, როგორც იტყვიან, ნემსის ყუნწში ძვრება, რათა ხალხს თავი პატრიოტად წარმოუჩინოს და გვარიანად შელანძღული მუნდირიდან უთვალავი შავი ლაქა ჩამოირეცხოს. მოკლედ, **ხაზარაძის მიერ ქართული ეკლესიის საკვირველ „ქომაგობაზე“ რომ აღარ ვილაპარაკოთ, აგერ, გასულ კვირას მის მიერ დაარსებული ლიტერატურული პრემია „საბას“ გადაცემის ცერემონიალიც სკანდალების გარეშე ჩატარდა!** დიახ, ამ ლიტპრემიის ჟიურის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ 2019 წელს აღნიშნული პრემია არცერთი „უბორნიის პოეტისათვის“ და „ტუალეტის მჯღაბნელისათვის“ არ მიუნიჭებიათ!

ეს გასაგებიცაა: ხაზარაძე პარტიის დაფუძნებისთვის ემზადება, ქვეყნის გადარჩენით იმუქრება და როგორი სანახავი იქნებოდა, მისი საამაყო „საბა“ პატრიარქის მაგინებელი რომელიმე **პაატა შამუგიასთვის** ან **ლაშა ბუღაძისათვის** რომ მიეძღვნათ! არადა, ორივეს ხაზარაძის „საბა“ სამ-სამჯერ (!!!) აქვთ აღებული!

ის კი არა, ხაზარაძე იმდენად ეშხში შესული, „კარგი ბიჭი“ ითამაშოს, უკვე ბანკებსა და კაზინოებს უღრენს, რა მხეცურად ძარცვავთ ჩემს საყვარელ ქართველ ხალხსო!

თუმცა, შუბი ხალთაში არ დაიმალებაო და აჰა, ხაზარაძემ პარტიის დაფუძნების სადღესასწაულო თარიღად **22 დეკემბერი** გამოაცხადა — **1991 წლის სისხლიანი, საქართველოს დამაქცევარი პუტჩის დაწყების თარიღი!**

დიახ, ამიერიდან 22 დეკემბერი — სისხლიანი პუტჩისა და ყაჩაღ-ბანკირ ხაზარაძის პუტჩისტური პარტიის დაფუძნების „დღესასწაულია!“

შეიძლება, ვინმემ თქვას, ეს უბრალო დამთხვევააო, მაგრამ, ბოდიში და, კრეტინი უნდა იყო, რომ ასე „შემთხვევით დაამთხვიო“ პუტჩის დაწყების დღე და საკუთარი პარტიის დაფუძნების თარიღი! ხაზარაძე კი კრეტინი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ, მისთვის 22 დეკემბერი — პუტჩის დაწყების დღე და 6 იანვარი — ზვიად გამსახურდიას სამშობლოდან განდევნის დღე — დღესასწაულებია!

დიახ, რომ არა 1991 წლის 22 დეკემბერს დაწყებული ის ავბედითი პუტჩი, ხაზარაძე ერთ ჩვეულებრივ ნაკომკავშირალ არამზადად დარჩებოდა, რომელიც, როგორც „ასავალ-დასავალში“ დაბეჭდილი არაერთი თვითმხილველის ინტერვიუებიდანაც ჩანს, პირადად არბევდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აქციებს!

ის კი არა, სულ რამდენიმე კვირის წინათ „სახალხო ფრონტის“ ლიდერმა **ნოდარ ნათაძემაც** კი მითხრა ინტერვიუში — **ჩემი თვალით ვნახე 1989 წლის 18 თებერვალს „გეპეის“ პირველი კორპუსის წინ მერაბ კოსტავასა და მისი მომხრეების აქციის დარბევაში როგორ მონაწილეობდა მამუკა ხაზარაძე — მაგის სახეს რა დამავიწყებსო!**

ჰოდა, ამიტომაც ვამბობ, რომ **1990 წლის 28 ოქტომბერი** (ეროვნული ხელისუფლების გამარჯვება პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში) და **1991 წლის 9 აპრილი** (საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა) მამუკა ხაზარაძისათვის ტრაგიკული თარიღებია, **22 დეკემბერი** (პუტჩის დაწყების დღე) კი — დღესასწაული!

ამიტომაც იყო, რომ ნაპუტჩარ საქართველოში დაბრუნებული შევარდნაძის კარზე დაწინაურებულმა ხაზარაძემ დაუნანებლად ძარცვა და არბია ქართველი ხალხი — წაართვა მილიონობით მანეთის ანაბრები, მიისაკუთრა და რუსებზე გაყიდა „ბორჯომის“ უნიკალური წყლის საბადოები და წარმოება, ბანკის ვალებით სული ამოხადა და სახლ-კარიდან გამოყარა ათასები... **და, სხვათაშორის, თავის პარტიაშიც თავისნაირ ქართველთმოძულე „ყაჩაღოვიჩებსა“ და „ყაჩაღოვნებს“ გაუხსნა გზა!**

მაგალითად, ხაზარაძის მომავალ პარტიაში ყაჩაღ-ბანკირის „მარცხენა ფეხი“ ცნობილი ქართველთმოძულე, სოროსელი **ანა ნაცვლიშვილი** იქნება!

აი, რას წერს მის შესახებ სოცქსელში ადვოკატი **ირაკლი ზაქარეიშვილი:**

„საია-ს ყოფილი თავმჯდომარე, გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტობის დროს მისი საპარლამენტო მდივანი, ამჟამად ნაცარასამთავრობო ორგანიზაციათა „ფლაგმანი“ ***ანა ნაცვლიშვილი*** *ხალხის ხარჯზე გამდიდრებულთა ოჯახიდანაა. ფაქტებში ბატონ დავით ახრახაძეს დავესესხები და ცოტას მეც მივამატებ:*

ამ ქალბატონის მამა გახლავთ ***ამირან ნაცვლიშვილი,*** *რომელიც 1993-1995 წლებში იყო ქუთაისის მერი, რომელმაც შედეგად ქუთაისის „ავტოქარხანა“ ჩაიგდო ხელში, მეუღლესთან ერთად მიიტაცა და მართავდა. საწარმო, რომელშიც ათი ათასზე მეტი ადამიანი შრომობდა, ქარხანა, რომელიც უნიკალური დაზგა-დანადგარებით იყო აღჭურვილი —* ***ანა ნაცვლიშვილის*** *მშობლებმა პირწმინდად გაძარცვეს, გააპარტახეს და ჯართად გაყიდეს.*

ნაცვლიშვილები მილიონერები გახდნენ... იმდენად გაზულუქდნენ, რომ ცა ქუდად არ მიაჩნდათ და დედამიწა — ქალამნად. 2002 წელს ***ამირან ნაცვლიშვილი*** *გაიტაცეს, გამოსასყიდად კი რამდენიმე მილიონ დოლარს ითხოვდნენ. თანხის გადახდის შემდეგ, გამტაცებლებმა ამირან ნაცვლიშვილი სასტიკად სცემეს და ტყეში დატოვეს.* ***ელის...როჭო (ცენზურა ჩვენია. რედ.) კილაძის ქმარმა,*** *რომელიც მაშინ ქუთაისის სისხლის სამართლის სამძებროს უფროსად მუშაობდა, გატაცების საქმე მალევე „გახსნა“, რისთვისაც ჯილდოები ყველა მხრიდან მიიღო.*

მიხეილ სააკაშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე (2004 წლის მარტში) სახელმწიფო ქონების შეტყაპუნებისათვის ანა ნაცვლიშვილის მშობლები დაიჭირა და მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლა, რაც ამ უკანასკნელებს ქუთაისის ავტოქარხანა სახელმწიფოსთვის დააბრუნებინეს და ათეულობით მილიონი მიატანინეს *(ნაცებმა „საპროცესო შეთანხმებით“ 50 000 ბიუჯეტში ჩარიცხეს, დანარჩენი — ჯიბეში).*

ანა ნაცვლიშვილის მამამ *თავისი ქალიშვილი „პროდასავლურ არასამთავრობოებში“ შეაგდო, მაყუთით თავბრუდამხვევი კარიერა გაუკეთა, თავად კი მეუღლესთან ერთად საცხოვრებლად რუსეთში გადაბარგდა.*

ანა ნაცვლიშვილის დედ-მამა ქართველი და რუსეთში მოღვაწე ადვოკატების მეშვეობით ცდილობდნენ „სტრასბურგის სასამართლოში“ თავის გამართლებას... ისინი დაკარგულის დაბრუნებას გეგმავდნენ, თუმცა — ამაოდ: ევროპულმა სასამართლომ სახელმწიფოს ქურდებს 24.04.2014 წ. გადაწყვეტილებით ევროპული პანღური უთავაზა.

აი, სწორედ ასეთი ადამიანების შვილებს აქვთ დაპყრობილი პოლიტიკური ასპარეზი და გვმოძღვრავენ. სწორედ ასეთები გვასწავლიან პატიოსან ადამიანებს — რა შეიძლება, რა არ შეიძლება და რა არის აუცილებელი!..

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დავსვამ რიტორიკულ შეკითხვას: ქურდის შვილებს — „ანა ნაცვლიშვილებს“ — აქვთ უფლება ვინმეს ცხვირწინ თითი უტრიალონ და კორუფციასა თუ სახელმწიფო ინტერესებზე ილაპარაკონ?!“

აი, ასეთია „ქურდი კაცის“ ბედი!

აი, ეს არის ყაჩაღ-ბანკირი ხაზარაძის პუტჩისტურ-სოროსულ-ყაჩაღური „ლელო“!

ბოდიში და, გულისამრევად შხამიანი ყვითელი დროშებით!

და გონივრული ეჭვი მაქვს, ქართველთა სისხლითა და ცრემლით ვერგამძღარი ხაზარაძე ამავე ქართველთა მრისხანების კერძი გახდება!

თანაც, აუცილებლად!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

დგება ჟამი და დრო იმისა, რომ ეროვნულმა ძალებმა იმოქმედონ და ქვეყანა გამოსტაცონ ლიბერასტ-მოღალატეებს! **ამ თანამდებობებზე და სკამებზე გაგიჟებული ნაც-ქოცების შემხედვარე, კიდევ მოუბრუნდება ენა ვინმეს და „ქართულ მარშზე“ იტყვის, მოძალადეები არიანო?!** ერთი მინა არ დაგვიმსხვრევია და ფოთოლი არ ჩამოგვიგდია ხიდან, ამ ნაცებმა და ქოცებმა კი დახოცეს სკამების გულისთვის ერთმანეთი!

„ალია“

ნიკა ჩიტაძე
პოლიტოლოგი

პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს, რომელმაც 2012 წელს არჩევანი „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ გააკეთა. **გირგვლიანის საქმეზე იყო შემთხვევა, როდესაც ის რესტორანში სუფრის წევრებთან მივიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა, ამიტომ საცემრად წაიყვანეს და მოკლეს.** ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დადგენილი, განზრახ მკვლელობა მოხდა თუ რა.

„ახალი თაობა“

მანჩო გიორგობიანი
სამოქალაქო აქტივისტი

რატომ არ ჩამოართვეს ამათ მოპარული ქონებები? არ ვიცით, ბაქრაძე რომ კრწანისის რაიონში კორპუსებს აშენებს თავისი სამშენებლო კომპანიით? უგულავას მრავალმილიონიანი ბინები არ ვიცით? ბარამიძის კუთვნილი 700 კვადრატული მეტრი ტრიპლექსი არ ვიცით ვაკეში ბოლო სართულზე თუ ბოკერიას სახლები ვაკეში? **ტრაგედიაა, რაც მაკო გომურს დაემართა, მაგრამ ეს არ მომხდარა ზემოდან გაცემული ბრძანების გამო! მაშინ კი ზემოდან მოდიოდა ბრძანება — ყველანი გადატეხეთ ხერხემალში.**

პროპორციულ არჩევნებზე მეტად, პირადად მე, დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოხსნას და გამოწვევის უფლებას მოვითხოვდი.

„ალია“

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტის თავმჯდომარე

არა მგონია, „პიკეტოლოგიამ“ სასარგებლო გადაწყვეტილებამდე მიიყვანოს პროცესი.

„კვირის პალიტრა“

ნელი კეტაშვილი:

ზვიად გამსახურდია იარაღით რომ არ დაემხოთ, აფხაზეთიც ჩვენი იქნებოდა, ცხინვალიც და ქვეყანაც აყვავებული გვექნებოდა!

ქართველი პედაგოგი ნელი კეტაშვილი სახელოვანი ფეხბურთელის, 1988 წლის სეულის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის გელა კეტაშვილის მამიდა გახლავთ... 1991 წლის დეკემბერში, როცა შეიარაღებული პუტჩისტები ზვიად გამსახურდიას ეროვნულ ხელისუფლებას ცეცხლსა და სიკვდილს უშენდნენ, ავადსახსენებელი მერვე პოლკის ბაზაზე, რომელსაც მისი საცხოვრებელი კორპუსი მაღლიდან გადასცქეროდა, ქალბატონი ნელის ყურადღება რუსი გენერლის თუ პოლკოვნიკის ერთმა ბრძანებამ მიიპყრო:

— იქნებოდა 1991 წლის 25 ან 26 დეკემბერი, ყოველ შემთხვევაში, ომი რუსთაველის პროსპექტზე რამდენიმე დღის დაწყებული იყო, როცა რუსი სამხედროების ლაპარაკს შევესწარი და მაშინვე ცუდად გავხდი! მივხვდი, რომ საქართველოსა და ზვიადის საქმე შავად იყო...

— ქალბატონო ნელი, მაინც რას შეესწარით?

— მე და ჩემი აწ განსვენებული შვილი **გოჩა ონაშვილი** მერვე პოლკთან ვცხოვრობდით. დაახლოებით საღამოს 6 საათზე, როცა რუსი ოფიცრები შეიკრიბნენ, ჯარისკაცები პლატცზე მოაწყვეს და რომელიღაც გენერალმა თუ პოლკოვნიკმა შეკრებილებს ასეთი სიტყვით მიმართა — *„ტავარიშჩი აფიცერი ი სტარშინი, სლუშაიტე ხოროშო! სეიჩას პაიდიოტე ი პრიმიტე უჟინ, ა ვ 9 ჩასოვ ვსე ბუდიტე ნა მესტე, პატამუ ჩტო ოპოზიცია ნუჟდაეტსია ვ პომოშჩი ი მი დოლჟნი პომოჩ იმ!“*

ეს რომ გავიგონე, მაშინვე მივხვდი, თუ რა უბედურება ელოდა ქვეყანას და ნერვიულობისგან თავიდან ფეხებამდე ჟრუანტელმა დამიარა. გაფაციცებული ვითვლიდი წუთებსა და წამებს, რადგან სიმკაცრითა და სადიზმით განთქმული მერვე პოლკი, რომელიც კაციჭამიებით იყო დაკომპლექტებული, კარგს არაფერს დაგვმართებდა. მართლაც იმ საღამოს, დაახლოებით ათის ნახევარზე, რუსთაველზე ისეთი საშინელი ძალით განახლდა ომი და სისხლისღვრა, ქალაქის ცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრით მოშორებული ჩვენი საცხოვრებელი ბინაც კი ზანზარებდა. მაშინვე მივხვდი, რომ დაპირისპირებაში სწორედ რუსული მერვე პოლკი ჩაერია თავისი ოფიცრებითა და შეიარაღებით.

— ე.ი. ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების დამხობაში რუსულმა მერვე პოლკმაც მიიღო მონაწილეობა?

— ამის თვითმხილველი და მოწმე მე ვარ, შვილო! ახლაც თვალწინ მიდგას იმ რუსი ოფიცრების სახეები, რომლებიც ჯარისკაცებს ბრძანებებს აძლევდნენ და ზვიად გამსახურდიას კანონიერი ხელისუფლების დასამხობად მიერეკებოდნენ! **ისე, რომ იცოდეთ, იმ წყეული მერვე პოლკის დასახლება დღეს ჩემი შვილის გოჩა ონაშვილის სახელს ატარებს!**

— თქვენი შვილი ვინ იყო?

— ჩემი ვაჟი პოლიციის თანამშრომელი იყო, რომელიც აფხაზეთში იბრძოდა. იქიდან უვნებელი დამიბრუნდა, მაგრამ ექვსი თვის თავზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, ავტოავარიაში მოჰყვა და გარდაიცვალა. დილით სამსახურში გავუშვი და 12 საათზე სახლში მომისვენეს... ჩემს შვილსაც ძალიან უყვარდა ზვიად გამსახურდია, რადგან პატრიოტად გავზარდე და სამშობლოს სიყვარული ჩავუნერგე. პრეზიდენტი და ეროვნული ხელისუფლება რომ დაამხეს, ერთ საღამოს ჩემი ბიჭი მოვიდა და ღიმილით მითხრა — დედა, უნდა დაგიჭიროოო! — რას მერჩი, შვილო-მეთქი? — სამსახურში გამოგვიცხადეს, ზვიადისტები უნდა დაიჭიროთო! — წამიყვანე, დამიჭირე, ჩემს წილ ტყვიას შუბლს არ მოვარიდებ, ეროვნული ქალი ვარ, 1956 წლის 9 მარტს ხრუშჩოვის ტანკების არ შემშინებია და ვერც თქვენ შემაშინებთ, გენაცვალოს დედა-მეთქი! სიცილით მოკვდა... ძალიან გულიანი და ვაჟკაცი ბიჭი იყო. ჩემი გელაც, ჩემი ძმისშვილიც ეგეთი გავზარდეთ, იმას შემოვევლე, ისიც ძალიან პატრიოტი და საქართველოს ერთგულია!

— რომ არა 1991-1992 წლის დეკემბერ-იანვრის სისხლიანი მოვლენები, საქართველო როგორი იქნებოდა?

— რაც გვჭირს, სწორედ იქიდან გვჭირს! საქართველოს ყოველ ეპოქაში შადიმანები ღუპავდნენ და ახლაც ასე მოხდა. ზვიად გამსახურდია იარაღით რომ არ დაემხოთ, აფხაზეთიც ჩვენი იქნებოდა, ცხინვალიც და ქვეყანაც აყვავებული გვექნებოდა, მაგრამ მტრობამ და გაუტანლობამ დაღუპა ჩვენი ლამაზი სამშობლო. 24 წელიწადი პედაგოგად ვიმუშავე, 139-ე სკოლაში ხაზვას ვასწავლიდი, ერთ-ერთი წარმატებული მასწავლებელი ვიყავი და საბოლოოდ ერთ რამეს მივხვდი — სანამ ქართულ სკოლაში ეროვნული სული არ აღდგება, საქართველოს არაფერი ეშველება!

— რას იტყვით, ისტორია ზვიად გამსახურდიას გაამართლებს თუ გაამტყუნებს?

— ცხადია, ზვიად გამსახურდიას ისტორია გაამართლებს, უკვე გამართლებულიც არის! კაცმა საქართველოს შესწირა თავი და ამ ქვეყნიდან არაფერი წაუღია მაშინ, როცა შეეძლო, ყველაფერი ჰქონოდა და მშვიდად, ტკბილად, კომფორტულად ეცხოვრა.

ამათ იკითხონ – ამ საქართველოს დამაქცევრებმა და მათმა შთამომავლობამ, საუკუნოდ საწყევრად რომ გაიხადეს თავი!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე



„ახლაც თვალწინ მიდგას იმ რუსი ოფიცრების სახეები, რომლებიც ჯარისკაცებს ბრძანებებს აძლევდნენ და ზვიად გამსახურდიას კანონიერი ხელისუფლების დასამხობად მიერეკებოდნენ!“

საქართველოში პუტჩი გრძელდება!

22 დეკემბრის ავბედითი თარიღის მოახლოების კვალობაზე, ამ 28 წლის გადასახედიდან, ძალაუნებურად, ჩნდება ისტორიული პარალელების მოხმობის სურვილი — 1991 წლის 22 დეკემბერსა და 2019 წლის 22 დეკემბერს შორის! ჰოდა, ტვინის ძალიანაც დიდი ჭყლეტის გარეშეც, ლოგიკურად დავასკვნით, რომ საქართველოში პუტჩი გრძელდება!

რა თქმა უნდა, ამთავითვე ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ნამდვილად არ ჩავიდენ ისეთ უპატიებელ მკრეხელობას, არსებული ხელისუფლება ზვიად გამსახურდიას თხემით ტერფამდე ეროვნულ ხელისუფლებას შევადარო! **თუნდაც ის რად ღირს, რომ ამათ, ხელისუფლებაში ყოფნის 7 წლის მანძილზე, ისიც კი ვერ მოახერხეს, ალიევებისა და რეიგანების ძეგლებით მოფენილ საქართველოს დედაქალაქში საქართველოსთვის თავშეწირული საქართველოს პირველი პრეზიდენტის პატარა ბიუსტი მაინც დაედგათ!**

აი, რაც შეეხება პოლიტიკურ ბატალიებში მოქმედ პირებს — ვინ დგას „თანამედროვე პუტჩის“ ბარიკადებზე:



მიხეილ სააკაშვილი!

სწორედ ის „კაგებეს“ ჯარების ეფრეიტორი მიშიკო, რომელიც ისეთი ზიზღით იყო განსჭვალული ზვიად გამსახურდიასადმი, რომ ის დიქტატორ სადამ ჰუსეინს შეადარა 1994 წელს პოლონური გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში.

გიგა ბოკერია!

დიახ, სწორედ ის გიგა ბოკერია, რომელიც 1991 წლის 22 დეკემბრიდან მოყოლებული, მხედრიონელ ძმებთან ერთად, იარაღით ხელში დარბოდა ქუჩა-ქუჩა და ქართველთა სისხლმოწყურებული ბოროტი თვალებით ეძებდა მსხვერპლს!

ეს ის გიგა ბოკერიაა, რომელიც უკვე ნაპუტჩარ და სისხლდადენილ თბილისში პირადად მონაწილეობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების მომხრე თანაკურსელების რბევასა და „აბლავებში!“



კაკო ბობოხიძე!

დიახ, სწორედ ის კაკო ბობოხიძე, რომელიც პუტჩისტების არაერთ ტყვეს უნახავს იარაღასხმული რუსთაველის გამზირზე მდებარე სასტუმრო „თბილისის“ პირველ სართულზე განთავსებულ მანქურთთა შტაბში, კიტოვანისა და სიგუას გვერდით!

გოკა გაბაშვილი!

დიახ, სწორედ ის გოკა გაბაშვილი, რომელიც მამასთან — **კოტე გაბაშვილთან** ერთად, იარაღით ხელში დაძრწოდა პუტჩისტების მიერ დანგრეულ და სისხლდანთხეულ თბილისში! ამ „დამსახურების“ გამო იყო, რომ შევარდნაძემ კოტე გაბაშვილს თბილისის მერობა უბოძა, მაგრამ ამ ხროვამ საქართველოში ისეთი „დემოკრატია“ დაამყარა, რომ მამა-შვილი გაბაშვილი საქართველოდან გერმანიაში გაიქცნენ და იქიდან „ტკბებოდნენ“ თავიანთი დამყარებული „დემონ-კრატიით!“

გრიგოლ ვაშაძე!

დიახ, საბჭოთა კომუნისტი გრიგოლ ვაშაძეც პუტჩისტია, საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კაგებეშნიკური თანამდებობიდან რომ ელოდა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების დამხობას და მამამისის — ჭიათურის რაიკომის მდივნის თანამოძმე პარტნომენკლატურის რეინკარნაციას!

ბაჩუკი ქარდავა!

ის პუტჩის დროს ედპ-ს ლიდერის **გია ჭანტურიას** რიგითი „შნირი“ იყო — იმ გია ჭანტურიასი, რომელმაც თვით ჯაბა იოსელიანიც კი გააოცა, ისეთი სისასტიკით აწამებდა პუტჩისტებისაგან „გათავისუფლებულ“ ხობში ტყვედ აყვანილ ზვიად გამსახურდიას მომხრეებს **(ეს იოსელიანს დაწვრილებით აქვს აღწერილი თავის მემუარებში „მესამე განზომილება“)!**

ძმები ბერძენიშვილები!

დიახ, ის **„დები“ ბერძენიშვილები,** რომლებსაც პუტჩისას, მართალია, იარაღი არ სჭერიათ ხელში, მაგრამ იმ სისხლიანი ორგიის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგები იყვნენ! ამ „დებიდან“ ერთ-ერთს — **დავითს** არაერთხელ საჯაროდ დაუტრაბახია კიდეც, ვებრძოდი ზვიადის დიქტატურას, მე ვებრძოდი შევარდნაძე-აბაშიძის რეჟიმს, მე ვებრძოდი სააკაშვილის ტირანიას და ახლა, ივანიშვილის რეჟიმსაც ვებრძვი და ყოველთვის გამარჯვებული გამოვდივარო!

გუბაზ სანიკიძე!

დიახ, სწორედ ის გუბაზ სანიკიძე, რომელიც, მართალია, იარაღით ხელში არ იბრძოდა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაგრამ, თავისნაირ **ტრადიცუანალისტ კაკო ასათიანთან ერთად** გაიპარა ზვიადის უზენაესი საბჭოდან და რომელიღაც სოროში შეძვრა! ამიტომ ისიც სულით პუტჩისტია — ამიტომაც უბოძა შევარდნაძის პუტჩისტურმა ხუნტამ მასა და კაკო ასათიანს დეპუტატობა 1992 წლის „იმელის პარლამენტში!“



მამუკა ხაზარაძე!

დიახ, ის ლენინელი **მამუკა ხაზარაძე,** რომელიც, მართალია, იარაღასხმული არ იბრძოდა პუტჩისტების მხარდამხარ, მაგრამ სულითა და გულით ელოდა ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების დამხობას და კომუნისტურ რევანშს! ის კი არა, ეს მომავალი ყაჩაღ-ბანკირი ჯერ კიდევ პუტჩამდე იყო პუტჩისტი, როდესაც, არაერთი თვითმხილველის გადმოცემით, თავის ზონდერ-კომკავშირელებთან ერთად, სკამის ფეხებითა და არმატურის ნაჭრებით არბევდა **მერაბ კოსტავას** მიერ ორგანიზებულ ეროვნული მოძრაობის აქციებს!

საკმარისი არ არის?!

აბა, ამათი პუტჩისტური სიშლეგის შემხედვარე, განა, გაზვიადებულია იმის თქმა, რომ საქართველოში პუტჩი გრძელდება?!

ამათ თანამედროვე **თენგიზ კიტოვანი** და მისი პატრონი, გენერალი **სუფიან ბეპაევი** აკლიათ და თვალის დაუხამხამებლად შემოაგორებენ რუსთაველზე საბჭოთა „ჰაუბიცას“ და სატანისებური ღრიანცელით დაუშენენ ყუმბარებს პარლამენტის შენობას!

ოღონდ, ხელისუფლებაში მოვარდნენ და ძალაუფლებით გაძღნენ, ამ **22 დეკემბერსაც** ისევ ცეცხლში შთანთქავენ რუსთაველის გამზირს, **როგორც იმ ავბედით 22 დეკემბერს — ზუსტად 28 წლის წინათ!**

გიორგი გიგაური

დასაწყისი იხ. „ა–დ“ №40–49

ნოდარ ნათაძე:
მოსკოვის პუტჩის დროს საბჭოთა ჯარების თავდასხმას ველოდით!

„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილესთან, „სახალხო ფრონტის“ თავმჯდომარესთან **ნოდარ ნათაძესთან.** *ჩვენი პუბლიკაციების მიზანია, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ და გავაანალიზოთ ის ისტორიული მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს არამხოლოდ დიდ გამარჯვებებს, არამედ უდიდეს მარცხსაც, რომლის უმძიმეს შედეგებსაც დღემდე ვიმკით.*

— ბატონო ნოდარ, ზვიად გამსახურდიას მისი მოწინააღმდეგეები რატომღაც დღემდე აბსოლუტურად უაპელაციოდ „ამხელენ“, 1991 წლის 19-21 აგვისტოს მოსკოვის პუტჩი აღიარა და დამოუკიდებლობის იდეას უღალატაო! ანუ ის ხალხი, ვინც აგვისტოს პუტჩამდე რუსთაველის გამზირზე დარბოდა და გაჰკიოდა, „ჩაუშესკუ გამსახურდიას მოპოვებული დამოუკიდებლობაც კი არ გვინდაო!“ აგვისტოს პუტჩის შემდეგ გამსახურდიას „ეროვნულ ღალატს“ აბრალებდნენ, პუტჩისტების მოთხოვნით, გვარდია როგორ გააუქმა და დამოუკიდებლობას როგორ უღალატაო?! თქვენ როგორ გაიხსენებთ იმ დღეებს?

— 1991 წლის 19 აგვისტოს, დილით, მოსკოვის რადიომ გამოაცხადა, რომ მოსკოვში ძალაუფლება ხელში აიღო „გეკაჩეპემ“, ანუ „საგანგებო მდგომარეობის სახელმწიფო კომიტეტმა“!“ ეს ყველამ ისე აღიქვა, რომ მოხდა შედარებით ლოიალური გორბაჩოვის „ჩაჩოჩება“ სამხედრო გადატრიალებით, რომლის არსი ერთადერთი იყო — საბჭოთა კავშირის რღვევისა და დაშლის არდაშვება!

— ამ დროს შევარდნაძე უკვე გადამდგარია საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრობიდან ხმაურიანი განცხადებით „ნადვიგაეტსა დიქტატურაო“!

— ასეთ ვითარებაში საქართველოში მხოლოდ ბავშვი თუ იტყოდა, რომ მოსკოვში მიმდინარე პუტჩისტური პროცესები ჩვენთვის სახიფათო არ იყო! მითუმეტეს, რომ მოსკოველი პუტჩისტების პირველსავე საგანგებო პრესკონფერენციაზე ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ მოკავშირე რესპუბლიკებში დაწყებულ „დამოუკიდებლობების აღლუმებს“ არ დაუშვებდნენ!

— ანუ ეს იყო მუქარა საქართველოსადმი, რომელმაც 1991 წლის 9 აპრილის აქტით აღადგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა!

— რა თქმა უნდა! „სახალხო ფრონტში“ დილითვე შევიკრიბეთ გამგეობა და მსჯელობის შემდეგ მივიღეთ დადგენილება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ჩვენ (ანუ როგორც დამოუკიდებელი საქართველო) არ ვიღებთ და არ ვცნობთ ამ პუტჩსა და მის შედეგებს! ანუ ამ ფორმულირებით საქართველო ხაზგასმულად არ ცნობდა მეზობელ სახელმწიფოში მომხდარ პუტჩს და ემიჯნებოდა საბჭოთა იმპერიას!

ამ დადგენილებით და ჩემი სადეპუტატო-სატაბელო „მაკაროვით“ შეიარაღებული მივედი უზენაესი საბჭოს შენობაში და მივაშურე პრეზიდენტის მოსაცდელს, სადაც ოციოდე კაცი ირეოდა.

მთელი უზენაესი საბჭო ადგილზე იყო... დიდი ალბათობით, კომუნისტური დეპუტაცია იმ ავბედით დღეს პარლამენტში არ იყო!

კარგად მახსოვს, რომ პრეზიდენტის მოსაცდელში ხაზგასმით ვთქვი: ხალხის დაძახება და მიტინგზე მოყვანა არ შეიძლება, რადგან რუსებმა რომ შემოგვიტიონ, დიდი მსხვერპლი იქნება! ამიტომ, ჯობს, დეპუტატებმა მივიღოთ დარტყმა — გარეკილ პარლამენტს ისევ დახვრეტილი პარლამენტი სჯობიამეთქი! ამაზე მახსოვს, დამეთანხმა ზვიად გამსახურდიას მოსაცდელში მჯდომი დეპუტატი **ავთანდილ რცხილაძეც...**

მოკლედ, მინდოდა, გამეზიარებინა ჩვენი — „სახალხო ფრონტის“ ფორმულირება პრეზიდენტისთვის. ზვიადი თავისი ოთახიდან გამოდიოდა და შედიოდა, მაგრამ ისეთი იზოლირებული და ჩაკეტილი გამომეტყველება ჰქონდა, ვერ მოვახერხე ჩვენი დოკუმენტის შეთავაზება.

ამასობაში, სადღაც შუადღის 13 საათზე, მოსკოვის ტელევიზიამ გადმოსცა აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის განცხადება, რომელშიც მან ხაზგასმით თქვა: **ამერიკა არ ცნობს „გეკაჩეპეს“!** ამან ჩემთვის კიდევ უფრო ნათელი გახადა, რომ პუტჩი მალევე ჩაფლავდებოდა.

თუმცა,

ზვიად გამსახურდიამ არ აირჩია მოსკოვის პუტჩის „მქუხარე მხილების“ გზა და გარკვეულ დათმობებზეც წავიდა, როდესაც დათანხმდა თბილისში ჩამოსულ საბჭოთა გენერლებს ქართული გვარდიის გაუქმებაზე.

— უფრო ზუსტად, გამსახურდიამ გვარდია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადაიყვანა და იმ გაურკვეველ ვითარებაში, ჩემი აზრით, ერთადერთი სწორი და პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება მიიღო, ანუ შუბლით არ შეასკდა პუტჩისტებს და არ შეახეთქა მათ ქართველი გვარდიელები!

— თუმცა, ეს მას სისუსტედ ჩაუთვალეს მისმა მოწინააღმდეგეებმა!

— ეს კიდევ რბილად ნათქვამია — გამსახურდია მოსკოვის პუტჩთან თანამშრომლობასა და „ეროვნულ ღალატში“ დაადანაშაულეს!

— დიახ, ასე იყო! ყოველ შემთხვევაში, მე მკრეხელობად ჩავთვლიდი მისთვის ამ „ლოია-

ზვიად გამსახურდია და მოსკოვის აგვისტოს პუტჩი ისტორიის უკეთ

აი, ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც გამორიცხავს პრეზიდენტ გამსახურდიას „მოღალატეობრივ თანამშრომლობას მოსკოვის პუტჩთან და რომელიც ნათლად მეტყველებს, როგორი ღრმა პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი განსწავლულობით გამოეხმაურა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია მოსკოვში 1991 წლის აგვისტოში მოწყობილ ე.წ. პუტჩს თავის ოფიციალურ მიმართვაში „დასავლეთის ქვეყნების ხალხებისა და მთავრობებისადმი“:

„საბჭოთა კავშირში შეიქმნა არასტაბილური სიტუაცია, რომლის გაკონტროლება ახლო მომავალში შეიძლება, შეუძლებელი გახდეს.

მოვლენათა ასეთი განვითარება ყოველთვის გარდაუვალია ტოტალიტარულ იმპერიაში, სადაც იწყება დიდი ლიბერალიზაცია. ასეთ დროს პირდაპირ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება დასავლეთის სახელმწიფოთა პრინციპულ პოზიციას, უკომპრომისო შეფასებას ყოველივე იმისა, რაც ხდება, აგრეთვე აქტიურ დიპლომატიურ თუ სხვაგვარ მოქმედებას.

დასავლეთი არ უნდა იყოს პასიური მაყურებლის როლში. პოლიტიკური შეფასება მომხდარი გადატრიალებისა ძალზე რთულია, ვინაიდან ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ნამდვილი გადატრიალებაა ეს თუ მხოლოდ გარიგება ან შოუ, რომლისგანაც პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას მიელტვიან ცალკეული სახელმწიფო ლიდერები.

მთავარზე უმთავრესია, დასავლეთმა მხარი დაუჭიროს საბჭოთა კავშირში მხოლოდ ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, დემოკრატიას, პლურალიზმის დამკვიდრებას.

შექმნილი არასტაბილური მდგომარეობა, რეაქციული ძალების შესაძლო გამარჯვება საფრთხეს უქადის, უწინარეს ყოვლისა, საბჭოთა კავშირში შემავალ იმ რესპუბლიკებს, რომლებიც იბრძვიან დამოუკიდებლობისათვის, თავისუფლებისათვის და რომელთაც ჰყავთ ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი და პრეზიდენტი. ისინი უშუალოდ სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე დგანან.

ამიტომ მე მოვუწოდებ დასავლეთის მთავრობებს, უწინარეს ყოვლისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სასწრაფოდ და გადაუდებლად დე ფაქტო და დე იურე ცნონ ამ რესპუბლიკების, მათ შორის, საქართველოს, დამოუკიდებლობა და დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარონ მათთან, რათა დაიცვან ჭეშმარიტად დემოკრატიული რეფორმების მონაპოვარი ამ ქვეყანაში.

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. 1991 წლის 26 აგვისტო“.

კვირგვინოსნები

ნუგზარ შავთვალაძე
უზენაესი საბჭოს დეპუტატი



ჯერ ტირან შევარდნაძის დროს „მხედრიონმა“ დამიჭირა, ცხრა დღე ვიყავი ციხეში, მერე უშუალოდ, სააკაშვილ-მერაბიშვილის მითითებით, 2 წელი ვიჯექი „გუბერსკის“ ციხეში... **ყველაზე დიდი უბედურება ისაა, რომ შევარდნაძისა და სააკაშვილის მმართველობას სამართლებრივი შეფასება არ მიეცა და ამიტომაც არის ქვეყანა ამ დღეში.**

„ალია“

თენგიზ ენდელაძე
გენერალ-მაიორი



შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს, რომ პროცესებს გარე ძალები მართავენ, რომელთაც ჩვენს ქვეყანაში დასაყრდენი ჰყავთ და შესაძლოა, შემსრულებლები აზრზეც არ არიან... ორივე მხარე — ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც — მართულია.

საქართველო ახლა სამართებლის პირზე დადის: ჩრდილოეთისკენ ივლი, დასავლეთი არ მოგასვენებს, მას ხომ ლამის მილიარდები აქვს დახარჯული. დასავლეთისკენ ივლი, ჩრდილოეთი არ გაგახარებს!

„კვირის პალიტრა“

რამაზ ბაბნიძე
სამოქალაქო აქტივისტი



ხალხი და სამართლიანობის აღდგენა აღარ აინტერესებს ბიძინა ივანიშვილს. მაგის მიზანია კაცების გამაუპატიურებლების, მწამებლების შენარჩუნება მთავარ ოპოზიციურ ძალად და შესაძლოა, მათი კოალიციურ მთავრობაში მოყვანა.

„ალია“

გიორგი კახიანი
პარლამენტარი



ამ აქციებით ოპოზიცია თავისი თავის დისკრედიტაციას მოახდენს.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი ვაშაძე
„ახალი საქართველოს“ ლიდერი



ჩვენ გვყავს მავნებელი მთავრობა. ჩვენ მშვიდობიანად ვმოქმედებთ, ისინი კი პროვოკატორებს გვიგზავნიან.

„კვირის პალიტრა“

„რკონში ასულს კიტოვანმა პირდაპირ მითხრა, მე პოლიტიკური მხარდაჭერა მჭირდება, აღადგინონ გვარდიის სტატუსი და პრემიერად დააბრუნონ სიგუაო!“

ლობის“ გამო საყვედურის თქმას და რაიმე ბრალდების წაყენებას!

შევარდნაძე კი აბსოლუტურად სხვანაირად მოიქცა— მან რუსი დემოკრატების ბარიკადებს მიაშურა და მგზნებარე „ანტიპუტჩისტი“ გახდა! ჩემი აზრით, შევარდნაძის ასეთი კომბინაციის მიზანი, რომ „თავისიანი“ გამხდარიყო ელცინის დემოკრატიული ბანაკისთვის — სულ რამდენიმე წელში ნათელი გახდა, როდესაც მან, როგორც უკვე საქართველოს ლიდერმა, იმავე ელცინის „დემოკრატიულ“ რუსეთს ხელი შეუწყო აფხაზეთის ომის ორგანიზებაში და ეს ომი ხელოვნურად წააგო!

— ისიც ფაქტია — სწორედ მოსკოვის პუტჩის დროს დაიწყო კონფლიქტი პრეზიდენტ გამსახურდიასა და გვარდიის მეთაურ კიტოვანს შორის... ანუ ზვიადმა კიტოვანს გვარდიის სარდლის თანამდებობა გაუუქმა!

— დიახ, ეს ბზარი გამოჩნდა იმ ფორმით, რომ პუტჩისაგან აბსოლუტურად მართებულად შეშინებულმა პრეზიდენტმა გამსახურდიამ, იმის აბსოლუტურად საფუძვლიანი შიშით, რომ საბჭოთა ჯარები ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებს დაიწყებდნენ, სიფრთხილე გამოიჩინა და კიტოვანის გვარდია მილიციის ქვეგანყოფილებად გააფორმა!

რა თქმა უნდა, ამ დაპირისპირებაში დიდი როლი ითამაშა საბჭოთა **კაგებეშნიკურმა აგენტურამაც,** რომელმაც მაშინვე დაიწყო იმის პედალირება, რომ გამსახურდიამ ღალატი ჩაიდინა და ქართველი მებრძოლები „გაამილიციელა“.

— და, ასე ვთქვათ, განდგომილი კიტოვანის გვარდია აღმოჩნდა რკონში... მიუხედავად მოსკოვში პუტჩის დამარცხებისა, ქართულ შეიარაღებულ ფორმირებაზე საბჭოთა ჯარების თავდასხმის საფრთხე მაინც დიდი იყო — სხვა რომ არაფერი, თავად თბილისსა და მის შემოგარენში ათასობით საბჭოთა ჯარისკაცი იდგა სამხედრო ბაზებში. თქვენ პირადად მონაწილეობდით „რკონის მოლაპარაკებებში“ კიტოვანისა და გამსახურდიას შესარიგებლად...

— მე ჩემს მოვალეობად მივიჩნიე, რომ ეს კონფლიქტი მოგვარებულიყო, რადგან დაპირისპირება აშკარად კრემლის წისქვილზე ასხამდა წყალს!

კიტოვანი, თითქოს ქართული ეროვნული გვარდიის გადარჩენისთვის იღვწოდა, მაგრამ ამ ამბავში მალევე გამოჩნდა პოლიტიკურ-კარიერისტული მომენტიც: კიტოვანს რკონში ჯერ კიდევ მოსკოვის პუტჩამდე პრემიერობიდან გადაყენებული **თენგიზ სიგუა** შეუერთდა!

საიდან და როგორ შეიკრა ეს ორი კაცი, არ ვიცი! ჩემს დანაშაულად მიმაჩნია, რომ ამის გაურკვევლად მაინც გავაგრძელე ამ შერიგების პროცესში მონაწილეობა!

დიახ, ნაპრემიერალი თენგიზ სიგუა რკონში იყო ამბოხებულ კიტოვანთან ერთად და ამის მიზეზს თუ მოტივს გამსახურდიას ოპოზიციაში, სამწუხაროდ, არავინ კითხულობდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს მაშინდელი პოლიტიკური სპექტრის დაბალ პოლიტიკურ განსწავლულობასა და კულტურაზე!

რკონში ჩემი ერთ-ერთი ჩასვლისას კიტოვანმა პირდაპირ მითხრა, **„მე პოლიტიკური მხარდაჭერა მჭირდება და სხვა არაფერი მინდა“!**

— ანუ ის უკვე პრეზიდენტის ჩამოგდებაზე აწყობდა გეგმებს!

— რომ ვკითხე, რა პოლიტიკური მხარდაჭერა გინდათ, დისლოკაციის ადგილს რომ დაუბრუნდეთ-მეთქი? — მან პირდაპირ მიპასუხა: აღუდგინონ გვარდიას სტატუსი და დააბრუნონ **სიგუა** პრემიერადო!

— ეს ხომ იმთავითვე გამორიცხავდა ზვიად გამსახურდიასთან შერიგებას — გვარდიისთვის სტატუსი რომც აღედგინათ, სიგუას ვინ დააბრუნებდა პრემიერად?

— ეს რიტორიკული შეკითხვაა... როგორც ჩანს, ეს უკვე სულ სხვა თამაში იყო — ბრძოლა ძალაუფლებისათვის!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

გაგებისათვის

მოსკოვის პუტჩის დამთავრებისთანავე კი მიღებულ იქნა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება „საქართველოს კომუნისტური პარტიის შესახებ“, რომელშიც ნათქვამია:

> *„საბჭოთა კავშირის ე.წ. 19-21 აგვისტოს კომუნისტური პუტჩის დღეებში საქართველოს კომპარტიამ მხარი დაუჭირა ე.წ. საგანგებო მდგომარეობის კომიტეტს. გარდა ამისა, მისი არსებობა ეწინააღმდეგება საქართველოს რესპუბლიკის კანონს* ***„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“.*** *აქედან გამომდინარე, ვადგენ: შეჩერდეს საქართველოს კომუნისტური პარტიის მოქმედება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე“.*

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. 1991 წლის 26 აგვისტო“.

კვირგვინოსნები

ნინო ლომჯარია
სახალხო დამცველი

ციხეს არაფორმალური გავლენის მქონე პირები მართავენ.

„ახალი თაობა“

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

მინდა, საზოგადოებას ვუთხრა, რომ დღეს ციხეებს მართავს სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავს პატიმრების უფლებებზე. არავითარი კანონიერი ქურდის მმართველობა არცერთ დაწესებულებაში არ არის და ვერ იქნება.

„ახალი თაობა“

ირაკლი ოქრუაშვილი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პატიმარი

სახელმწიფოს ხარჯზე ვცხოვრობ, არც დენის და არც წყლის ქვითარი არ მომდის. პატიმრობამდე წნევა 150 მქონდა, ახლა მაქვს 110.

„ახალი თაობა“

ჟენია ბაბო, აგსრულებოდეს ოცნება!

ჟენია ბაბოს არჩევანი რომ ჰქონდეს, პური იყიდოს თუ „ასავალ-დასავალი“, მეორეს აირჩევს!

ბოლო დროს აქ ჯდომას მიეჩვია. მისი სარკმლიდან მშობლიური ერედვი არ მოჩანს, მაგრამ გონების თვალი ეკლიან მავთულხლართებსაც არ ეპუება. მისი სარკმლიდან მხოლოდ რუსთავის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ეზოს ხედი იშლება, მაგრამ მოხუცმა იცის, რომ სამშობლოს საზღვარი ამ მიმართულებითაც დაპატარავდა და მომხდური ამჯერად გარეჯის მონასტრებს წაეპოტინა. ჟენია ბაბო განუწყვეტლივ სამშობლოზე ფიქრობს და დარდობს, რადგან „სხვა ხალხის ისმის იქ ჟრიამული...“

15 დეკემბერს ჟენია ბაბო, ერედველი ჟენია ოდიკაძე — 82 წლის გახდა.

ფრონეს ხეობაში მდებარე პატარა სოფელ შინდარაში 9-შვილიან ოჯახში გაიზარდა. მის მამას — **ლევან ოდიკაძეს** — ფრონისპირა განმანათლებლად მოიხსენიებდნენ, ვინაიდან იმ მხარეში ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გიმნაზია დაასრულა და ადგილობრივ სკოლაში პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა.

ბედნიერი ბავშვობა ჰქონია. მისი მრავალშვილიანი ოჯახი იყო სიყვარულის, სიხარულის, დაუღალავი შრომისა და ურთიერთპატივისცემის ნიმუში.

სამაჩაბლოშივე დაოჯახდა. თავადაც ულამაზესი ოჯახი შექმნა — მეუღლესთან **ნოდარ ბერუაშვილთან** ერთად შრომასა და სიყვარულში ბედნიერი 55 წელი გაატარა. **ჟენია ბაბო თავის მეუღლეს ლექსებს უძღვნიდა და ამ წყვილის ყოველდღიური ურთიერთობა ხანდაზმულობის ასაკშიც კი მიჯნურული სიყვარულის მარადიულობის თვალსაჩინო გამოვლინება გახლდათ.** მათ საყვარელ შვილიშვილს **ანას** — ბაბოს მოყოლილი ნამდვილი ამბები ყოველგვარ ზღაპარს ერჩივნა — ზღაპრულ სამყაროში ხვდებოდა, როცა ბაბო კავკასიონის მთების ძირში, ტყის პირას აშენებულ უბრალო ხის სახლში, ტურებისა და მელიების კივილის, ჭრიჭინების ჭრიჭინის ფონზე ერთი კეცი მჭადის ცხრად გაყოფის და საკუთარი ბავშვობის შესახებ სხვა ეპიზოდებს უყვებოდა. როგორც ზღაპარში — ბაბოს მოყოლილ ნამდვილ ამბებშიც, სიკეთე და სიყვარული ყველა განსაცდელს ძლევდა და იმარჯვებდა.

ჟენია ბაბომ გარშემო, ყველგან სიყვარული და სიკეთე დათესა. მონაგარი — 3 შვილი, 3 შვილიშვილი და 4 შვილთაშვილი — მოხუცს თავს ევლება. უკვე ამ სიყვარულის მკაზე იყო გადასული, მაგრამ ხანდაზმულ ცოლ-ქმარს სიბერე გაუმწარდათ — 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად, საცხოვრებელი კერის დატოვება მოუწიათ, საკუთარ ქვეყანაში დევნილებად იქცნენ და კოდის დევნილთა დასახლებაში აღმოჩნდნენ. **ორიოდე წლის წინათ კი ჟენია ბაბოს საყვარელ მეუღლესთან სამუდამო განშორება და იმ ფაქტთან შეგუება მოუწია, რომ თანამეცხედრე მშობლიური ერედვის მიწამ ვერ მიიბარა...**

ჟენია ბაბო „ასავალ-დასავალის“ მუდმივი მკითხველია. მისი საყვარელი შვილიშვილი ანა გვწერს: *„ბაბოს არჩევანი რომ ჰქონდეს, პური იყიდოს თუ გაზეთი, აუცილებლად მეორეს აირჩევს. ამბობს — არ შემიძლია, გავგიჟდები, რომ არ წავიკითხოო. არადა, სტატიების კითხვისას ისე ნერვიულობს, გვეშინია, არაფერი დაემართოს. ამიტომ, სულ ვემუქრებით, რომ ამ გაზეთს აღარ ვუყიდით, მაგრამ ვერ ვუსრულებთ მუქარას...“*

ასე ზის ხოლმე სარკმელთან. მისი ფიქრები უფრო შორს იპარება, ვიდრე თვალსაწიერიდან დანახული გარემო მოჩანს. ფიქრებით ისევ ერედვში და შინდარაში, თავის კერაზე დააბიჯებს, ხეხილს ეფერება, წინაპართა საფლავებს ელაპარაკება...

ნოსტალგიამ ჟენია ბაბოს ამ სიბერეში ლექსებიც დააწერინა:

შენი ერთი მუჭა მიწა
მთელ ქვეყანას მირჩევნია,
ეს სიცოცხლეც
მხოლოდ შენზე
ფიქრში გადამირჩენია!

15 დეკემბერს ჟენია ბაბო, ერედველი **ჟენია ოდიკაძე** 82 წლის გახდა. რაზე ოცნებობს? — უფალს თავისი მონაგრისა და სამშობლოს კეთილდღეობას ევედრება. ნატრობს, რომ მშობლიურ მიწაზე ფეხის დადგმა ისევ ეღირსოს. ღმერთი ყოვლისშემძლეა და, ვინ იცის, იქნებ, ლოცვამ გაჭრას? იქნებ სიკეთემ და სიყვარულმა ამჯერადაც გაიმარჯვოს? უნდა გაიმარჯვოს! ლოცვად გარდაქმნილი ნატვრა ჟენია ბაბოს მონაგარს მაინც, აუცილებლად აუსრულდება. სამაჩაბლოში, წინაპართა მიწაზე ისევ ჟენია ბაბოს შთამომავლები ივლიან!

ბოლოთქმა

„ასავალ-დასავალის“ მთელი რედაქცია თავის ერთგულ მკითხველს **ჟენია ოდიკაძეს** დაბადების დღეს ულოცავს. დღეგრძელი ყოფილიყავით, სანუკვარი ოცნება აგსრულებოდეთ, ღვაწლმოსილო ქალბატონო!

ზაზა დავითაია

დავეწიოთ და გავუსწროთ ყირგიზეთს!

ყირგიზეთში ორი პრემიერი დაატუსაღეს, ჩვენ კი ერთი კვირიკაშვილისთვის ვერ მოგვივლია!

გასულ კვირას ყირგიზეთის დედაქალაქის ბიშკეკის სასამართლომ ორი ყოფილი პრემიერი გაამწესა ციხეში! ისინი განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში და კორუფციაში ამხილეს!

მაშ, ასე! ყირგიზეთში გამართული სკანდალური სასამართლოს დეტალები ასეთია: ბიშკეკის თბოელექტროსადგურის მოდერნიზაციისთვის გამოყოფილი მილიონების შეჭმისთვის ქვეყნის ყოფილ პრემიერს **საფარ ისაკოვს** 15-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, მეორე ექსპრემიერ **ჟანტოროო სადიბალდიევს** კი — შვიდ-ნახევარი წლით თავისუფლების აღკვეთა!

ამ საქმეზე დაკავებულები იყვნენ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი **ოლგა ლავროვა** და ენერგეტიკის ექსმინისტრი **ოსმონბეკ არტიკბაევიც,** მაგრამ პირველს 3 მილიონი სომის ჯარიმა აკმარეს, მეორეს კი — ხუთისა და სახლში გაუშვეს!

ეს ხმაურიანი გამოძიება კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც 2018 წლის იანვარში, ბიშკეკში, ახალმოდერნიზებულ თბოელექტროცენტრალში დიდი ავარია მოხდა და რამდენიმე დღე ნახევარი ბიშკეკი კინაღამ სახლებში გაიყინა (ანუ ბიშკეკშიც კი ცენტრალური გათბობის სისტემა აქვთ შენარჩუნებული!)!

არადა, ყირგიზეთის დედაქალაქის ამ სასიცოცხლო ობიექტის მოდერნიზაციისთვის ქვეყნის ბიუჯეტმა, არც მეტი, არც ნაკლები, 386 მილიონი დოლარი დახარჯა!

ანუ ფული „ბიუჯეტის ვირთხებს“ შეუჭამიათ!

მაშინდელი პრემიერი **ისაკოვი** სასწრაფოდ მოხსნეს თანამდებობიდან და მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეც აღძრეს!

იმავდროულად, ძალიან დაიძაბა ურთიერთობა ყირგიზეთის მაშინდელ პრეზიდენტს **ალმაზბეკ ატამბაევსა** და მის მემკვიდრედ წოდებულ **სოორონბაი ჟეენბეკოვს** შორის, რადგან დაკავებულ პრემიერ ისაკოვს სწორედ ამ უკანასკნელის „მარჯვენა ხელად“ მოიაზრებდნენ!

თუმცა, 2019 წლის აგვისტოში, პრეზიდენტი ატამბაევიც დააპატიმრეს — თუმცა, ეს უკვე სხვა კორუფციული სკანდალის შემდეგ მოხდა...

სასამართლოზე, თავის ბოლო სიტყვაში, ყოფილი პრემიერი ისაკოვი საკუთარ უდანაშაულობას ამტკიცებდა, აქაოდა, მე, უბრალოდ, პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლი ვარო! თუმცა, სასამართლომ მაინც უმკაცრესი განაჩენი გამოიტანა — 15 წელი ციხეში!

ჰოდა, ძვირფასო მკითხველო, ეს ყველაფერი ასე დაწვრილებით იმიტომ კი არ გიამბეთ, რომ ამ „ყირგიზულ ტრილერში“ თქვენი ჩათრევა მსურს! **მე ის მაინტერესებს, თუ ყირგიზებიც კი ებრძვიან ამ „ელიტარულ კორუფციას“, ჩვენ რატომ გვძინავს ყრუ ყურზე?!**

აგერ, მთელმა ქვეყანამ გაიგო, რომ ექსპრემიერ **კვირიკაშვილის** დროს ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან **750 მილიონი ლარი** გაქრა უგზო-უკვლოდ!

გარდა ამისა, პრემიერმა კვირიკაშვილმა თავის ძველ ძმაკაც ყაჩაღ-ბანკირ ხაზარაძეს ჯერ გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ანაკლიის პორტის უზარმაზარი ტენდერი მოაგებინა, შემდეგ კი 100 მილიონზე მეტი საბიუჯეტო ლარიც მიუცუნცულა ხონჩით პორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის. ანაკლიის პორტს კი, ხაზარაძისა და კვირიკაშვილის პოლიტიკური პერსპექტივისა არ იყოს, პულსი არ ესინჯება და სულს ღაფავს!

ახლა მითხარით, ის ყირგიზი ექსპრემიერები ბიშკეკის ციხეში 15 და 7,5-წლიანი „საგზურებით“ რომ მიავლინეს, ამ ჩვენს კვირიკაშვილთან და ხაზარაძესთან შედარებით, ტლაპოში მოხვანხვალე ონავარ ბალღებს არ გვანან?!

ისე, ჩვენს მოძმე ყირგიზეთს დატუსაღებული პრემიერების რაოდენობით რომ დავეწიოთ, სულ ცოტა, ერთი ყოფილი პრემიერის დაპატიმრებაა საჭირო — აკი, სააკაშვილის რეჟიმის პრემიერი ვანო მერაბიშვილი უკვე ზის ციხეში!

ჰოდა, აგერ, ბატონო, კვირიკაშვილი, როგორც იტყვიან, ზედგამოჭრილია ამ „ბალანსისათვის“!

თუმცა, ობიექტურობისთვის ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ექსპრემიერთაგან თუ კი ვინმე იმსახურებდა „ციხის საგზურს“ (თანაც ერთობ ხანგრძლივს!) — ეს **თენგიზ სიგუაა!** და ამაზე, საქართველოში, ბავშვიც კი არ იკითხავს — „რატომ“?!

მოკლედ, ყირგიზეთი „დემოკრატიის მანათობელი ვარსკვლავი“ ნამდვილად არ არის, მაგრამ მან ნამდვილად მოგვცა იმის მაგალითი, როგორ დაუნანებლად უნდა ახეხინო „ვირის აბანო“ ხალხის ხარჯზე გაზულუქებულ ხორცმეტ პოლიტბნელიტას!

კვირიკაშვილმაც, ხაზარაძემაც, მათმა დამქაშებმაც და ნებისმიერმაც, ვინც არ უნდა იყოს, ყველამ პასუხი უნდა აგონ ქვეყნის ძარცვისთვის!

ჰოდა, მივბაძოთ, ყირგიზეთს!

ანდა, უკეთესს გეტყვით:

დავეწიოთ და გავუსწროთ ყირგიზეთს!

გიორგი გიგაური

დაკა-დაკა

«კუპონას» წიხლი

გასულ კვირას ნაციონალების ერთ-ერთ გამორჩეულ წევრსა და „კუპონად“ წოდებულ რომან გოცირიძეს პარლამენტში წიხლი მოხვდა. როგორც ამ ინციდენტის ერთ-ერთი მოქმედი გმირი, უმრავლესობის წევრი დაჩი (ირაკლი) ბერაია ამბობს, ხელით ვერ მისწვდა და მისთვის სილის გაწვნა ამ ფორმით მოუწია. ყველაფერი კი ამჯერადაც პროპორციული სიებით არჩევნების თემას უკავშირდება:

დაჩი ბერაია:

რომან გოცირიძე არის უზრდელი და ადეკვატური პასუხიც მიიღო!

— პირველ რიგში, ამ ინციდენტის გამო მინდა, ბოდიში მოვუხადო საზოგადოებას, არ არის პარლამენტი ის ადგილი, სადაც შეიძლება, მუშტი-კრივი გამართო, მაგრამ, მიუხედავად იმისა, რომ თმენის ვალდებულება გვაქვს, ჩვენც ადამიანები ვართ და არა რობოტები, ასეთი შეურაცხყოფა რომ ავიტანოთ.

— მაინც, რისი ატანა მოგიწიათ რომან გოცირიძისგან?

— ეს ინციდენტი მას შემდეგ მოხდა, როცა ორი დეპუტატი — **ირმა ნადირაშვილი** და **ლელა ქებურია** სხდომათა დარბაზში შემოვიდა და რაღაც სითხე მოასხურა. ამ ფაქტზე რომან გოცირიძეს მივუთითე — თქვენი, ანუ ოპოზიციის მხრიდან ასეთი საქციელი, უბრალოდ, სირცხვილია-მეთქი. ამის

კვირგვინოსნები

გუბაზ სანიკიძე
„გამარჯვებული საქართველოს“ წევრი

მიხეილ სააკაშვილს ქართული პოლიტიკიდან ვერ მოტეხავთ!

„ტვ იმედი“

ზურაბ დათუაშვილი
ისტორიკოსი

გუბაზა ბიძინას შეგზავნილია ოპოზიციაში. თუ კარგად გაირკვება, **სამაგისო მილიონი** ცალკე აქვს ამოდებული სტაფილოს წვენით სავსე ჭიქის ქვეშ. სულ ტკიცინა ასდოლარიანებია.

„ალია“

მიხეილ სააკაშვილი
აპატრიდი

მინდა, გავაფრთხილო და შევახსენო ყველა საფლავში ჩამყოლს — ასლანმა რუსეთში თან მხოლოდ 5 კაცი წაიყვანა — ივანიშვილს მაგდენი კეთილშობილებაც არ გააჩნია და მერე სად მიდიხართ, ა?

„ალია“



ბონდო მძინარაშვილი
ჟურნალისტი

1933 წელს ხელისუფლებაში ნაციონალ-სოციალისტები მოვიდნენ, ამის წინაპირობა კი გერმანიაში პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღება იყო.

„ალია“

ანზორ მელია
[illegible]

დაველოდებით არჩევნებს და ავირჩევთ კოალიციურ მთავრობას, რომელიც ხალხის ინტერესების გამტარებელი იქნება.

„ალია“



ჯონდო ბაღათურია
„ქართული დასის“ ლიდერი

მიშა ბიძინასთვის ოქროს კვერცხის მდებელია.

„ახალი თაობა“

შალვა ხაჭაპურიძე:

ჩემო ძველო თანამებრძოლებო, შემთხვევით მიშას სტაჟიანი „ნასედკები“ ხომ არ ხართ?

უფლებადამცველი შალვა ხაჭაპურიძე ძველი მეგობრების საქციელით გაოგნებულია და სააკაშვილს ატორღიალებულ ყოფილ პოლიტიკურ პარტნიორებს გადაწყვეტილებას უწუნებს:

— ამის შესახებ ჯერ არსად მითქვამს და პირველად ეს ინფორმაცია „ასავალ-დასავალის“ საშუალებით გავრცელდება. მივიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო „ქართული ოცნების“ რიგები და ჩემი საქმიანობა მთლიანად დავუთმო არასამთავრობო სექტორს. კარგად ვხედავ და ვამჩნევ, რომ აქ უკვე ბრძოლა მიდის არა საქართველოსთვის, არამედ სკამებისთვის და სიბინძურეში მონაწილეობის მიღება არ მსურს...

— ბატონო შალვა, მაინც რამ გიბიძგათ ამ ნაბიჯისაკენ?

— ბოლო წვეთი იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებით დაკომპლექტების ფაქტი, რომელიც წინა კვირას პირდაპირი ეთერით გვიჩვენეს. **მოსამართლე ბუგიანიშვილი,** რომელმაც 2012 წელს თეთრიწყაროში ბეჟუაშვილთან არჩევნები წამაგებინა და თავიდან ბოლომდე ნაცები აბოგინა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გახდა! ამის შემდეგ ვის რა უნდა ველაპარაკო?

— უზენაეს სასამართლოში ყველა უვარგისი და ნაცსექტანტი დანიშნეს?

— არა, **რამდენიმე პიროვნება იქ მართლაც ღირსეულია და ისინი ნამდვილად უნდა დანიშნულიყვნენ!** ხელისუფლებას იმაშიც ვეთანხმები, რომ უზენაესი სასამართლო, ფაქტობრივად, პარალიზებული იყო და ასე ამ პროცესის გაგრძელება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა, მაგრამ **მამუკა მდინარაძე** რომ გაიძახის — სულ ერთია, ვინც დაინიშნებაო, ეს უკვე სიგიჟეა!

— რაკი „ქართული ოცნების“ რიგებს ტოვებთ, არ მითხრათ, რომ თქვენც ადგებით და გუბაზ სანიკიძისა და დანარჩენი ოპოზიციონერების მსგავსად სააკაშვილს გვერდით მიუჯდებით!

— მე გახლავართ არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადვოკატები დემოკრატიისთვის“ თავმჯდომარე, რომელიც სულ ახლახან საფრანგეთში არსებულ ამავე სახელწოდების ორგანიზაციაში გაწევრიანდა. ჩვენ ვიმუშავებთ სასამართლო რეფორმაზე, ადამიანის უფლებებზე და, რაც ყველაზე მთავარია, გავაკონტროლებთ ყველა სახის ტენდერს, რომელიც კი საქართველოში ხორციელდება. ცნობისათვის: **ყოველწლიურად საქართველოში დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ღირებულების ტენდერი ცხადდება და ციხეების სურსათით მომარაგებიდან დაწყებული, ინფრასტრუქტურული პროექტებით დამთავრებული, აბსოლუტურად ყველაფერს შევისწავლით!**

რაც შეეხება თქვენს ეჭვს იმის შესახებ, ხომ არ გავიქცევი მიშასთან, პირდაპირ გეტყვით — ჩემმა ძველმა მეგობრებმა, რომლებიც სააკაშვილის გვერდით დადგნენ, წარსულს შეაფურთხეს! პირდაპირი კაცი ვარ და არავის მოვერიდები — თუ პარტიის თავმჯდომარე ხარ და ქუჩაში 50 ახალგაზრდა ვერ გამოგყავს, თუ გუშინ ნაცებს დედას აგინებდი და დღეს იმიტომ შეეკარი, რომ ის ორმოცდაათი ახალგაზრდა ნაცებს ჰყავთ, ე.ი. შენ ხარ უზნეო და ნაძირალა!

მე რომ ნაცების ადგილას ვიყო, ამ უნამუსოებს სულ პანღურით გამოვყრიდი და გვერდით არ დავიყენებდი!

არ მინდა, არც გუბაზი ვახსენო ცუდად და არც არავინ, მაგრამ თქვე დალოცვილებო, თუ მაინც სააკაშვილთან უნდა გაქცეულიყავით, რაღას აგინებდით? ადამიანურად მაინც არ გრცხვენიათ, მიშას ხელს რომ ართმევთ?

საერთოდ, ე.წ. ოპოზიციის საქციელი ძალიან სერიოზულ და ლეგიტიმურ კითხვებსბადებს! კერძოდ, როცა ჩვენ ყველანი ერთად სააკაშვილსა და ნაცებს ვებრძოდით, ესენი მაშინაც სააკაშვილთან ხომ არ იყვნენ? **ანუ ჩემო ძველო თანამებრძოლებო, შემთხვევით მიშას სტაჟიანი „ნასედკები“ ხომ არ ხართ?** ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამდენიმე ადამიანის საქციელი უკვე ძალიან მაეჭვებს!

— ზემოთ ახსენეთ, რომ ყველა ტენდერს გააკონტროლებთ, მათ შორის, პატიმართა კვებასაც! გავრცელებული ინფორმაციით, ციხეებში გამოკეტილ პატიმრებს კარაქის ნაცვლად სპრედს აჭმევენ. გასაგებია, რომ ციხეებში პატიმართა წამება შეწყდა, მაგრამ სპრედის კარაქად გასაღება მართლაცდა სადაური წესია?

— არსებობს ასეთი კომპანია **„ილი ჯგუფი“,** რომელმაც, სავარაუდოდ, გაყალბებული დოკუმენტაცია წარმოადგინა და ამტკიცებს, რომ კარაქს, რომელიც ციხეში შეაქვს, თითქოსდა ამზადებს ქუთაისში. კარაქი ქუთაისში კი არა, საერთოდ, საქართველოში არ იწარმოება. სინამდვილეში ეს არის სპრედი, რომელსაც პატიმრებზე კარაქად ასაღებენ. **ციფრებში თუ გადავიყვანთ ამ ყველაფერს, წელიწადში მივიღებთ 6 მილიონ ლარს, რომელსაც „ილი ჯგუფი“ სუფთა მოგების სახით ჯიბეში ჩაიდებს.** იმის ნაცვლად, რომ ეს კომპანია დაესაჯათ, გამარჯვებულად გამოაცხადეს და ხელშეკრულება გაუფორმეს.

— ეს როდინდელი ამბავია?

— ეს ამბავი ერთი კვირის წინათ მოხდა! მივმართეთ **ბატონ ლილუაშვილს,** რომელმაც მასალები იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას გადაუგზავნა. პარალელურად მივმართეთ გენერალურ პროკურატურასა და პრემიერ-მინისტრს **გიორგი გახარიას,** რომელიც საქართველოში პირველი პრემიერია, განცხადებებზე რომ რეაგირებს. **გუშინწინ პრემიერისგან პასუხი მივიღეთ, რომ საქმე პირად კონტროლზეა აყვანილი და გენერალური პროკურატურა გამოძიებას დაიწყებს.** მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ტენდერებში უზარმაზარი ფული ქრება და ამ საქმეს ბოლომდე მივყვებით.

რაც შეეხება სასამართლოს, უახლოეს მომავალში სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული ვითარების შესახებ „ასავალ-დასავალს“ ისეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს მივცემ, რომ საზოგადოება შოკში ჩავარდება!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

დაკა-დაკა

მოხვდა!

დაჩი ბერაია რომან გოცირიძისათვის წიხლის დარტყმის მომენტში

თქმის შემდეგ წამოვიდა მისი მხრიდან შეურაცხყოფა. თავდაპირველად ჩავთვალე, რომ მომესმა და გამეორება ვთხოვე. როცა კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დააკონკრეტა ჩემი მისამართით შეურაცხმყოფელი სიტყვები, ბუნებრივია, ადეკვატური რეაქცია მქონდა — ვერ მივწვდი და წიხლი დავარტყი.

ცხადია, არ არის კარგი სანახავი და კიდევ ერთხელ მოვუბოდიშებ საზოგადოებას, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ფიზიკური დაპირისპირების ხილვა მოუწია, თორემ რომან გოცირიძე და ნაციონალური მოძრაობა მეტსაც იმსახურებს.

— პროპორციული არჩევნების საკითხზე თქვენს გადაწყვეტილებას ალეკო ელისაშვილის მხრიდანაც მოჰყვა კრიტიკა — მინდა, ვურჩიო „მეამბოხე“ დაჩი ბერაიას, სადაც გადამეყრება, მომერიდოსო...

– გადაეცით ალეკო ელისაშვილს, ფრთხილად ვარ და მისი არ მეშინია!

თუ არ ახსოვს, იქნებ ესეც უთხრათ, 2012 წელს, როდესაც ნაცმოძრაობა პოლიტიკურ მოუსავლეთში გავუშვით, მაშინაც კი არ შემშინებია იმ ტერორის, რომელიც მათი მხრიდან მოდიოდა. ხმალამოღებული, ყოველგვარი მუხრუჭის გარეშე, ბოლომდე დავიხარჯე. როგორ გგონიათ, ალეკო ელისაშვილის შემეშინდება?

— და მაინც, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არ ნანობთ, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას მხარი რომ არ დაუჭირეთ?

— არათუ ვნანობ, ბოლო დროს კიდევ უფრო მეტად ვრწმუნდები ჩემი გადაწყვეტილების სისწორეში. ამ საკითხთან დაკავშირებით 24 სოფელში მქონდა ამომრჩეველთან შეხვედრა. პირდაპირ გეტყვით — ეს არ არის საზოგადოების მოთხოვნა, ეს არის რამდენიმე უპასუხისმგებლო პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერების სურვილი, რომლებმაც იციან, რომ ამ სისტემით პარლამენტში ვერ მოხვდებიან.

— პარლამენტში მომხდარ ინციდენტს წინ უძღოდა რომან გოცირიძის დაწერილი სტატუსები სოციალურ ქსელში, სადაც თქვენც გაგკრათ კბილი — ჯადოს გამოყენების ფაქტს ადასტურებს მაჟორიტარი დეპუტატი, ვინმე დაჩი ბერაია... კარგად აქვს გამოცდილი ვირის ტვინის ჯადოს ზემოქმედების უცნაური ეფექტებიო...

— იტყუება, თითქოს, ჩემი გულისწყრომა მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა სტატუსებმა გამოიწვია და არა იმ ფაქტმა, რაც მისი მოძრაობის წევრებმა პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ჩაიდინეს. იმასაც ცრუობს, თითქოს, ბიძინა ივანიშვილს ვაგინე... ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვამბობ — დიახ, ის არის მატყუარა და უზრდელი! რა ჯადო, რა ვირის ტვინი? ან რა შუაშია ხუმრობა? უზრდელია და ადეკვატური პასუხიც მიიღო!

სხვათაშორის, რომელიღაც მულტფილმის გმირს მაგონებს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ. როცა გამახსენდება, აუცილებლად ვეტყვი პირში!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

დავით უსუფაშვილი
„შენების მოძრაობის“ თავმჯდომარე

„ოცნება“ უკვე წავიდა ხელისუფლებიდან.

„ახალი თაობა“

ლაშა ჩხარტიშვილი
ლიბერტარიანული პარტიის წევრი

ივანიშვილმა სააკაშვილის რეჟიმს გაასწორო.

„ახალი თაობა“

ლევან დოლიძე: ბელადი რაღაცას გრძნობდა, 1953 წლის 17 თებერვლიდან კრემლში არც გამოჩენილა!



21 დეკემბერს იოსებ სტალინი 140 წლის ხდება. ცნობილი ჟურნალისტი, მწერალი, პუბლიცისტი და საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე ლევან დოლიძე მის უკანასკნელ დაბადების დღეს იხსენებს, რომელიც საოცრად უღიმღამო და არაფრისმთქმელი გამოდგა:

— 1952 წლის 21 დეკემბერს იოსებ სტალინი 73 წლის გახდა. ეს მისი უკანასკნელი დაბადების დღე იყო, რადგან ბელადს იმ დღის შემდეგ სამი თვეც აღარ უცოცხლია. სტალინი პომპეზურობის მოყვარული არ გახლდათ და ბოლო დაბადების დღეც ძალიან ვიწრო წრეში აღნიშნა. კუნცევოს აგარაკზე, სადაც ბელადი ცხოვრობდა, ოჯახისა და უახლოესი გარემოცვის წევრები შეიკრიბნენ, თუმცა, იქ არ ყოფილა მისი საყვარელი ქალიშვილის **სვეტლანას მეორე ქმარი,** პოლიტბიუროს წევრის **ანდრეი ჟდანოვის** ვაჟი, შემდგომში შესანიშნავი მეცნიერი, აკადემიკოსი **იური ჟდანოვი,** რომელზეც სვეტლანამ 1949 წელს იქორწინა და 1951 წლის 14 დეკემბერს დაშორდა. ამის გამო სვეტლანაზე მამა საშინლად გაბრაზებული იყო. ბელადს არ მოსწონდა და ძალიან ესირცხვილებოდა, რომ მისი საყვარელი ქალიშვილი უკვე მესამე ქმრის ძიებაში იყო...

შეიძლება ითქვას, რომ იაკობის სიკვდილის შემდეგ სტალინი თუ ვინმეს ცოცხლად მოკლა და დამარხა, ეს გახლდათ მისი საყვარელი ქალიშვილი სვეტლანა, რომელიც მამაკაცების მიმართ ძალიან დიდ ლტოლვას ამჟღავნებდა. სვეტლანა ჯერ კიდევ 15-16 წლის გოგონა იყო, როცა ცნობილ ებრაელ რეჟისორს, ცოლშვილიან კაცს **კაპლერს** დაუწყო არშიყი. კაპლერი **ვასილი სტალინთან** მეგობრობდა და ხშირად სტუმრობდა. აი, სწორედ ასე გაიცნო სვეტლანამ კაპლერი, რომელსაც თავისი ბინის ტელეფონის ნომერი მისცა... ბელადმა ამის გამო სვეტლანას სილა გააწნა და კაპლერთან ყოველგვარი ურთიერთობა აუკრძალა, თუმცა, სვეტლანა თავისას მაინც არ იშლიდა... 1944 წელს დიდი ბელადის საყვარელი ქალიშვილი ცოლად თავის თანაკურსელს, ეროვნებით ებრაელს **გრიგორი მოროზოვს** გაჰყვა. სტალინი ამის გამო საშინლად გაბრაზდა და ქალიშვილს უსაყვედურა — წესიერი რუსი მაინც გამოგენახაო!

— ბატონო ლევან, სტალინი სიძეს რას უწუნებდა?

— **გრიგორი მოროზოვი** ვაჭრის შვილი იყო, რაც სტალინს არ მოსწონდა და მიაჩნდა, რომ თავისი ერთადერთი ქალიშვილი ვაჭრების ოჯახში არ უნდა გათხოვილიყო. სამ წელიწადში, კერძოდ 1947 წელს, სვეტლანასა და გრიგორი მოროზოვის ოჯახური თანაცხოვრება დაინგრა და ისინი ერთმანეთს დაშორდნენ. ამის შემდეგ სვეტლანა დაქორწინდა ანდრეი ჟდანოვის ვაჟზე, იურიზე. **ანდრეი ჟდანოვი** ძალიან კარგი კაცი იყო — პოლიტბიუროს წევრი, ნამდვილი რუსი ინტელიგენტი, რომელიც შესანიშნავად უკრავდა ფორტეპიანოზე. როცა კუნცევოს აგარაკზე ანდრეი ჟდანოვი ბელადს სტუმრობდა, ხშირად უკრავდა ფორტეპიანოზე, რაც სტალინს ძალიან მოსწონდა და ეუბნებოდა — თქვენს დაკრულს რომ ვუსმენ, ვისვენებო!

ერთხელ ბელადმა ჟდანოვს ხუმრობით ასეთი რამეც უთხრა — თქვენს გაზრდილ შვილთან კაცი არ მოიწყენსო! ჟდანოვი საკმაოდ ალღოიანი კაცი იყო და გადაწყვიტა, თავისი ვაჟი იური და ბელადის ქალიშვილი სვეტლანა ერთმანეთისთვის გაეცნო. 1949 წელს ახალგაზრდებმა იქორწინეს, თუმცა, ნაძალადევად არაფერი გამოვიდა და ორ წელიწადში მათი ოჯახიც დაინგრა. როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ეს გაყრა 1951 წლის 14 დეკემბერს მოხდა. სულ რაღაც ერთი წელი იყო გასული ამ არასასიამოვნო ფაქტიდან და ბელადი თავის უკანასკნელ დაბადების დღეს ძალიან მოწყენილი გახლდათ... ოჯახის წევრების შემდეგ იმ დღეს კუნცევოზე სტალინს პოლიტბიუროს წევრებიც ესტუმრნენ... ძალიან უხერხული სიტუაცია შეიქმნა, სტალინს არავითარი განწყობა არ ჰქონდა, ამდენი სტუმარი მიეღო, მაგრამ რა ექნა? ასეთ პატივსაცემ ხალხს გარეთ, ყინვაში ხომ არ დატოვებდა? სტალინის ხასიათი განსაკუთრებით დამძიმებული იყო უფროსი ვაჟის **იაკობის** ტრაგიკული აღსასრულის შემდეგ. **ბელადი ისე მოწამლეს და მოკლეს, იაკობზე ფიქრი ერთხელაც არ შეუწყვეტია.**

„ბერია იყო სტალინის ურთგულესი ადამიანი, ბელადის მარჯვენა ხელი და დროა, ამ საკითხზე სპეკულაციები ერთხელ და სამუდამოდ მორჩეს!“

„ერთმა გენერალმა ლავრენტი ბერიას მკვლელის სახელი და გვარი დამისახელა!“

იაკობის დაღუპვის შემდეგ და იმ ფონზე, როცა მისი ერთადერთი ქალიშვილი ასეთ სახელოვან მამას თავს სჭრიდა და ცოლიან კაცებს დასდევდა, სტალინმა მთელი თავისი სიყვარული **ვასილისაკენ** მიმართა. სავარაუდოდ, სტალინი ვერც თავის თავს და ვერც ბერიას პატიობდა იმას, რომ ფაშისტურმა „აბვერმა“ მრისხანე საბჭოთა „ენკავედე“ ასე გააცუცურაკა და სტალინი დააჯერა, თითქოს იაკობ ჯუღაშვილი გერმანელებმა დაატყვევეს და 1943 წლის აპრილში ზაქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში გაქცევის მცდელობისას მოკლეს.

— თქვენც გჯერათ, რომ იაკობ ჯუღაშვილი გერმანელებს არ დაუტყვევებიათ?

— არათუ მჯერა, ამაში დარწმუნებული ვარ!

ეს მითი შექმნა გებელსის პროპაგანდისტულმა მანქანამ, რათა სტალინზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მოეხდინათ და პარალელურად საბჭოთა ჯარისკაცების საბრძოლო სულისკვეთება გაეტეხათ.

იაკობ ჯუღაშვილი, რომელიც იყო არტილერისტი და მეთაურობდა საარტილერიო ბატარეას, 1941 წლის ივლისში ბელორუსიაში, ვიტებსკის ოლქში გამართულ სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაში დაიღუპა! იგი არავის დაუტყვევებია და ამის დამამტკიცებელი საბუთიც არ არსებობს. იაკობის ვითომდა ტყვეობის ამსახველი ფოტოსურათები, რომლებიც იაკობის ქალიშვილმა **გალინამ** რედაქციაში გამოსაქვეყნებლად მიიტანა, გაყალბებული აღმოჩნდა! უფრო მეტსაც გეტყვით, სულ ახლახან, 2 დეკემბერს, რუსეთის „პირველ არხზე“ ძალიან საინ-

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲙᲐᲙᲘ ᲖᲝᲘᲫᲔ
ყოფილი პარლამენტარი

თუ ოპოზიციას მიაჩნია, რომ საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა აქვს, დაელოდოს არჩევნებს და შეიძლება, ამ სისტემითაც დაამარცხოს ხელისუფლება, როგორც ეს 2012 წელს მოხდა, „ოცნება“ კი საზოგადოების გადაგდებისთვის დიდ ფასს გადაიხდის.

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

ᲒᲘᲒᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐ
პარლამენტარი

„ქართულ ოცნებას“ დააკლდა ამომრჩეველი, მაგრამ მოსახლეობის უმრავლესობას ეშინია ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების. თუ ამას დაემატება შერეული სისტემა, მაჟორიტარების ხარჯზე „ქართული ოცნება“ გაიმარჯვებს დიდი უპირატესობით.

2020 წელს არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება ნოემბერშივე გამოირიცხა.

„ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ“

ᲐᲚᲔᲥᲡᲐᲜᲓᲠᲔ ᲔᲠᲥᲕᲐᲜᲘᲐ
პარლამენტარი

გაფრთხილებთ, რომ პატრიარქის წაქცევას ვერავინ შეძლებთ! ყველას, ვისაც ეკლესიაში შფოთის შეტანა და პატრიარქის საპატრიარქოს ტახტიდან ჩამოცილება სურს, მინდა, გაგაფრთხილოთ, არ მოგატყუოთ პატრიარქის ასაკმა და მისმა ფიზიკურმა მდგომარეობამ.

„ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ“

ᲛᲐᲛᲣᲙᲐ ᲐᲠᲔᲨᲘᲫᲔ
ექსპერტი

სამართლიანობის აღდგენის შემთხვევაში, უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლედ დასანიშნ კანდიდატთა შორის ბევრი ვერ მოხვდებოდა და არც იმ ადამიანების ნაწილი დადგებოდა რუსთაველზე, ვისაც დღეს ვხედავთ, რადგან პატიმრობის მოხდა მოუწევდათ.

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

ტერესო გადაცემა გადიოდა სტალინზე. ტელევიზიით უჩვენეს ერთ-ერთი სოფელი დღევანდელი ვიტებსკის ოლქში და გამოიყვანეს სოფლის მცხოვრები ქალბატონი, რომელმაც თქვა — **„ბაბუამ ჩუმად მითხრა, რომ ომის დროს ჩვენს ეზოში სტალინის შვილი საიდუმლოდ დამარხეს!“** მეც მჯერა, რომ ეს ნამდვილად ასე იქნებოდა...

— გასაგებია, რომ პომპეზურობა არ უყვარდა, მაგრამ ამოდენა ომის მომგებმა კაცმა ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ გადაიხადა შესაფერისი დაბადების დღე?

— ეს იყო **1949 წლის 21 დეკემბერი,** როცა სტალინი 70 წლის გახდა! იმ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა — 29 აგვისტოს სემიპალატინსკის პოლიგონზე ააფეთქეს პირველი საბჭოთა ბირთვული ბომბი, რის შემდეგაც საბჭოთა კავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ბირთვული ზესახელმწიფო გახდა; ხოლო 1949 წლის 1 ოქტომბერს გამოცხადდა **ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა!** ჩინეთის მოსახლეობა მაშინ 600 მილიონს აჭარბებდა და სტალინმა ამოდენა პოტენციის მქონე ქვეყანა საბჭოთა კავშირის უახლოეს მეგობრად და სტრატეგიულ პარტნიორად აქცია. ამერიკელები გიჟებს ჰგავდნენ... აი, ამ უმნიშვნელოვანესი მოვლენების ფონზე სტალინის დაბადების დღე ახლოვდებოდა. ბელადი შავიზღვისპირეთში ისვენებდა, როცა მთავრობამ პრეზიდიუმის თავმჯდომარე **შვერნიკის** ხელმძღვანელობით, მისი საიუბილეო დღის ორგანიზების მიზნით, საგანგებო კომისია შექმნა. თავიდან სტალინი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ბოლოს მაინც დაიყოლიეს, რადგან მოახსენეს — თქვენთვის იუბილეს მოსალოცად საგანგებოდ ჩამოდის 600-მილიონიანი კომუნისტური ჩინეთის ლიდერი **მაო ძედუნიო!** სტალინს მოკრძალებით ისიც შეახსენეს — თქვენი იუბილეს გამართვა პრეზიდიუმმა ითავაო! ბელადი პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებას დამორჩილდა და შვებულება უხალისოდ შეწყვიტა. 1949 წლის 16 დეკემბერს, სტალინის იუბილემდე ხუთი დღით ადრე, ჩინეთიდან ჩამოვიდა მაო ძედუნი, რომელსაც მოსკოვში ბულგანინი და მოლოტოვი დახვდნენ. მაო ძედუნი უსოვოში დააბინავეს, ხოლო მოგვიანებით სტალინმა ის თავისთან, კუნცევოს აგარაკზე გადაიყვანა, სადაც ბევრს საუბრობდნენ. კრემლში გაიმართა გრანდიოზული მიღება. ვინ არ ჩამოვიდა, რა საჩუქრები არ ჩამოიტანეს, მთელი მოსკოვი საჩუქრებით აივსო... ამ საჩუქრების ნაწილი დაიკარგა, ნაწილი მოიპარეს, ხოლო ნაწილი ქართველმა პატრიოტებმა წამოიღეს და სტალინის სახლ-მუზეუმში ჩამოიტანეს გორში. საზეიმო საღამო დიდ თეატრში გაიმართა, რომელმაც ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა.

— მგონი, მაო ძედუნი მაშინ მოსკოვში კარგა ხანს დარჩა!

გებელსის პროპაგანდისტული მითი – „იაკობ ჯუღაშვილის დატყვევება“

„სტალინი ვერც თავის თავს და ვერც ბერიას პატიობდა იმას, რომ ფაშისტურმა „აბვერმა“ მრისხანე საბჭოთა „ენკავედე“ ასე გააცუცურაკა და სტალინი დაიჯერა, თითქოს იაკობ ჯუღაშვილი გერმანელებმა დაატყვევეს და 1943 წლის აპრილში ზაქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში გაქცევის მცდელობისას მოკლეს!“

„სვეტლანა ჯერ კიდევ 15-16 წლის გოგონა იყო, როცა ცნობილ ებრაელ რეჟისორს, ცოლშვილიან კაცს კაპლერს დაუწყო არშიყი!“

— დიახ, ნამდვილად ასე იყო... მაო ძედუნი მაშინ მოსკოვში ორ თვეზე მეტხანს დარჩა. 1949 წლის 26 დეკემბერს მაო ძედუნს 57 წელი შეუსრულდა და თავისი დაბადების დღე მოსკოვში აღნიშნა. ძვირფას სტუმარს, ცხადია, სტალინმაც გულითადად მიულოცა... 1950 წლის 14 თებერვალს სასტუმრო „მეტროპოლში“ სტალინსა და მაო ძედუნს შორის ხელი მოეწერა სტრატეგიულ შეთანხმებას, ხოლო შემდეგ გაიმართა დიდი ბანკეტი. ამ ბანკეტზე **ლავრენტი ბერიამ** მოსკოვის ქართული რესტორნის „არაგვის“ დირექტორი **ლონგინოზ სტაჟაძე** მთელი თავისი პერსონალით მოიწვია და საბანკეტო სუფრა სულ ქართული სამზარეულოს საუკეთესო ნიმუშებით დახუნძლა. ცნობილია, რომ ჩინური სამზარეულო მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა და ამ მხრივ ჩინელების გაკვირვება ძალიან ძნელია, მაგრამ **იმ დღეს ლონგინოზ სტაჟაძემ და მისმა გუნდმა მაო ძედუნისა და მისი ჩინელი მხლებლების გაოცება ნამდვილად შეძლეს.** სტალინიც ძალიან კმაყოფილი იყო... საერთოდ, ბელადს რუსულ სამზარეულოსთან შეგუება ძალიან უჭირდა და ყოველთვის ქართული საჭმელები ენატრებოდა.

— ცნობილია, რომ 1952 წლის ოქტომბერში, მეცხრამეტე ყრილობის შემდეგ, სტალინმა შექმნა პრეზიდიუმის სამდივნო, ხუთეული, რომელსაც ქვეყანა უნდა ემართა. როგორ აღმოჩნდა ხუთეულში გონებაშეზღუდული და ტროცკისტი ნიკიტა ხრუშჩოვი?

— ჯერ ჩამოვთვალოთ, ვინ შედიოდა ამ ხუთეულში! ესენი იყვნენ: **სტალინი, ბერია, მალენკოვი, ბულგანინი და ხრუშჩოვი.** მეცხრამეტე ყრილობის შემდეგ, მოგეხსენებათ, გაიმართა პლენუმი, სადაც სტალინი ვრცელი სიტყვით გამოვიდა და **მიქოიანი და მოლოტოვი** ჯვარს აცვა. პლენუმმა პარტიას სახელი შეუცვალა და მას **„საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია“** ეწოდა; პლენუმმა გააუქმა პოლიტბიურო, მის ბაზაზე შექმნა პრეზიდიუმი, რომელიც გააფართოეს და შიგ ბევრი ახალგაზრდა შეიყვანეს. სწორედ მაშინ შეიქმნა პრეზიდიუმის მუშა ჯგუფი ხუთი კაცის შემადგენლობით, რომელსაც სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებზე უნდა ემსჯელა.

სტალინს კატეგორიულად არ უნდოდა გენერალურ მდივნად დარჩენილიყო. პლენუმზე ის მოკლე სიტყვით გამოვიდა და ითხოვა — მოვხუცდი, აღარ შემიძლია და პარტიის გენერალური მდივნის მოვალეობიდან გამათავისუფლეთო! ამის გამო ერთი ამბავი ატყდა — დელეგატებმა, რომლებიც ბელადს გენერალური მდივნის პოსტზე დარჩენას სთხოვდნენ, ტაშით დაანგრიეს ყველაფერი! გამოვიდა **მალენკოვი,** გამოვიდა **ტიმოშენკო,** რომლებმაც ლამის დაუჩოქეს ბელადს — ამხანაგო სტალინ, არ წახვიდეთ, არ გადადგეთ, ხალხი ამას ვერ გაიგებსო! **სტალინი დიდი ხანი უყურებდა ხალხს, რომელიც მქუხარე აპლოდისმენტებით სთხოვდა დარჩენას. ბელადმა უყურა ხალხს, უყურა, ბოლოს ხელი ჩაიქნია და დაჯდა.**

— მგონი, ქართულად შეიგინა კიდეც — „თქვენი დედაცო!..“

— არა, არ შეუგინებია... ეს **მაიაკოვსკიმ** გააკეთა ამერიკაში სტუმრობის დროს, როცა დარბაზში აურიეს და ხალხს ქართულად შეაგინა — **„ერთი თქვენი დედაცო!“** ამ დროს ცნობილი მოჭიდავე, ამერიკაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი და ჰოლივუდის ვარსკვლავი **კოლია ქვარიანი** იჯდა წინა რიგში, რომელმაც მაიაკოვსკის ქართული გინება რომ გაიგონა, სიხარულით გადაირია და პოეტი მიიპატიჟა. ეს მართლაცდა ორი ქართველი წავიდა და იმ საღამოს ერთად იქეიფეს...

რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, **ნიკიტა ხრუშჩოვი** მართლაც გონებაშეზღუდული და უწიგნური ადამიანი იყო, რომელსაც კარიერულ წინსვლაში ძალიან დაეხმარა სტალინის მეუღლესთან **სვეტლანა ალილუევასთან** ნაცნობობა. საქმე ის გახლავთ, რომ სამრეწველო აკადემიაში სწავლის დროს ხრუშჩოვი სვეტლანა ალილუევას ჯგუფში მოხვდა. ხრუშჩოვის მეგობარი გოგონა სვეტლანა ალილუევას გვერდით იჯდა და გოგონები ძალიან მეგობრობდნენ. აი, სწორედ აქედან სვეტლანა ალილუევას ხაზით დაუახლოვდა ხრუშჩოვი სტალინს. ხრუშჩოვი იყო საშინლად სისხლისმოყვარე და ვირეშმაკა... უკრაინაში ვინც კი დახვრიტეს, სუყველაფერზე სწორედ ხრუშჩოვის ხელმოწერაა. სტალინის უახლოეს გარემოცვაში ნიკიტას უყურებდნენ, როგორც სულელს, გამრთობს. ზუსტად ასეთივე დამოკიდებულება ჰქონდათ **სიმიონ ბუდიონის** მიმართ, რომელსაც თავისი ბაიანი, გარმონი ჰქონდა და, სტალინი რომ ეტყოდა, გარმონზე ცეკვავდა და ბუქნებს აკეთებდა. აი, ამ ორ ადამიანზე — **ხრუშჩოვსა და ბუდიონზე** ყველანი ღადაობდნენ და ერთობოდნენ, რაც ძალიან ცუდად დასრულდა. კერძოდ, ნიკიტა ხრუშჩოვმა ჯერ სტალინი მოწამლა, ხოლო შემდეგ ბერია დაახვრეტინა და, ფაქტობრივად, სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო!

— მაინც რა პერიოდიდან დაგეგმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა სტალინის დამხობა?

— ცნობილია, რომ 1953 წლის იანვრიდან სტალინმა ხრუშჩოვი, ფაქტობრივად, გააგდო და მმართველობას ჩამოაშორა! კერძოდ, იმ ხუთეულის თათბირებზე ხრუშჩოვს აღარ ეძახდნენ და სტრატეგიულ საკითხებზე სათათბიროდ, ძირითადად, ლავრენტი ბერია, მალენკოვი და ბულგანინი იკრიბებოდნენ.

— სტალინი ამ შეკრებებს არ ესწრებოდა?

— სტალინი ამ შეკრებებს ხშირად არ ესწრებოდა, მაგრამ თავისი მარჯვენა ხელი ლავრენტი ბერია იქ არ ჰყავდა? **ბერია იყო სტალინის უერთგულესი ადამიანი, ბელადის მარჯვენა ხელი და დროა, ამ საკითხზე სპეკულაციები ერთხელ და სამუდამოდ მოვრჩეს!** 1953 წლის 17 თებერვლიდან სტალინი კრემლში არც გამოჩენილა, ბელადი რაღაცას გრძნობდა, ექიმებს არ ენდობოდა...

— ბატონო ლევან, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს სჯერა თუ აჯერებენ, რომ ბერია მოღალატე იყო, რომელმაც სტალინი მოწამლა!

— ლავრენტი ბერია სტალინის მემკვიდრე იყო და ეს ორივემ კარგად იცოდა. ყველამ კარგად დაიმახსოვროს: გამარჯვების აღლუმის შემდეგ გამართულ ბანკეტზე, 1945 წლის 24 ივნისს, სტალინის მარჯვნივ **ლავრენტი ბერია** იჯდა, ხოლო მარცხნივ — **ადმირალი კუზნეცოვი.** ამით სტალინმა ყველას დაუფიქსირა, თუ ვინ იყო მისი ფაქტობრივი მემკვიდრე. ამას დავუმატოთ ისიც, რომ

1945 წლის 9 ივლისს ბერია იყო პირველი, ვისაც სტალინმა დიდი გამარჯვების შემდეგ საბჭოთა კავშირის მარშლის წოდება მიანიჭა.

ხრუშჩოვმა რომ დაინახა, იმ ხუთეულის შეხვედრებზე აღარ ეძახდნენ, დაგეგმა შეთქმულება, რომელიც სისრულეში იქნა მოყვანილი. ამ შეთქმულების დეტალებში დიდი სიახლეა — **ერთმა გენერალმა ლავრენტი ბერიას მკვლელის სახელი და გვარი დამისახელა!** ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ბერიას მკვლელმა ამის შესახებ ჩემი ნაცნობის მამას უამბო. **ბერია თბომავლის ღუმელში დაწვეს!** ამის შესახებ უფრო დეტალურად მომავალში გიამბობთ...

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

გულბაათ რცხილაძე
ორგანიზაცია „ევრაზიული ინსტიტუტის“ დამფუძნებელი

ახლა ნამეტანი ტვინი წაიღეს „ვაჟა ექიმოთი“, კაცს შეუძლია, რაღაც „ბუმაჟკას“ მოაწეროს ხელი და წამოვიდეს, არც ქრისტეს სჯულის დათმობას სთხოვს ვინმე და არც საქართველოზე უარის თქმას. **ბატონ ვაჟას ჩემი მუხლისთვის ემკურნალა ნორმალურად და ასე გმირულად, ერჩივნა, როცა ნაცების ბოევიკებთან 2013 წლის თებერვალში საჯარო ბიბლიოთეკასთან მომხდარი ჩხუბის შედეგად დამიზიანდა. შპრიცით ამოიღო სითხე და 1905 წლის აპარატურით აღჭურვილ ფიზიოთერაპიაში გამიშვა. ასე არ უნდა იქცეოდეს სვეტილა-ექიმი.** არ მინდოდა ამის დაწერა ამდენი ხანი, მაგრამ ყელში ამოვიდა ამ საზოგადოების ფარისევლობა და ლიქნი.

მიხეილ ჭაბუშვილი
ჟურნალისტი

გავასაჯაროებ იმას, რითაც ნათელი სურათი მოეფინება იმ ბირთვს, რომელიც განაგებს და აკნინებს საპატრიარქოსა და დედაეკლესიას. ამას ერთხელ და სამუდამოდ ფარდა უნდა აეხადოს. **ფეისბუქში გამოვაქვეყნებ ინფორმაციებს — ვინ რა დროს რა თქვა, რა ინფორმაციამ გაჟონა, შორენა რას ითხოვდა...** „ვანკა-სტანკასავით“ რომ თამაშობენ, სურათი ხომ უნდა გვქონდეს, ვის ვემთხვევით ხელზე და ვისგან ვითხოვთ დალოცვას! **ესენი იქით დასალოცები არიან, რომ ქრისტეს გზაზე იარონ, ყველა არა, მაგრამ უმრავლესობა, ბირთვია მოსაშორებელი.** დაიწყება სერიალი სახელწოდებით **„შორენა@კომპანია“**, ან **„შორენა და მისი ბანდა“**. რომც მოინდომონ, რამე საფრთხის წინაშე დამაყენონ, ბუმერანგივით დაუბრუნდებათ, რადგან მარტო არ ვარ!

„კოთნიუსი“

ილია ჭიღლაძე
დეკანოზი

მთელი სამღვდელო და საბერო დასის ნარკოტესტირებაა საჭირო.

„რეზონანსი“

კონსტანტინე მორგოშია
სამოქალაქო აქტივისტი

2006 წელს მდინარაძე ჩემი ძმაკაცის ნახმარი, ძველი „მერსედესით“ დადიოდა, ახლა დაივიწყა, ვინაა ნაცები და ვინ ვართ ხალხი.

„ალია“

ლევან ოსიძე:
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროშა, გერბი და ჰიმნი უნდა აღდგეს!



პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლევან ოსიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს რეალობასა და ისტორიულ წარსულს ნოე ჟორდანიას მიერ შემოღებული და ზვიად გამსახურდიას მიერ აღდგენილი სახელმწიფო ატრიბუტიკა უფრო შეესატყვისება, ვიდრე სააკაშვილისა და „მეცოცხეების“ სექტის პარტიული სიმბოლიკა:

— თვით ის ფაქტი, რომ ერთი კონკრეტული პარტიის, უფრო სწორად, სექტის, დროშა, გერბი და ჰიმნი ქვეყნის სახელმწიფოებრივ სიმბოლიკად გამოცხადდა, სხვა არაფერია, თუ არა იმისი ნათელი დადასტურება, რომ საქართველო ჯერ კიდევ არშემდგარი სახელმწიფოა. პირადად ჩემთვის 2004 წლის 5 თებერვალი ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში შავი სუდარით მოსილი დღეა, როცა ნაცებმა კონსტიტუციაში ჭრაკერვის პრაქტიკა დაამკვიდრეს. სააკაშვილმა ამ დღეს კონსტიტუცია თავის თავზე ისე მოირგო, შესაძლოა, ბევრს პიჯაკი და შარვალიც კი არ ჰქონდეს ასე მოზომილი. საერთოდ, **სააკაშვილისა და მთელი მისი ნაციონალური სექტის აქტიურობა ერთი დიდი პოლიტიკური სპექტაკლი გახლდათ, რომელიც დიდწილად სიმბოლოებსა და საკრალურ თარიღებს უკავშირდებოდა.**

— ბატონო ლევან, თქვენ ფიქრობთ, რომ ე.წ. ვარდების რევოლუცია 23 ნოემბერს, გიორგობას, განგებ დაამთხვიეს?

— ეს რომ ასე იყო, „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმაც დაადასტურა. ასე, მაგალითად, იმავე გიორგობას დაამთხვიეს ე.წ. **„აჭარის რევოლუციაც“,** რომელიც 2004 წლის 6 მაისს იზეიმეს. არასოდეს დამავიწყდება „ვარდების რევოლუციის“ კულმინაცია, როცა სააკაშვილისა და მისი სექტის ტელევიზიებმა, მაგალითად, „რუსთავი-2“-მა კადრში ამომავალი მზე გვიჩვენეს და გვითხრეს, რომ საქართველოში პოლიტიკურადაც გათენდა. ნაცებმა 5 იანვარს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაატარეს, ხოლო 27 იანვარს, ანუ ნინოობას — ინაუგურაცია. აგვისტოს საზარელი ომიც სიმბოლოებს უკავშირდებოდა...

— კერძოდ, რას?

— აშკარაა, რომ **სააკაშვილი 12 აგვისტოს, ანუ დიდგორობას, ცხინვალში ტრიუმფალური გამარჯვების ალლუმის გამართვას გეგმავდა!** სააკაშვილსა და მის სექტას ეგონათ, რომ 7 აგვისტოს დაწყებულ ომს ხუთ დღეში, ანუ 12 აგვისტოს წარმატებით დაასრულებდნენ და საქართველოს უახლეს ისტორიაში დავით აღმაშენებლის დარ ტრიუმფატორებად შევიდოდნენ... სამწუხაროდ და საუბედუროდ, ჩვენ ვიხილეთ მიწაზე გართხმული ბელადი. ისიც გაიხსენეთ, **ბიბი უგულავას** რომ მიჰქონდა ცხინვალში ხუთჯვრიანი დროშები სატვირთო მანქანით!

— სიმბოლოებთან თამაში ფაშისტებს უყვარდათ ძალიან!

— მერედა, ნაცსექტა და ფაშისტები ერთმანეთისგან რამ გაყო? დააკვირდით, რა ჩაიდინეს — განათლების რეფორმას **„ილია ჭავჭავაძე“** უწოდეს და **ილიას სახელით განათლების სისტემა დაანგრიეს!**

თუ გახსოვთ, ერთ-ერთ პროექტს უწოდეს „ირმის ნახტომი“, მეორეს – „იაკობ გოგებაშვილი“ და საბოლოოდ ყველაფერი ვირის ნახტომითა და იაკობის „დედაენის“ სკოლებიდან ამოღებით დასრულდა.

მართალია, ამ ხელისუფლებამ „დედაენა“ თითქოსდა სკოლაში დააბრუნა, მაგრამ ესეც სკოლის დირექტორების გადასაწყვეტია... „ილიას უნივერსიტეტი“, ანუ „ილიაუნი“ დაარქვეს უნივერსიტეტს, სადაც დიდი ილიას იდეურ მტრებს, ღვთისმგმობელებსა და სექტანტებს ზრდიან. იგივე დამოკიდებულება და მიზანი ჰქონდათ მათ, როცა ხუთჯვრიანი დროშა სახელმწიფო სიმბოლოდ გამოაცხადეს. ხუთჯვრიანი დროშა ჯვაროსნებისაა, როზენკროიცერების თუ სომხების, რასაც, სხვათაშორის, ისინი იჩემებენ, ნებისმიერ შემთხვევაში დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან. სააკაშვილის ღვთისმგმობელი სექტა საქართველოში ქრისტიანობას სწორედ ხუთჯვრიანი დროშით, ქრისტიანული სიმბოლიკით ებრძვის და ცდილობს, ბოლომდე ამოშანთოს იგი!

— ე.ი. როგორც პროექტ „ილია ჭავჭავაძით“ ებრძოდნენ განათლებას და განათლების სისტემა დაანგრიეს, ზუსტად ისე ხუთჯვრიანი დროშით ებრძვიან მართლმადიდებელ ქრისტიანობას?

— დიახ, აბსოლუტურად ზუსტი შეფასებაა! რაც შეეხება გერბს, რომლის შესახებაც „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებულ სენსაციურ მასალას გავეცანი, **სააკაშვილის პარტიულ გერბზე გამოსახულ ლომს ბრჭყალებზე მართლაც „666“ აქვს გამოსახული, რაც, საყოველთაოდ აღიარებული თეორიის მიხედვით, მხეცის ნიშანი, ანუ სატანური დამღაა!** აღარაფერს ვამბობ ჰიმნის ტექსტზე, რომელიც სპეციალისტების, კერძოდ, ასტრონომების განმარტებით, უამრავ ფაქტობრივ უზუსტობას შეიცავს. ბატონ დავით მაღრაძეს არაფერს ვერჩი, ნიჭიერი კაცია, მაგრამ პოეტების ქვეყანაში აკაკისა და დავით მაღრაძის ლექსების ასე ხელოვნურად შეერთება რა საჭირო იყო?

მოკლედ, საერთო ჯამში, სააკაშვილი და მისი სექტა პარტიული სიმბოლიკით, აქტიური პოლიტიკით, მოქმედებით თუ უმოქმედობით ყველგან და ყველაფერში საქართველოს ებრძვიან! **ეს ის ხალხია, რომელმაც საბჭოთა სიმბოლიკა კანონგარეშედ გამოაცხადა მაშინ, როცა ბებიაჩემმა ოთხი ვაჟი გაგზავნა ფრონტზე და არცერთი იქიდან ცოცხალი არ დაბრუნებულა.** კანონგარეშედ უნდა გამოცხადდეს არა საბჭოთა სიმბოლიკა, არამედ სააკაშვილის პარტიული დროშა, გერბი და ჰიმნი!

ეს იმ სექტის დროშა, გერბი და ჰიმნია, რომლის სახელიც საქართველოს ისტორიაში ერთხელ და სამუდამოდ დაუკავშირდა სამეგრელოში ჩამარხულ კასრებს, „კასტილებიან“ გამაუპატიურებლებს, წყალქვეშა სასაფლაოებსა და უამრავ უბედურებას!

— ბატონო ლევან, ე.ი. თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების მიერ შემოღებული სახელმწიფო სიმბოლიკა უნდა აღდგეს?

— დიახ, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროშა, გერბი და ჰიმნი უნდა აღდგეს! **საქართველოს რეალობასა და ისტორიულ წარსულს ნოე ჟორდანიას მიერ შემოღებული და ზვიად გამსახურდიას მიერ აღდგენილი სახელმწიფო ატრიბუტიკა უფრო შეესაბამება, ვიდრე სააკაშვილისა და მისი „მეცოცხეების“ სექტის პარტიული სიმბოლიკა!**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე



განგაში!
საქართველოს უბედურების მიზეზი
ნაპოვნია!
„ა-დ“. 2019 წლის №47
საკაშვილმა საქართველოს სახელმწიფო გერბში მხეცის ნიშანი –
«666» ჩამალა!

„კანონგარეშედ უნდა გამოცხადდეს არა საბჭოთა სიმბოლიკა, არამედ სააკაშვილის პარტიული დროშა, გერბი და ჰიმნი!“

კვირგვინოსნები

დიმიტრი ხუნდაძე
პარლამენტარი

ქუჩაში დგას ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დესტრუქციული ძალაა. მის დამოკიდებულებასა და სიტყვათა წყობას ხედავთ **— „სულს ამოგხდით“, „დაგიმახსოვრებთ“.**

მათი ლიდერი **ვაშაძე** პოლიციელს თავში ურტყამს, ჩაფხუტს თავზე ამხობს და სურს, იყოს ლიდერი. მათ ვერ გაიგეს, რატომ უთხრა ხალხმა უარი 2012 წელს და ისევ იმ განწყობაზე არიან.

„ვერსია“

ბათუ ქუთელია
საქართველოს ევროატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი

2020-ის არჩევნების შემდეგ თუ წარმატებით მოხერხდა ივანიშვილის არაფორმალური მმართველობის დასრულება, მაშინ გადასახედი იქნება ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც კონსტიტუციური უმრავლესობის პირობებში მიიღო „ქართულმა ოცნებამ“.

„ახალი თაობა“

ანდრიუს კუბილიუსი
ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის თანათავმჯდომარე

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცედურას მე ტაშს ვერ დავუკრავდი.

„ინტერპრესნიუსი“

მაია ცქიტიშვილი
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

რასაც ამბობს ბატონი ბიძინა, ყოველთვის სიმართლეა.

„ინტერპრესნიუსი“

მირიან მირიანაშვილი
„საქართველოს გაერთიანების მოძრაობის“ ლიდერი

„ევროპული საქართველო“ უცხოეთში ივანიშვილის ფულით დადის.

„ახალი თაობა“

ერდოღანმა „თურქი მესხების“ ჩამოსახლება გვიბრძანა!

არცერთ ქართულ ტელევიზიას კრინტიც არ დაუძრავს იმ უდიდეს შეურაცხყოფასა და მუქარაზე, რაც თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა მთელი მსოფლიოს გასაგონად მოგვიძღვნა!

დიახ, თურქეთის პრეზიდენტის ***რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის*** *განცხადებით, ის* ***„თურქი მესხების“*** *საქმეს ყველა პლატფორმაზე დაიცავს. მისივე თქმით, საქართველოდან 1944 წელს გადასახლებულ ყველა თურქ მესხს, სურვილის შემთხვევაში, სამშობლოში დაბრუნება უნდა შეეძლოს.*

„ჩვენ არ ვიყოყმანებთ, რათა დავიცვათ „აჰისკა თურქლერის“ *(ასე უწოდებენ თურქეთში „თურქ მესხებს“ — გ.გ.)* ***საქმე ყველა პლატფორმაზე, თუნდაც ყველა ჩუმად იყოს. ერთადერთი გზა, თუნდაც მცირედით შევუმსუბუქოთ ჩვენს თურქ დებსა და ძმებს ჭრილობები გულში, არის ის, რომ საშუალება მივცეთ თითოეულ თურქ მესხს, ვისაც ამის სურვილი აქვს, საკუთარ სამშობლოში დაბრუნდეს. არავინ უნდა დარჩეს გულგრილი ამ ადამიანების წუხილის მიმართ, რომლებსაც 75 წელია, ძლიერი სურვილი აქვთ სამშობლოში დაბრუნების!“*** *— აი, სიტყვასიტყვით ეს განაცხადა ერდოღანმა 1944 წელს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან ე.წ. თურქი მესხების გადასახლების 75 წლისთავთან დაკავშირებით 10 დეკემბერს ანკარაში გამართულ დიდ ღონისძიებაზე...*

ანუ ერდოღანი, როცა ამ თურქი დებისა და ძმების „სამშობლოში დაბრუნებაზე“ საუბრობს, თურქეთს კი არა, საქართველოს გულისხმობს! სწორედ ამ საკითხზე საუბრით დაიწყო ჩვენი ინტერვიუ პოლიტოლოგ ჰამლეტ ჭიპაშვილთან.

— ბატონო ჰამლეტ, თქვენ დიდი დიპლომატიური გამოცდილება გაქვთ და ერდოღანის ეს განცხადება — ყველაფერს გავაკეთებ „აჰისკა თურქლერების“ მესხეთში დასაბრუნებლადო — როგორ უნდა გავიგოთ?

— **ერდოღანმა** ამით პირდაპირ გვითხრა — ქართველებო, ქვეყანა კი არა, ბოდიში და, „პრახადნოი დვორი“ გაქვთო! მეტი რაღა უნდა თქვას კაცმა, გვიბრძანა, დროზე დააბრუნეთ ჩემი ძმები და დები თავის ისტორიულ მიწაზეო!

ეს არის ქართული სახელმწიფოს აშკარა შეურაცხყოფა, მაგრამ ვინმემ შეიბერტყა ყური?! ვინმემ შეაფასა ეს თურქეთის აშკარა მუქარად საქართველოს მიმართ?!

— ტელევიზიები დუმან, ესე იგი, ხელისუფლებისათვის საგანგაშო არაფერი ხდება...

— ჰოდა, როდესაც ასე „სირაქლემის პოზაში“ ვმართავთ ქვეყანას, ნუ გაგვიკვირდება, რომ აზერბაიჯანი დავითგარეჯს გვართმევს, თურქეთი კი ლამის მთელ დასავლეთ საქართველოს თავის „ოსმალური იმპერიის“ სისხლხორცეულ ნაწილად მიიჩნევს!

— თუმცა, ხელისუფლებაც და ოპოზიციად დანიშნული ნაცბანდაც, თურქეთს „ისტორიულ მეზობლად“ და „სტრატეგიულ პარტნიორად“ გვასაღებს!

— თუ სააკაშვილმა ლარად ჩამოურიგა მიწები აჭარაში თურქეთს და 30 ათას თურქს მიართვა საქართველოს მოქალაქეობა, ეს ხელისუფლებაც არაფრით ჩამორჩება წინამორბედს! **სალომე ზურაბიშვილს** კარგა ხანია, ალმაცერად ვუყურებ, მაგრამ აბსოლუტურად ვეთანხმები, როდესაც განაცხადა — ჩვენ არც არმია გვყავს, არც იარაღი გვაქვს და არც არასოდეს გვექნებაო! 80-მილიონიან თურქეთს კი არმიაც ჰყავს, თანაც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო, იარაღიც თავზე საყრელი აქვს და იმის თავხედობაც ჰყოფნის, ასე გველაპარაკოს!

გაიხსენეთ, ამ ორიოდე წლის წინათ არ იყო, როცა ერდოღანმა კი არა, მისმა ელჩმა საქართველოში რა დღეში ჩააგდო საქართველოს მთავრობა, **არც კი გაბედოთ 12 აგვისტო — დიდგორის ომში გამარჯვება — სახელმწიფო დღესასწაულად გამოაცხადოთ, რადგან ეს ჩვენი სახელმწიფოს შეურაცხყოფად ჩაგვეთვლებათო!**

— თუმცა, თავად თურქებმა სახელმწიფო დონეზე იზეიმეს 1921 წელს ართვინ-არტაანის „ქართველი ოკუპანტებისაგან“ გათავისუფლების მორიგი წლისთავი!

— ჰოდა, ამაშია საქმე! თურქეთი ძალიან ოსტატურად იყენებს რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულ დაპირისპირებას და ასეთ ვითარებაში, როდესაც რეგიონში საპირწონედ რუსეთი აღარ ჰყავს, როგორც იტყვიან, ხელ-ფეხი აქვს გახსნილი!

ჩვენ რომ საკუთარი თავის პატივისმცემელი სახელმწიფო გვქონდეს, ერდოღანის ამ გამოხტომაზე მაშინვე საკმაოდ მკაცრი და ნათელი განცხადება გაკეთდებოდა: თურქეთი ჩვენი მეზობელია, ჩვენ ვაფასებთ მასთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს, მაგრამ კატეგორიულად მიუღებლად მივიჩნევთ, ჩვენი სუვერენული სახელმწიფოს შინაურ საქმეებში ჩარევას — ჩვენ აქ ვის დავაბრუნებთ და ვის — არა, ეს ჩვენი სუვერენული უფლებაა და თურქების საკარნახო არაფერი გვჭირსო!

მაგრამ ამის გამბედავია საქართველოს ეს ხელისუფლება?!

— სტალინმა მართებულად გაასახლა „თურქი მესხები“ 1944 წელს?

— რა თქმა უნდა! სტალინმა მესხეთიდან თურქები აბსოლუტურად სწორად გაასახლა! ისინი თურქები იყვნენ და არა — მესხები! და მათი შთამომავლებიც თურქები არიან!

— მოდით, საზოგადოებას ავუხსნათ, რატომ გააკეთა ეს სტალინმა 1944 წელს?

— სტალინი ემზადებოდა თურქეთთან ომისთვის! მან ღიად განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირს აქვს ტერიტორიული პრეტენზიები თურქეთთან, რომელმაც მიიტაცა ქართული და სომხური ისტორიული მიწებიო!

ჰოდა, როდესაც თურქეთთან ომისთვის ემზადები, აბა, თუ სულელი არ ხარ, ზურგში თურქებს რატომ დაიტოვებ?! სტალინმა 1944 წელს არამხოლოდ მესხეთიდან გაასახლა თურქები შუა აზიაში, არამედ ყირიმიდანაც — ე.წ. „ყირიმელი თათრები“, ანუ თურქები!

რა თქმა უნდა, სტალინს შეეძლო, ფაშისტური გერმანიის მოკავშირე თურქეთის მომხრე ხალხები 1942 ან 1943 წლებშიც გაესახლებინა, მაგრამ მაშინ ეს გაცილებით რთული იქნებოდა, რადგან საბჭოთა არმია უმძიმეს ომს აწარმოებდა საკუთარ ტერიტორიაზე! 1944 წელს კი წითელმა არმიამ საბჭოთა კავშირის საზღვარი აღადგინა და უკვე ევროპაში გადაინაცვლა!

— და რომ არა ამერიკის მიერ მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისას შექმნილი ატომური ბომბი, სტალინი უკვე 1945 წლის ზაფხულში აპირებდა თურქეთში შეჭრას და მის მთლიანად „გაწითლებას!“

— დიახ!

სტალინს უკვე ართვინისა და არტაანის რაიკომის მდივნებიც კი ჰყავდა დანიშნული! საბჭოთა ჯარებს ოთხი მხრიდან ჰქონდათ დაგეგმილი თურქეთში შეჭრა და ორ კვირაში სტამბოლის თავზე წითელი დროშა უნდა აფრიალებულიყო!

შესაბამისად, საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკას არამხოლოდ ტაო-კლარჯეთი დაუბრუნდებოდა, არამედ ტრაბზონამდე საქართველო იქნებოდა!

მაგრამ პოტსდამის ომის შემდგომ კონფერენციაზე, აშშ-ის პრეზიდენტმა **ტრუმენმა** სტალინს არაორაზროვნად მიანიშნა, რომ მას ატომური იარაღი ჰქონდა და ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებთან საბჭოთა ბაზების შექმნას არ დაუშვებდა, ანუ ბირთვული იარაღის არმქონე სტალინი ბირთვულ ამერიკას უნდა დაპირისპირებოდა!

აი, ასე დამთავრდა ეს ამბავი...

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

ერდოღანი „თურქი მესხების“ კონფერენციაზე

ჰამლეტ ჭიპაშვილი:
სტალინმა მესხეთიდან თურქები აბსოლუტურად სწორად გაასახლა!

საბჭოთა ჯარების თურქეთში შეჭრის გეგმა

„სტალინის გეგმით, სტამბოლის თავზე წითელი დროშა აფრიალდებოდა და საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკას არამხოლოდ ტაო-კლარჯეთი დაუბრუნდებოდა, არამედ ტრაბზონამდე საქართველო იქნებოდა!“

კვირგვინოსნები

ლევან კობერიძე
პარლამენტარი

ეს არის ვითარება, ქვეყანაში შეიქმნას ფონი, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ მივდივართ. **ეს, ჩემი აზრით, ერთი სცენარისკენ არის მიმართული და ეს სცენარი ვადამდელი არჩევნებია, ხოლო მისი ავტორები „ოცნება“ და ნაცმოძრაობაა.**

„ახალი თაობა“

იგორ დოლგოვი
საქართველოში უკრაინის ელჩი



ქართველი ხალხის საქმეა, რომ მონახოს ქართული და არა გერმანული, ან ამერიკული მოდელი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ დამფუძნებელი



ის, რომ გიგა ბოკერიას, გრიგოლ ვაშაძის, ნინო ბურჯანაძის, დათო უსუფაშვილისა და ირმა ინაშვილის ინტერესები ამ მომენტში ერთმანეთს დაემთხვა, არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე იმაზე უკეთესი გახდა, ვიდრე იყო. ყველა იგივეა. ერთმანეთი ახლაც მაგრად არ ევასებათ.

„ალია“

ასლან ბჟანია
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატი

აფხაზეთში მოხდა კრიმინალის მასშტაბური შერწყმა ხელისუფლებასთან. ახალი ამბები აფხაზეთიდან ფრონტიდან მოსულ ცნობებს ჰგავს — მკვლელობები, ძარცვა და ადამიანების გატაცება ცხოვრების ნორმა გახდა. **უკვე საშიში გახდა ბავშვებთან ერთად სოხუმის ცენტრში სეირნობა. არავინ გრძნობს თავს დაცულად — არც რიგითი მოქალაქე, არც პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე. ნებისმიერი შეიძლება გალახონ, მოწამლონ ან მოკლან.** ეს არის **ხაჯიმბას** საქმიანობის შედეგი.

„ახალი თაობა“

გია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი



ყურადღება! ნიკა, ფონოგრამა! გუბაზი, კუკავა, უსუფა! თაკო სად არის? ვერ გხედავ! ჩემი გუგავა! ნინო ჩამოვიდა მოსკოვიდან? გიგი სად არის, უგულავა? მაჭუტა, ბოკერას ბიჭები! ვიწყებთ...

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გია დეკანოზიშვილი: ერთი ადამიანის ათივე თითის ანაბეჭდი ერთმანეთისგან განსხვავდება!

თავიდან მხოლოდ კრიმინალისტები იყენებდნენ, თუმცა, თანდათანობით ამ მეცნიერების მთავარი პოსტულატები თანამედროვე ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილი გახდა. მას დაქტილოსკოპია ეწოდება და თითის ანაბეჭდის მიხედვით პიროვნების დადგენას ემსახურება. რა უნდა იცოდეს ნებისმიერმა უბრალო მოქალაქემ ამ დარგისა და მისი პერსპექტივების შესახებ? გვესაუბრება სამართლის დოქტორი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი, კრიმინალისტიკის სწავლებისა და სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის დირექტორი, პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი **გია დეკანოზიშვილი:**

— კრიმინალისტიკის ფუძემდებლად ავსტრიელი **ჰანს გროსი** ითვლება. ეს დარგი შეისწავლის კვალთა და სხვა მტკიცებულებათა ეფექტური აღმოჩენის, ფიქსირების, გამოკვლევისა და გამოყენების კანონზომიერებას. მე-19 საუკუნის მიწურულს გროსმა შეიმუშავა და ჩამოაყალიბა რჩევები, რომლებიც გამომძიებლებს მტკიცებულებების მოპოვებაში დაეხმარებოდა. 1893 წელს გამოვიდა ჰანს გროსის პირველი წიგნი — **სასამართლო გამომძიებლების სახელმძღვანელო.** იგი ორი ნაწილისგან შედგებოდა: სისხლის სამართლებრივი (კრიმინალისტიკის) ტექნიკა და კრიმინალისტიკის ტაქტიკა. პირველი მოგვითხრობდა კრიმინალისტიკის ტექნიკურ საშუალებებზე, მეორე კი — გამოძიებისა და დაკითხვის სხვა ტაქტიკურ ნიუანსებზე.

— რა როლს ასრულებს კრიმინალისტიკაში თითების ანაბეჭდის კვლევა?

— ხელის თითების ბოლო ფალანგის ზედაპირის შესწავლით დადგენილია, რომ მათზე არის რელიეფური ხაზები, რომლებიც ქმნიან კანის რთულ ქარგებს. როცა ინდოეთი ჯერ კიდევ კოლონია იყო, ერთ-ერთი შტატის გუბერნატორს უცნაური ამბავი გადახდა — ევროპელი ხომ აზიატებს გარეგნობით ყველას ერთმანეთს ამსგავსებს. ამ გუბერნატორსაც წესრიგის დამცველი ადგილობრივი თანამშრომლები გარეგნობით ერთმანეთში ერეოდა. ისინი ამით სარგებლობდნენ და ხელფასის ასაღებად რამდენჯერმე მიდიოდნენ. გუბერნატორს ურჩიეს, თანამშრომლებისთვის მელანში თითის ჩაწება და ფურცელზე კვალის დატოვება ებრძანებინა. ასეთმა მიდგომამ შედეგი გამოიღო. მოგვიანებით მან მეთოდის შესახებ კვლევა დაწერა, რომელიც მაშინდელ სამეცნიერო ჟურნალში გამოაქვეყნა და საკითხი დააყენა, მანამდე არსებული ჰაბიტოლოგიური და ფიზიკური აღნაგობის მიხედვით რეგისტრაციის მეთოდი თითის ანაბეჭდებით პიროვნების რეგისტრაციით ჩანაცვლებულიყო.

— შეხებისას რატომ რჩება ნებისმიერ ნივთზე თითების ანაბეჭდი?

— ადამიანის კანი სამი შრისგან შედგება. კრიმინალისტები აქედან მხოლოდ ორ შრეს — შიდას და გარეს, დერმას და ეპიდერმისს სწავლობენ. ეპიდერმისი განლაგებულია ეგრეთწოდებული დვრილოვანი ქარგები. თითის ანაბეჭდები წარმოიქმნება თითის ბალიშების მცირე დვრილებიდან გადმოდენილი ცხიმებისა და ორგანული ნარჩენებისგან, რომელიც ნივთთან შეხების ადგილზე რჩება. ფორების დიამეტრი არის 0,008-0,25 მილიმეტრი და 1 სანტიმეტრში 8-18 ფორაა მოთავსებული. დვრილოვანი ქარგები ყველა ადამიანს უნიკალური აქვს.

თვით იდენტურ ტყუპებშიც კი, დვრილოვანი ქარგები ერთმანეთისგან განსხვავებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ანაბეჭდების სახით ნივთზე რჩება განუმეორებელი კვალი.

ეს კვალი გახლავთ თითის ქარგის შებრუნებული გამოსახულება და იმეორებს ქარგის მახასიათებელ უნიკალურ კონტურს.

— გასაგებია, რომ ყველა ადამიანს უნიკალური დვრილოვანი ქარგა აქვს, მაგრამ ეს ქარგა ათივე თითზე ერთნაირია?

— არა, ერთი ადამიანის ათივე თითის დვრილოვანი ქარგები ერთმანეთისგანაც განსხვავდება. თავად ანაბეჭდები იყოფა სამ ჯგუფად: წრიული, მარყუჟისებური და ტეხილი. ერთ ადამიანს შეიძლება, ათ თითზე არამხოლოდ ერთ ჯგუფში შემავალი, არამედ სხვადასხვა, თუნდაც სამივე ჯგუფში შემავალი დვრილოვანი ქარგები გააჩნდეს. ადამიანის მარჯვენა და მარცხენა ხელის ერთი და იმავე დასახელების თითების ქარგებიც განსხვავებულია, თუმცა, შეიძლება, ეს ქარგები ერთ დაჯგუფებაშიც შედიოდნენ.

— ანაბეჭდებს ფეხის თითებიც ტოვებენ?

— რა თქმა უნდა. გამომძიებები ფეხის თითების ანაბეჭდის დასადგენადაც ტარდება, თუმცა, მისი საშუალებით პიროვნებების იდენტიფიკაცია არ ხდება და მხოლოდ გამოკვლევას სჯერდებიან.

— ვთქვათ, აღმოაჩინეს ნივთზე ანაბეჭდი, როგორ ხდება იმის დადგენა, თუ ვის ეკუთვნის იგი?

— ანაბეჭდი უნდა შეადარონ მონაცემთა ბაზაში არსებულ ნიმუშებს. კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებამ მაქსიმალურად გაამარტივა დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა, თუმცა, ბოლო სიტყვა მაინც ადამიანს ეკუთვნის. ახალგაზრდა ექსპერტმა სრულყოფილი ცოდნა რომ დააგროვოს, 5-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება უნდა გააჩნდეს. მანქანა კი ფორმულებით მუშაობს. ნივთიდან თითის ანაბეჭდის აღების შემდეგ ხდება მონაცემების ფორმულირება, შემდეგ ავტომატურად დარდება ბაზაში არსებული ანაბეჭდების მონაცემებს.

— ბაზა როგორ იქმნება? ყველა ადამიანი ვალდებულია, თავისი მონაცემები ბაზას ჩააბაროს?

— მოქალაქის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული, მისცემს თუ არა ბაზას ანაბეჭდებს. სახელმწიფო ვერავის აიძულებს, ანაბეჭდის მონაცემების ჩაბარებას. ერთ სახელმწიფოში დიდი სკანდალი ატყდა, როცა გაირკვა, რომ ბაზაში განსათავსებლად ყველა ახალშობილს თითის ანაბეჭდს უღებდნენ. ეს, რაღა თქმა უნდა, სრულყოფილი ბაზის შესაქმნელად საუკეთესო საშუალებაა, მაგრამ უფლებადამცველებმა მიიჩნიეს, რომ ამგვარად ახალშობილთა უფლებები ირღვეოდა.

ახლა სახელმწიფოები თითის ანაბეჭდებს მარტივი პრინციპით მოიპოვებენ: **საკმარისია, მოქალაქემ ჩაიდინოს თუნდაც ადმინისტრაციული დანაშაული, რომ რამდენიმესაათიანი დაკავების დროსაც კი ძალოვნები მას თითის ანაბეჭდს აუღებენ.** საქართველოში თუ ადამიანი ძალოვან სტრუქტურაში იწყებს მუშაობას, თითის ანაბეჭდს ავტომატურად აფიქსირებს. ნებისმიერ ნასამართლევ, ციხეში მოხვედრილ მოქალაქესაც მოუწევს ანაბეჭდის მიცემა. დანაშაულის პრევენციის ან სწრაფად გახსნის მიზნით, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ბაზაში კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე მოქალაქეების მონაცემები არსებობდეს.

„საკმარისია, მოქალაქემ ჩაიდინოს თუნდაც ადმინისტრაციული დანაშაული, რომ რამდენიმესაათიანი დაკავების დროსაც კი ძალოვნები მას თითის ანაბეჭდს აუღებენ!“

— თითის ანაბეჭდის მონაცემები სიცოცხლის ბოლომდე მუდმივია? ადამიანმა თითი რომ გაიჭრას ან დაიწვას, ანაბეჭდი შეეცვლება?

— ანაბეჭდის სტრუქტურა მუდმივია. შეიძლება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიცვალოს, თუ ტრავმა ეპიდერმისში ფორების ღრმულსაც მოიცავს, საიდანაც ფორები ჯირკვლების საშუალებით, ცხიმოვან ნივთიერებებს გამოყოფენ. ფორების დაზიანების შემთხვევაში იქ ჩნდება ჩვეულებრივი ნაიარევი („შრამი“), მაგრამ ამის მიუხედავად, ანაბეჭდი მაინც ამოცნობადია. კრიმინალები ბევრს ეცადნენ, „შრამებით“ შეეცვალათ ანაბეჭდები, მაგრამ ეს შეუძლებელია, თუ პირი თითების ფალანგების მთლიან დელტას არ ამოიწვავს. მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით დელტაამომწვარი პირის იდენტიფიკაციაც არის შესაძლებელი (ასეთ დროს მატრიცის აგება ხდება კერძო ნიშნების ფორმულაზე დაყრდნობით, შემდეგ სპეციალური პროგრამა ამ მატრიცას კითხულობს), ამიტომ მსგავსი თვითდაზიანება აზრს კარგავს.

— რაიმე ნივთზე არსებული ადამიანის თითების ანაბეჭდის აღება როგორ ხდება?

— აღებამდე ჯერ ანაბეჭდის აღმოჩენაა საჭირო, რისთვისაც იყენებენ სინათლის ალტერნატიულ წყაროებს, ასევე თეთრ და გვერდულ განათებას. აღმოჩენის მიზნით ქიმიკატები და სხვა ტექნიკური საშუალებებიც გამოიყენება. შემდეგ ხდება ანაბეჭდის დამაგრება, ანუ გამომჟღავნება. ზედმიწევნით თანამიმდევრულად უნდა იყოს დაცული ანაბეჭდის ამოღების მეთოდიკა, რათა შემდეგ იგი სასამართლომ „დაუშვებელ მტკიცებულებად“ არ მიიჩნიოს.

— თითის ანაბეჭდის გაყალბება თუ არის შესაძლებელი?

— ფალსიფიკაცია თავისუფლად შეიძლება. მთავარია, არსებობდეს ნამდვილი ანაბეჭდი და შემდეგ სპეციალური სილიკონის პასტებით ძალიან ადვილად შეიძლება მისი გადატანა. ელექტროპორეზის მეთოდითაც შეიძლება ანაბეჭდის ელექტროსქემაზე გადატანა და მერე მისი ასლის გაკეთება. ალბათ, იკითხავთ — ასეთ შემთხვევაში აზრს ხომ არ კარგავს დაქტილოსკოპია? გიპასუხებთ — არა! მთავარია, ანაბეჭდების ამოღება სათანადო წესებით მოხდეს და გამოცდილი დაქტილოსკოპი აუცილებლად მიხვდება, რომ ანაბეჭდი გაყალბებულია, რადგან ამ შემთხვევაში ფორები იკარგება. არადა, არსებობს სპეციალური ფხვნილები, რომელთა გამოყენებით ფორების დონემდე ჩაღწევა ხდება შესაძლებელი. თუ ფორები გამოჩნდა, ე.ი. ანაბეჭდი გაყალბებული არ არის. დაქტილოსკოპიის ამ მიმართულებას **ფოროსკოპია** ეწოდება.

— თანამედროვე ტექნიკაში თითის ანაბეჭდები რა დანიშნულებით გამოიყენება?

— თითის ანაბეჭდები ძირითადად, გამოიყენება აუტენტიფიკაციის სფეროში, ანუ, როგორც გასაღები, პაროლი. უკვე მომრავლდა ისეთი სამსახურები, რომლებიც თავიანთ შიდა სტრუქტურაში აკეთებენ შესასვლელ კარს, რომელიც თითის ანაბეჭდით იღება. ასეთივე კარი შეიძლება, იყოს ამ სამსახურში არსებულ დაცულ ობიექტზეც, სადაც მხოლოდ წინასწარ დადგენილ ნუსხაში მყოფ თანამშრომლებს შეუძლიათ შესვლა. ასეთ სამსახურებში თანამშრომლები ნებაყოფლობით აბარებენ თავიანთი ანაბეჭდების მონაცემებს. თითის ანაბეჭდით ადამიანები იცავენ პირად ინფორმაციას, მაგალითად, ანაბეჭდი გამოიყენება ისეთი მარტივი მანიპულაციისთვის, როგორიც არის მობილურ ტელეფონზე პაროლის დადება და გახსნა. ბოლო დროს უკვე ისეთი კომპიუტერებიც იყიდება, რომლებიც თითის ანაბეჭდით მონაცემთა ბაზაში მხოლოდ პატრონს უშვებენ; თითის ანაბეჭდები თანამედროვე პირადობის მოწმობებშიც ინახება. იდენტიფიკაცია სხვა ბიომეტრიული მონაცემებითაც (მაგალითად, სახის ბიომეტრიით, ღიმილით, რომლის უპირატესობა ის გახლავთ, რომ იდენტიფიკაცია დისტანციურად ხდება) შეიძლება, მაგრამ ყველაზე ხშირად, მაინც დაქტილოსკოპიას ეყრდნობიან.

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

P.S.

მართალია, ამ ინტერვიუს თემას არ უკავშირდება, მაგრამ გვერდი ვერ ავუარე **გია დეკანოზიშვილის** ბიოგრაფიის მნიშვნელოვან მომენტს: **პოლიციის მოქმედმა ვიცე-პოლკოვნიკმა, რომელიც დღე-დღეზე პოლკოვნიკი უნდა გამხდარიყო, 2007 წლის 7 ნოემბერს სააკაშვილის რეჟიმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებს მიტინგის დარბევაში მონაწილეობაზე მკვეთრი უარი უთხრა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი განყოფილება ხალხის წინააღმდეგ არ გამოიყვანა.** ამის გამო მაღალჩინოსანი პოლიციელი წინასწარი დაკავების საკანში აღმოჩნდა. მის მიმართ რეჟიმის გაალმასებას კიდევ ახალი მიზეზი ჰქონდა — ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გარემოებათა გამოძიებას **გია დეკანოზიშვილის** მიერ დადებული დასკვნებიც დაემატა, რომლებიც პრეზიდენტის თვითმკვლელობას გამორიცხავდა. რეჟიმმა ვიცე-პოლკოვნიკი ამისათვის 2 წლით გაისტუმრა ციხეში.

ბაყაყის კანზე დამზადებული „საბჭოთა საიდუმლო ბიოლოგიური ბომბი“, რომლითაც პარლამენტი ააქოთეს!!!

„ასავალ-დასავალი“ და ექიმი-ჰომეოპათი კახა საბახტარიშვილი არაერთხელ საუბრობდნენ იმ სამკურნალო ნივთიერების შესახებ, რომელიც წინა ხუთშაბათს, 2019 წლის 12 დეკემბერს, ცნობილმა ნაცსექტანტებმა — ირმა ნადირაშვილმა და ლელა ქებურიამ საქართველოს პარლამენტის სასესიო დარბაზში მოასხეს და იქაურობა ააყროლეს! როგორც ექსპერტები გვაუწყებენ, ეს გახლავთ რუსეთში, ლავრენტი ბერიას ბრძანებით, შექმნილი პრეპარატი „ასდ“, რომელიც 34 წლის რუსმა მეცნიერმა ალექსანდრე დოროგოვმა 1943 წელს, გაგანია ომის დროს დაამზადა. პრეპარატს მაშინვე უწოდეს „საბჭოთა საიდუმლო ბიოლოგიური ბომბი“.

ლელა ქებურია

მოკლედ, ლელა ქებურიამ, რომელიც სააკაშვილის დროს ზუგდიდის რესურსცენტრის უფროსი იყო, წინა კვირას პარლამენტი ***„საბჭოთა საიდუმლო ბიოლოგიური ბომბით“*** *დაბომბა და პარლამენტიააყროლა. წარმოგვიდგენია, რა ყროლის სუნი ექნება* ***ქებურიას*** *დაყენებული ზუგდიდის სკოლებში მაშინ, როცა სამეგრელო ახალაიებისა და ქარდავების კასრებს მიჰქონდა. აღარაფერს ვამბობთ იმ სუნზე, რომელიც* ***ირმა ნადირაშვილმა*** *„რუსთავი-2“-ში დატოვა და რომლისგანაც ტელეკომპანია დღემდე ვერ გაიწმინდა!*

კახა საბახტარიშვილი აცხადებს, რომ, ბერიას მითითებით, ალექსანდრე დოროგოვის მიერ შექმნილი პრეპარატი „ასდ“ მართლაც უნიკალურია, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს — საშინლად ყარს:

— გაგანია მეორე მსოფლიო ომის დროს, 40-იან წლებში, სტალინმა უკვე იცოდა, რომ ამერიკელები ატომურ ბომბს შექმნიდნენ. ამიტომ, როგორც კი სტალინგრადთან ომის მსვლელობაში დიდი გარდატეხა მოხდა და აშკარა გახდა, რომ ჰიტლერი დამარცხდებოდა, **სტალინმა ბრძანა, შეექმნათ ისეთი პრეპარატი, რომელიც ცხოველებსა და ადამიანებს რადიაციისგან დაიცავდა.** პრეპარატი უნდა ყოფილიყო იაფი, ყველასათვის ხელმისაწვდომი და, რაც მთავარია, იმუნიტეტის ამწევი. პრეპარატის შექმნაზე უშუალო კონტროლის დაწესება სტალინმა ლავრენტი ბერიას დაავალა. გაგეცინებათ და „ასდ“, რომლის გამოგონებაზეც უდიდესი საბჭოთა მეცნიერები მუშაობდნენ, შექმნა დამწყებმა მეცნიერმა და ისიც პროფესიით ვეტერინარმა **ალექსანდრე დოროგოვმა.**

არიან თუ არა ირმა ნადირაშვილი და ლელა ქებურია „ასდ“-ს მომხმარებლები, რომელიც კანის პარაზიტებს, სოკოს ნებისმიერ ფორმას, ქლამიდიოზს, ტრიქომონაზს, მიომას, ფიბრომასა და მასტოპათიას ებრძვის?

ირმა ნადირაშვილი

— ბატონო კახა, რა მასალისგან დაამზადა დოროგოვმა „ასდ“?

— დოროგოვმა ძალიან კარგად იცოდა ბაყაყის კანის უძლიერესი ანტისეპტიკური თვისებების შესახებ და პრეპარატის შესაქმნელად სწორედ ბაყაყის კანი გამოიყენა. აბრევიატურა **„ასდ“** რუსულად ასე იშიფრება — **„ანტისეპტიკ-სტიმულიატორ დოროგოვა“.** ამ აღმოჩენით დოროგოვმა სტალინური პრემია მიიღო და პროფესორობასაც უმალ გამოჰკრა ხელი.

— ე.ი. შეიძლება ითქვას, რომ წინა კვირას საქართველოს პარლამენტში ლელა ქებურიამ და ირმა ნადირაშვილმა ბაყაყის კანის ექსტრაქტი მოასხეს და იქაურობა იმიტომაც აყროლდა?

— პრინციპულად თუ ვიმსჯელებთ, სწორედ ასე მოხდა! საერთოდ **„ასდ“**-ს ბევრი ქარხანა უშვებს, მაგრამ ყველაზე უკეთესი მოსკოვში მზადდება! ეტყობა, ეს მართლაც შესანიშნავი პრეპარატია, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს — საშინლად ყარს! **„ასდ“**-ს მოხმარებას თავისი წესები აქვს და ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე მისი გამოყენება კატეგორიულად დაუშვებელია!

— შევახსენოთ მკითხველს — მაინც რა სასიკეთო თვისებებით გამოირჩევა „ასდ“?

— „ასდ“ წარმატებით ებრძვის კანის პარაზიტებს, სოკოს ნებისმიერ ფორმას, ქლამიდიოზს, ტრიქომონაზს, მიომას, ფიბრომას, მასტოპათიას, მკერდისა და საშვილოსნოს კიბოს... **ცნობილია, რომ, მაგალითად, ლავრენტი ბერია ფსორიაზისგან სწორედ „ასდ“-ს ერთ-ერთმა ფრაქციამ — „ასდ-2“-მა განკურნა.** ინფორმაციისთვის, დოროგოვმა „ასდ“-ს სამი ფრაქცია შექმნა.

— თუ „ასდ“ კანის პარაზიტებს, სოკოს, ქლამიდიოზს, ტრიქომონაზს, მიომასა და ფიბრომას ებრძვის, ხომ არ შეიძლება, ვიფიქროთ, რომ ირმა ნადირაშვილი და ლელა ქებურია „ასდ“-თი მკურნალობენ, წამლის აქტიური მომხმარებლები არიან და პრეპარატი პარლამენტში შემთხვევით დაეღვარათ?

— *(იცინის)* ვერაფერს გეტყვით, არ ვიცი! დანამდვილებით მხოლოდ ის შემიძლია, გითხრათ, რომ **„ასდ“**-ს ექიმის გარეშე გამოყენება კატეგორიულად დაუშვებელია!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

ლავრენტი ბერია


ალექსანდრე დოროგოვი

კახა საბახტარიშვილი:
„ასდ“-ს ექიმის გარეშე გამოყენება კატეგორიულად დაუშვებელია!

კვირგვინოსნები

თეიმურაზ ქორიძე
მედიაექსპერტი

თამბაქოს ნაწარმის გაძვირების ახსნა საზოგადოებაზე ზრუნვით, არის უხეში დემაგოგია. მწეველები იძულებული არიან, გადავიდნენ შედარებით იაფფასიან, უხარისხო სიგარეტზე ან სულაც — მამაპაპურ თამბაქოზე, შეიმცირონ საკვებისა და სხვა აუცილებელი საჭიროებებისთვის განკუთვნილი თანხა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მზექალა შანიძე
ენათმეცნიერი

ენა კი არ გაღარიბდა, ენა გააღარიბეს იმათ, ვინც ეს ენა არ იცის. იმისთვის, რომ ენა იცოდნენ, უნდა იკითხონ ამ ენაზე დაწერილი ლიტერატურა, არამარტო რომანები, არამედ, მეცხრამეტე საუკუნის პუბლიცისტიკა, ასევე ძველი ქართული ტექსტები.

„ახალი თაობა“

ალექსანდრე მოწერელია
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რწმუნებული, გუბერნატორი

ანაკლიის პორტი აუცილებლად აშენდება, რითაც სამეგრელოს განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყება.

„საერთო გაზეთი“

ლევან სურგულაძე
საპენსიო სააგენტოს ყოფილი დირექტორი

ვილოცებ, რომ საპენსიო რეფორმა წარმატებით გაგრძელდეს.

„ახალი თაობა“

მიხეილ ცაგარელი
ასტროლოგი

უნდა მოვიდეს ახალი ძალა, ახალი სისხლი, რომელიც 2021 წლიდან ხელს შეუწყობს საქართველოში 12-წლიანი აღმშენებლობის ციკლის დაწყებას.

„რეზონანსი“

ახალი წლიდან მგზავრობის საფასურს ღიმილით გადაიხდით!

სულ მალე მეტროთი მგზავრობისას საფასურს ღიმილით გადაიხდით, სადაც იქნებით, იქ გაანაღდებთ თანხას, ანგარიშსწორებისთვის კი მხოლოდ ტელეფონი იქნება საჭირო. ამ ინოვაციურ სერვისებს მომხმარებელს ახალი წლიდან „საქართველოს ბანკი“ სთავაზობს. კიდევ რა სიურპრიზი გველის 2020 წლიდან? — ამის შესახებ, „საქართველოს ბანკის“ პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი დავით ბეჟიაშვილი გვესაუბრება:

დავით ბეჟიაშვილი:

ტყუპებს ვაფრთხილებთ – წინასწარ გვაცნობონ, რომ ტყუპისცალი ჰყავთ!

— „საქართველოს ბანკი“ მუდმივად ზრუნავს საკუთარ მომხმარებლებზე, თუმცა, ამჯერად, ინოვაციური პროდუქტების მთელ სერიას გთავაზობთ. ეს არის **„ღიმილით გადახდა“; „ღიმილით განაღდება“; „სამადლობელი“; „გატერმინალება“, „APPLE PAY-ის მეშვეობით ბანკომატებიდან თანხის განაღდება“** და **„გალარება“.**

— უფრო კონკრეტულად რომ ავუხსნათ მომხმარებელს, როგორ მოხდება საფასურის „ღიმილით გადახდა“, ანუ პლასტიკური ბარათის გარეშე?

— იმისათვის, რომ მომხმარებელმა დაუბრკოლებლად შეძლოს მგზავრობა, საჭიროა, გადაიღოს ე.წ. „სელფი“ მობილბანკში და დაუკავშიროს სასურველ ბარათს. მას შემდეგ, რაც მოხდება მისი ფოტოს მონაცემთა ბაზაში ასახვა დაშიფრული სახით, ის შეძლებს, ისარგებლოს „ღიმილით გადახდით“. აღარ მოუწევს მეტროსადგურში თანხის ჩასარიცხად მოლარე ოპერატორთან ან გადახდის ტერმინალთან გრძელ რიგში ჩადგომა, უბრალოდ, გაუღიმებს კამერას და ტურნიკეტიც გაიხსნება.

Face Recognition-ით გადახდა ინოვაციური, უსაფრთხო, მარტივი და სწრაფია. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, ბარათის გამოყენების ნაცვლად ტურნიკეტის კამერასთან მარტივად გაიაროს იდენტიფიკაცია და მგზავრობის საფასურიც გადაიხადოს.

ამასთან, მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის, რადგან საბანკო ბარათის მუდმივად ტარება არ მოუწევს და მისი დაკარგვის რისკებიც მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.

„ღიმილით გადახდა“ უკვე ავლაბრის მეტროშია შესაძლებელი. გადახდის ინოვაციური სისტემა Visa-სთან პარტნიორობის შედეგად დაინერგა.

— რომელ ბარათს უნდა ვფლობდეთ, რომ ამ სერვისით ვისარგებლოთ?

— იმისათვის, რომ მომხმარებელმა ამ ულტრათანამედროვე პროდუქტით სარგებლობა შეძლოს, ის უნდა ფლობდეს „საქართველოს ბანკის“ Visa-ს, Mastercard-ის ან American Express-ის ბარათს.

— რამდენად დაცულია უსაფრთხოება და დაზღვეულია თუ არა ადამიანი შეცდომების ალბათობისგან? მაგალითად, ხომ შეიძლება ორმა ადამიანმა ერთდროულად გაუღიმოს კამერას. ამ შემთხვევაში რა ხდება? არის იმის შანსი, რომ შეცდომით ჩამოიჭრას თანხა?

— გადახდის ახალი სისტემა სრულიად დაცულია, რადგან უსაფრთხოების ყველა ასპექტი ვერსიფიცირებული და სერტიფიცირებულია 3D კამერებისა და უსაფრთხოების სხვა პარამეტრების გათვალისწინებით.

ყველა ადამიანს, თითის ანაბეჭდის მსგავსად, სახის ანაბეჭდიც უნიკალური აქვს და შეცდომა გამორიცხულია. ერთადერთი, ტყუპებს ვაფრთხილებთ, რაიმე სახის გაუგებრობა რომ არ მოხდეს, წინასწარ გვაცნობონ, რომ ტყუპისცალი ჰყავთ.

— აქვს მნიშვნელობა ღიმილის ხანგრძლივობას ან ჟესტიკულაციას? ხომ შეიძლება, ყოველთვის ერთნაირი მზერა ვერ მიაპყრო კამერას?

— ამას არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს. კამერა აღიქვამს ადამიანის ბიომეტრიულ ანაბეჭდს და მისთვის სრულიად საკმარისია, უბრალოდ, შეხედო.

— რა ხდება „ღიმილით განაღდების“ შემთხვევაში?

— ბანკომატიდან თანხის განაღდების შემთხვევაშიც საჭირო აღარ არის ბარათის გამოყენება. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ბანკომატის კამერასთან იდენტიფიკაციის გავლა, რის შემდეგაც მომხმარებელი კრეფს პინკოდს და ანაღდებს სასურველი ოდენობის თანხას.

— კიდევ ერთი სერვისი, რომელიც განსაკუთრებით ბიზნესმენებს დააინტერესებთ. როგორ მოხდება „გატერმინალება“?

— „გატერმინალება“ ნიშნავს, რომ ტელეფონი ხდება გადახდის ტერმინალი. მომხმარებელი შეძლებს, გადახდები უნაღდო ანგარიშსწორებით განახორციელოს და აღარ იფიქროს ნაღდ ანგარიშსწორებასა თუ ხურდის მოძიებაზე. ინოვაციური გადახდის სისტემით სარგებლობა მარტივია. ამისთვის საჭიროა საბანკო ბარათისა და ტელეფონის მხოლოდ ერთი შეხება.

— ეს ნებისმიერი ტელეფონიდან იქნება შესაძლებელი?

— იმისთვის, რომ ადამიანმა შეძლოს ამ პროდუქტის გამოყენება, უნდა ფლობდეს Android 5.0 სისტემის ტელეფონს NFC მხარდაჭერით. რაც შეეხება პროცედურას, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს მარტივი რეგისტრაცია ბანკში და გადმოწეროს სათანადო აპლიკაცია.

— შესაძლებელი იქნება თუ არა ამ სერვისით სარგებლობა პატარა მარკეტებში?

— პროდუქტის შექმნის მიზანს სწორედ მცირე ბიზნესებისთვის ახალი შესაძლებლობების მიცემა წარმოადგენს. სერვისით სარგებლობა შესაძლებელი იქნება ყველგან, მათ შორის, მცირე ზომის მარკეტებში, ბაზრობებზე, მცირე ზომის დახლებზე.

— კიდევ ერთი ინოვაციური პროდუქტი სავაჭრო და მომსახურების წერტილებში თანხის ტერმინალით განაღდებაა. რა დადებითი მხარეები აქვს ამას მომხმარებლისთვის?

— მიუხედავად იმისა, „რომ საქართველოს ბანკს“ აქვს ბანკომატების ყველაზე დიდი ქსელი, მაინც ინერგება ახალი პროდუქტი, რათა კიდევ უფრო გავამარტივოთ მომსახურება. თუკი მომხმარებელს ხელთ საჭირო თანხა არ აღმოაჩნდება, შესაძლებლობა ექნება, დამატებით წერტილებში, „საქართველოს ბანკის“ მერჩანტთან, სასურველი ნივთის შეძენასთან ერთად, ტერმინალით გაანაღდოს თანხა. სერვისის მისაღებად საჭიროა მხოლოდ საბანკო ბარათი.

— ყველგან იქნება შესაძლებელი ტერმინალით განაღდება?

— მომსახურების დანერგვა 2020 წლის დასაწყისში მარკეტებში, აფთიაქებსა და სხვა სავაჭრო წერტილებში იგეგმება. **ბანკი მზადაა, განიხილოს სავაჭრო და მომსახურების წერტილებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა.**

— რაც შეეხება „სამადლობელის“ დატოვებას? რას გულისხმობს ეს ახალი ინოვაცია?

— ეს უნაღდო ანგარიშსწორებით ე.წ. „თიფის“, იგივე „სამადლობელის“ დატოვებაა. იმ შემთხვევაში, თუ კვების ობიექტებში — კაფეში, ბარში, რესტორანში — მომსახურების სათანადოდ გაწევის შემდეგ მომსახურე პერსონალისთვის დამატებითი გასამრჯელოს დატოვება გსურთ, მაგრამ საჭირო თანხა არ აღმოგაჩნდათ ნაღდი ფულის სახით, ამ პრობლემას „სამადლობელის“ ფუნქციის მქონე ტერმინალი მოაგვარებს. ამისათვის საჭიროა, მოითხოვოთ „საქართველოს ბანკის“ ტერმინალი და მასზე ბარათის მხოლოდ ერთი მარტივი შეხებით დატოვოთ „სამადლობელი“.

— ეს მხოლოდ „საქართველოს ბანკის“ ბარათით იქნება შესაძლებელი?

— მომხმარებელი შეძლებს ამ მომსახურებით „სამადლობელის“ გადახდას ნებისმიერი ბანკის ბარათის გამოყენებით, მთავარია, გადახდა მოხდეს „საქართველოს ბანკის“ ტერმინალით.

— რა იგულისხმება Apple Pay-ის მეშვეობით ბანკომატებიდან თანხის განაღდებაში?

— როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის სექტემბრიდან უკვე ხელმისაწვდომი გახდა Apple Pay-ის სისტემაში „საქართველოს ბანკის“ ბარათებით გადახდა. შემდეგი ეტაპი, რასაც ბანკი უახლოეს პერიოდში შესთავაზებს მომხმარებლებს, არის Apple Pay-ის მეშვეობით ბანკომატებიდან თანხის განაღდება. „საქართველოს ბანკის“ ყველა ბანკომატი აღჭურვილია უკონტაქტო წამკითხველებით, მომხმარებელი ტელეფონის ბანკომატთან მიახლოებით და შესაბამისი ბარათის პინკოდის აკრეფით შეძლებს თანხის განაღდებას.

— ეს ინოვაციები პირველად საქართველოში იგეგმება თუ მისი ანალოგი სხვა ქვეყნებშიც არის?

— ამის ანალოგი მხოლოდ ჩინეთშია. ცოტა ხნის წინათ ჩინეთის რამდენიმე ქალაქის მოსახლეობამ მეტროში სახის ამომცნობი სისტემით ანგარიშსწორება დაიწყო. თავდაპირველად ინოვაციური სისტემა შენჯენში დაინერგა, შემდეგ კი სატესტო რეჟიმში შანხაი, ნანკინი და ძინანიც ჩაერთვნენ, თუმცა, საქართველო და „საქართველოს ბანკი“ არის პირველი, ვინც „ღიმილით გადახდა“ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ CEMEA-ს (ცენტრალური ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის) ქვეყნებში პირველმა დანერგა.

— დაბოლოს, უფრო ზუსტად, როდიდან შეეძლებათ მოქალაქეებს ამ სერვისებით სარგებლობა?

— როგორც უკვე აღვნიშნეთ, „ღიმილით მგზავრობა“ უკვე შესაძლებელია ავლაბრის მეტროში, რაც შეეხება სხვა დაანონსებულ პროდუქტებს, ზოგიერთი მათგანის დანერგვა უკვე დაწყებულია და 2019 წლის ბოლომდე მოხდება მომხმარებლებისთვის შეთავაზება, გარკვეული სახის პროდუქტები კი 2020 წლის დასაწყისიდან ეტაპობრივად ჩაეშვება.

ესაუბრა
ნათო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

რევაზ ვაშაკიძე
კომპანია „ჩირინას“ დამფუძნებელი

თურქეთიდან მოხდა **C კატეგორიის ქათმების** შემოტანა, რომლებიც თურქეთსა და ევროკავშირის მაღაზიებში არ იყიდება. ძირითადად, ეს არის გადამმუშავებელი მრეწველობისთვის განკუთვნილი პროდუქცია. შესაბამისად, იქიდან შემოსული ქათამი არის დაბალი ხარისხის და დაბალი ფასის. რადგან ჩვენთან **B და C კატეგორიის** ცნება არ არსებობს, გაყიდვაც შესაძლებელია. თუმცა, ეს ხორცი უვნებელი არ არის და, წესით, არ უნდა იყიდებოდეს მაღაზიებში.

„ბანკები და ფინანსები“

ზურა მანჯავიძე
მომღერალი

მთელი ცხრა წელი ჩვენთვის არც ტელევიზია იყო, არც პრესა, არც რადიო, არც კონცერტები. „ფორტე“ „შავ სიაშიც“ იყო შეტანილი. კულტურის სამინისტროს სეიფში იდო „შავი სიები“ და იქ იყო ჩამოწერილი მომღერლებისა და ჯგუფების სახელები, რომლებიც არცერთ ღონისძიებაზე არ უნდა ყოფილიყვნენ.

„თბილისელები“

ლუკა კურტანიძე
მოჭიდავე, ოლიმპიელი, შინაგან საქმეთა აკადემიის პრორექტორი

გმირობაა, მაინც ფეხზე რომ დადგები და პირიქით, ვინც წაგაქცია, დახმარების ხელს გაუწოდებ.

„თბილისელები“

არსებული პოლიტიკური ბათქაბუთქის ფონზე, შესაძლოა, ნაკლებად გვხვდება ყურში შუშხუნების ხმა, მაგრამ, როგორც წესი, საახალწლოდ ეს პრობლემა იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანია, რომ საბედისწერო გასროლამ შესაძლოა, პოლიტიკაც გადაფაროს და ახალ წელთან დაკავშირებული სურვილებიც ნაცარტუტად აქციოს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის დამწვრობის ცენტრის დირექტორი გუგა ქაშიბაძე ე.წ. ასაფეთქებლებით დაზიანების შემთხვევებს იხსენებს და საგანგებოდ აფრთხილებს მშობლებს:



გუგა ქაშიბაძე: მშობლებო, ნუ უყიდით შვილებს ასაფეთქებლებს!

— დეკემბერში უკვე მივიღეთ პირველი პაციენტი, ხუთი წლის ბავშვი, რომელმაც ასაფეთქებელი ქვაბში ჩააგდო და ანასხლეტით სახე დაეწვა. ამ შემთხვევაში პატარას გაუმართლა, რომ ღრმა დამწვრობა არ მიიღო, თვალიც გადაურჩა, თუმცა, რამდენიმე დღე სტაციონარში ყოფნა მოუწია. ამ პერიოდში, როგორც წესი, კლინიკები საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობთ.

— მიახლოებით როგორია დამწვრობის შედეგად თქვენთან მოხვედრილი პაციენტების სტატისტიკა?

— კათოლიკური შობა-ახალი წლით დაწყებული, ჩინური ახალი წლით დამთავრებული, ვიდრე ბოლო შუშხუნა არ გაიყიდება, მასიურად შემოდიან დამწვრობებით. არის დაგვიანებული შემთხვევებიც, ახალ წელს არ იბედებენ საავადმყოფოში მოსვლას, ამასობაში კი მათი მდგომარეობა მძიმდება.

საახალწლოდ დაზიანებულთა 60 პროცენტს ბავშვები შეადგენენ, 40 პროცენტს — მოზრდილები. დაახლოებით 40 პროცენტში ზიანდება მარჯვენა მტევანი, უფრო ნაკლებად — მარცხენა, შემდეგ მოდის სახის, თვალის, გულმკერდისა და ქვემო კიდურების დაზიანება. გვიწევს თითების ამპუტირებაც.

საერთოდ, ნებისმიერ დღესასწაულს ახლავს პაციენტთა მატება. ასეთ დროს ყურადღება მოდუნებულია, დიასახლისები დაკავებულები არიან, ბევრია ნაბახუსევი და ისეთი ფაქტების შემსწრეც ვხდებით, სიზმარშიც რომ ვერ წარმოიდგენთ.

— მათ შორის, ყველაზე უცნაური რა გახსენდებათ?

— ასაფეთქებელი სპეციალური სამაგრის ნაცვლად თოვლში დაამაგრეს. როდესაც ცეცხლი მოუკიდეს, ცხადია, არასწორად გავარდა და ერთ-ერთ ბავშვს მუცლის ზედაპირზე მოხვდა. პაციენტს ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა და ძლივს გადარჩა. იყო შემთხვევა, როდესაც შვილიშვილმა ტელევიზორის წინ მძინარე ბაბუას გაღებულ პირში ჩაუდო ასაფეთქებელი.

— და როგორ დასრულდა ეს ისტორია?

— საწყალმა მოხუცმა ტუჩების და ენის დამწვრობა მიიღო. ყელ-ყურის ექიმის კონსულტაციაც დაგვჭირდა. მისი მდგომარეობა რომ გენახათ, იუმორით ნამდვილად ვერ შეხედავდით ამ ამბავს. ღმერთს მადლობა, რომ ბაბუა სიკვდილს გადაურჩა.

ერთ მამაკაცს თამადობისას მეგობრებმა ჯიბეში ჩაუდეს ასაფეთქებელი. ვიდრე კოსტიუმი არ გამოეწვა და ცეცხლი არ წაეკიდა, სადღეგრძელო არ შეუწყვეტია. მახსოვს, ვკითხეთ, რა სადღეგრძელოს სვამდით ასეთს, ცეცხლმაც რომ ვერ გაგაჩერათ-მეთქი.

— რა გიპასუხათ?

— ვერც კი გაიხსენა...

ერთი შეხედვით, რაც უნდა უსაფრთხოდ გამოიყურებოდეს ასაფეთქებელი, თავის მუხტს და ენერგიას მაინც შეიცავს. როდესაც მისი ღია სივრცეში გასროლა ხდება, ნაკლებად სახიფათოა, მაგრამ, როდესაც დახურულ სივრცეში ისვრიან, ენერგია უკვალოდ არ იკარგება და შესაძლოა, საბედისწეროც აღმოჩნდეს.

ელემენტარული შუშხუნა, რომელსაც დღესასწაულებზე მშობლები ბავშვებს აჭერინებენ ხელში, თითქოს, უსაფრთხოა, მაგრამ სინამდვილეში მასაც შეუძლია ზიანის მოყენება. გახურებისას მისი ტემპერატურა ძალიან მაღალია, ფაქტობრივად, ფოლადის დნობის ტემპერატურას უტოლდება. შემთხვევით მისი სახეზე ან ქუთუთოზე მიდება საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წარმოქმნის.

„ელემენტარული შუშხუნა, რომელსაც დღესასწაულებზე მშობლები ბავშვებს აჭერინებენ ხელში, თითქოს, უსაფრთხოა, მაგრამ სინამდვილეში მასაც შეუძლია ზიანის მოყენება!“

გვყავდა ასეთი პაციენტიც — ე.წ. ბრჭყვიალა წვიმისგან დამწვარი ბავშვი.

— ეს როგორ?

— წვიმა კისერზე ჰქონდა დახვეული და სანთლიდან მოეკიდა ცეცხლი. ვიდრე მშობლებმა შემოაძვრეს, შემოადნა. ხელოვნურია და უცებ აალდა. კისერზე ოპერაციის ჩატარებაც მოგვიწია მისთვის.

იყო შემთხვევა, როდესაც 10 შუშხუნიდან შვიდი ამოფრინდა, პატრონმა ჩახედა შიგნით — კიდევ დარჩა თუ არაო და სამი ამ დროს გავარდა.

ზოგჯერ მიმართულება ეშლებათ... ისეთ სერიოზულ ხალხს ნახავთ ასაფეთქებლებით დამწვარს, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. მაგრამ, ეტყობა, ახალ წელს ყველა ბავშვობაში ბრუნდება.

ცალკე საკითხია, რამდენად ხარისხიანი შუშხუნები შემოდის ჩვენთან. ზოგიერთ მათგანს კი აწერია აფეთქების დრო 10 წამი, მაგრამ ეს 10 წამიც პირობითია. ზუსტად ვერავინ გათვლის ამას.

ჩემს ოჯახში არათუ რაიმე სახის ასაფეთქებელს იპოვით, ახალ წელს ფანჯარასთანაც კი არ მივდივართ ახლოს, რადგან ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მეზობლის მიერ გაშვებულ ასაფეთქებელს სხვა სართულზე დაუზიანებია ადამიანი.

გულდასაწყვეტი რა არის, იცით? ასაფეთქებლებითა თუ სხვადასხვა სახის შუშხუნებით მიღებული დაზიანებები უბედურ შემთხვევას არ წარმოადგენს. ეს არის უყურადღებობითა და გაუფრთხილებლობით მიღებული დაზიანება. თერმული დაზიანების 80 პროცენტის მიზეზი არის გაუფრთხილებლობა, 20 პროცენტია მხოლოდ უბედური შემთხვევა.

— თუ არ ვცდები, გასულ წელს კანონში სპეციალური ცვლილებები შევიდა ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით.

— **მარიამ ჯაშის** ინიციატივით, პიროტექნიკის არასრულწლოვნებისთვის მიყიდვა აიკრძალა, მაგრამ მთავარია, კანონმა რეალურად იმუშაოს და ჩვენც ავუწყოთ ამას ფეხი.

ბევრად უფრო შედეგიანი იქნება, თუ თითოეული მშობელი 15-20 წუთს დაუთმობს თავის შვილს და აუხსნის, რამდენად სახიფათოა ასაფეთქებლების გამოყენება, მაგრამ ხშირად სწორედ უფროსები უშვებენ შეცდომას.

ასე რომ, ფრთხილად მშობლებო, განსაკუთრებით ახალი წლის დღეებში. ნუ უყიდით შვილებს ასაფეთქებლებს. თუ მაინცდამაინც გინდათ, ზეიმს სილამაზე შემატოთ, აუცილებლად წაიკითხეთ ინსტრუქცია და დაიცავით უსაფრთხოების წესები! ერთმანეთს ჩურჩხელითა და გოზინაყით მიულოცეთ — უფრო უსაფრთხოა!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

ნინო ნადირაძე-კუზანოვა
კარდიოლოგი, ტელეწამყვანი

ეს გაჭირვებული ქვეყანაა და ადამიანებს დამატებით თანხის გადახდის საშუალება არა აქვთ. ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტრომ კიდევ უფრო უნდა დახვეწოს ტარიფები, რომ ჩვენ, კლინიკებს, გვქონდეს იმის საშუალება, ხარისხიანი მომსახურება გავუწიოთ პაციენტებს და დავინდოთ მათი ჯიბე.

„რეზონანსი“

ნინუცა მაყაშვილი
მსახიობი

მოარიდეთ ბავშვები ასაფეთქებლებს და საერთოდ არ უყიდოთ! საშინელებააა! ჩემმა ძმამ თავი აიფეთქა და მადლობა ღმერთს, რომ გადარჩა! არ უნდა იყიდებოდეს და ისეთ ადგილას უნდა ინახავდნენ, რომ არ მოიპარონ ბავშვებმა!

„REZONANSIDEILI“

ზურაბ სიხარულიძე
ნარკოლოგი

დღეს ქვეყანაში 60 ათასი პრობლემური ნარკოტიკის მომხმარებელია.

„პრაიმტაიმი“

ლალი ჩიტალაძე
მოდის ექსპერტი

მინდა, ყველას ვუთხრა — ცხოვრება 50 წლიდან იწყება.

„კვირის პალიტრა“

დავით ასანიძე
კომპანია „თბილისის მიკროავტობუსის“ გენერალური დირექტორი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისთვის შესაძლოა, ინტეგრირებული ტარიფი დაწესდეს. ეს გულისხმობს, რომ, თუ მგზავრი ავა მიკროავტობუსში, ხოლო შემდეგ ავტობუსში გადაჯდება, ფულს აღარ გადაიხდის და პირიქით.

„ბანკები და ფინანსები“


ჟირაფის ფიტული თბილისის უნივერსიტეტის ზოოლოგიის მუზეუმში

ცხოვრობდა თუ არა თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი?

გიორგი კაკაბაძე:

მეეჭვება, ფიროსმანს ცოცხალი ჟირაფი ენახა!

„ცხოვრობდა თუ არა თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი?“ — ამ კითხვით მივმართეთ ზოოპარკის დირექტორს ზურაბ გურიელიძეს, რომელსაც ვოლიერებში ცოცხალი ჟირაფის არსებობა არ ახსოვს, მაგრამ ნანახი აქვს ფოტო, სადაც აღბეჭდილი იყო ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში.

ზურაბ გურიელიძე:

2015 წლის წყალდიდობის დროს განადგურდა ფოტო, სადაც აღბეჭდილი იყო ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში!

— ბატონო ზურაბ, გთხოვთ, მაჩვენოთ ფოტო ჟირაფის გამოსახულებით გადაღებული თბილისის ზოოპარკში...

— ასეთი ფოტო არსებობდა, მაგრამ 2015 წლის წყალდიდობის დროს მთელი არქივი განადგურდა, მათ შორის, ეს ფოტოც. როდის იყო გადაღებული და ვის მიერ, არ ვიცი, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია, გითხრათ, რომ ბოლო 40 წლის განმავლობაში ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში არ ჰყოლიათ. სავარაუდოდ, ფოტო გადაღებული იქნებოდა 60-იანი წლების დასაწყისში.

— ბევრ თბილისელს ახსოვს ცოცხალი ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში...

— ჩვენს ზოოპარკში ჟირაფს ძალიან ცოტა ხანს უცხოვრია, მალე გარდაცვლილა. შესაძლოა, ხალხს ახსოვს ჟირაფის ფიტული, რომელიც წლების წინათ აქ არსებულ ზოომუზეუმში იდგა. სრულიად შესაძლებელია, ფიტული გააკეთეს სწორედ იმ გარდაცვლილი ჟირაფისაგან. პირადად მე ცოცხალი ჟირაფი ამ ზოოპარკში არ მინახავს.

საინტერესოა, ექსპერიმენტი რომ ჩავატაროთ და ზოოპარკიდან გასულებს ვკითხოთ, რომელი ცხოველები ნახეს ზოოპარკში, ჟირაფს თუ დაასახელებენ.

— სად მდებარეობდა ძველ თბილისში ის სამხეცე, რომლის ბინადარი ჟირაფიც, გადმოცემით, ფიროსმანმა დახატა?

— ამ ტერიტორიაზე ნამდვილად არ იქნებოდა. ზოოპარკი გაიხსნა **1927 წელს,** ამ ადგილას იდგა წარმოშობით შვედი პიროვნების, გვარად ჰანსონის სახლი. როგორც ჩანს, სამხეცე სადმე სხვაგან იყო, სადაც სხვა ცხოველებთან ერთად ჟირაფიც ჰყავდათ და რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ფიროსმანზე. თუმცა, დამაფიქრებელია, როგორ ჩამოიყვანეს თბილისში 6 მეტრამდე სიმაღლის ცხოველი, მისი ტრანსპორტირება იოლი არ არის. დღეს არათუ ჟირაფზე არ არსებობს ინფორმაცია, არამედ დაკარგულია ის არქივიც, სადაც აღნუსხული იყო იმ ცხოველთა წარმომავლობა, რომლებიც დღეს ზოოპარკში გვყავს. ახალ ზოოპარკში, რომელიც მალე თბილისის ზღვაზე განთავსდება, სხვა ცხოველებთან ერთად, გათვალისწინებულია ტერიტორია ჟირაფისთვისაც.

— ჟირაფს ველური ბუნებიდან ჩამოიყვანთ?

— არა, ალბათ, ევროპის ზოოპარკებიდან. ცხოველები ველური ბუნებიდან მხოლოდ მაშინ მოჰყავთ, როცა ესა თუ ის სახეობა გადაშენების პირასაა და გადარჩენა სჭირდება.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის ზოოლოგიის მუზეუმის მენეჯერი მზია ჯაველიძე:

— **1961 წელს თბილისის ზოოპარკში კოპენჰაგენიდან ჩამოყვანილ იქნა მდედრი ჟირაფი, იცოცხლა მხოლოდ 10 თვე, გარდაიცვალა 1962 წელს.** მიზეზი უცნობია. ჩვენს მუზეუმში დგას ტაქსიდერმისტ **გიორგი ზახაროვის** მიერ შექმნილი სწორედ ამ ჟირაფის ფიტული. ამ მუზეუმში ვმუშაობ 1972 წლიდან დღემდე.

მზია ჯაველიძე

«1961 წელს კოპენჰაგენიდან თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი ჩამოიყვანეს!»

ნინა მჟავანაძე:

თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი ბინადრობდა!

თბილისის ზოოპარკი 1927 წლის 10 თებერვალს გაიხსნა, წლების განმავლობაში მას ამდიდრებდნენ კავკასიისა თუ სხვა კლიმატურ სარტყელში ბინადარი ცხოველებით. საქართველოს ცეკას ყოფილი პირველი მდივნის ვასილ მჟავანაძის ქალიშვილის ნინა მჟავანაძის თქმით, ზებრებთან, დათვებთან და აქლემებთან ერთად, თბილისის ზოოპარკში ბინადრობდა ჟირაფიც:

— 60-იან წლებში, როცა მამა რესპუბლიკის ხელმძღვანელი იყო, თბილისის ზოოპარკს ცხოველები ემატებოდა. მახსოვს, ზოოპარკში ჩავაბარეთ ის დათვიც, რომელიც მამას ნადირობის დროს აჩუქეს. ბავშვი ვიყავი, მაგრამ კარგად მახსოვს ჟირაფიც, ზებრაც და სხვა ცხოველებიც.

— გახსოვთ, როდის ჩამოიყვანეს ჟირაფი? როგორც მითხრეს, 1961 წელს.

— ზუსტ თარიღს ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ ცხოველების შესაძენად ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა თანხები და თან არცთუ მცირე — ანგარიშსწორება ხდებოდა ვალუტით. ჟირაფი საკმაოდ ძვირადღირებული ცხოველია, მისი ტრანსპორტირება ადვილი არ არის, შეიძლება, მგზავრობის დროს დაიღუპოს კიდეც. ამიტომ სპეციალურად არჩევდნენ ისეთი ზომის სათავსოს, ფეხზე დგომა რომ არ გასჭირვებოდა. ჟირაფს ლამის ფეხზე მდგომს სძინავს, დიდხანს წოლა არ შეუძლია, შესაძლოა, ტვინში სისხლი ჩაექცეს. ნაზი და ფაქიზი თავი აქვს. როგორც ვიცი, ჟირაფი საქართველოში გემით ჩამოიყვანეს — ზუსტად ვერ გეტყვით, ბათუმში თუ ფოთში, იქიდან მატარებლით — თბილისში.

— ეს ჟირაფი მალევე გარდაცვლილა...

— ალბათ, იმ მიზეზით, რაც ზემოთ მოგახსენეთ. შესაძლოა, თავზე ტრავმა მოუვიდა. 1961 წელს თბილისში წყალდიდობაც იყო, მდინარე ვერე ადიდდა და მთელი ზოოპარკი წალეკა. ჟირაფი წყალდიდობამ თუ არ შეიწირა, შეიძლება, ტრავმა მაშინ მოუვიდა. მხოლოდ ვარაუდი თუ შეიძლება.

60-იან წლებში თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის არსებობა რომ დაგვედასტურებინა, დავუკავშირდით ტაქსიდერმისტ (ფიტულების დამზადების ოსტატს) პაატა კობიაშვილს:

პაატა კობიაშვილი:



ჟირაფის ფიტული გიორგი ზახაროვმა შექმნა!

— თბილისში, დოლიძის ქუჩაზე, არსებობდა ზოოტაქსიდერმიული ლაბორატორია. ამ ლაბორატორიაში 1978 წლიდან ვმუშაობდი, ხელმძღვანელი გახლდათ **გიორგი ზახაროვი,** რომელიც ჩემი მისვლიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა. სწორედ ამ ზახაროვის შექმნილია იმ ჟირაფის ფიტული, რომელიც გარკვეული პერიოდი თბილისის ზოოპარკში ცხოვრობდა. დღეს ეს ფიტული თბილისის უნივერსიტეტის ზოოლოგიის მუზეუმში დგას. ზახაროვმა ფიტულის შექმნაზე 2-3 თვე იმუშავა.

●

მწერალი გიორგი კაკაბაძე თავის დოკუმენტურ რომანში „ნიკო ფიროსმანი — დაკარგული უბრალოების ძიება“ საგანგებოდ ეხება ფიროსმანის მიერ „ჟირაფის“ შექმნის ისტორიას.

— ბატონო გიორგი, თქვენ ხელთ არსებული მასალების მიხედვით, ნიკო ფიროსმანმა „ჟირაფი“ ნატურიდან დახატა?

— ფიროსმანის დროის თბილისში ხშირად ჩამოდიოდა მოხეტიალე ცირკი, რომელსაც გარეული ცხოველები კი ჰყავდა, მაგრამ მეეჭვება, ჟირაფი ჰყოლოდა. სპეციფიკური პარამეტრების გამო, იმ დროს არსებულ ტრანსპორტში მისი მოთავსება და გადაადგილება ძალიან გაჭირდებოდა. შეიძლება, ჟირაფი ღია ბარათზე ან გაზეთში ნახა და ფიროსმანმა იქიდან დახატა, შესაძლოა, წარმოსახვით გადაიტანა ტილოზე. საერთოდ, უყვარდათ გაზეთებიდან ცხოველთა ფოტოების ამოღება და ფიროსმანისათვის თხოვნა — დათვი ან ირემი დაგვიხატეო. ფიროსმანს დახატული აქვს ისეთი თეთრი დათვები, რომელთა უკანა ფონზეც ტროპიკული მცენარეებია, მაგრამ ბუნებაში ასეთი რამ ხომ არ არის, თეთრი დათვი მხოლოდ ჩრდილოეთში ცხოვრობს. ასევე ფიროსმანს დახატული აქვს „რუსეთ-იაპონიის ომი“, „ნადირობა ინდოეთში“, თუმცა, არც ომში ყოფილა და არც ინდოეთში — სანადიროდ.

რაც შეეხება „ჟირაფს“ — ფიროსმანის მკვლევარებსა და ბიოგრაფებს — **ძმებ ილია და კირილე ზდანევიჩებს** (რომელთა სახლშიც ფიროსმანის 50-ზე მეტი ნამუშევარი ინახებოდა) კონსტანტინე პაუსტოვსკი ესტუმრა. დააძინეს მისაღებ ოთახში. პაუსტოვსკიმ სწორედ მათ სახლში ნახა „ჟირაფი“. გაგაცნობთ მის შთაბეჭდილებას და მისსავე ინფორმაციას — ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის სამხეცეში ნახაო. ცხადია, თბილისის ზოოპარკს არ გულისხმობდა. **რაც შეეხება იმას, პირადად მე მახსოვს თუ არა ჟირაფი — გეტყვით, რომ თბილისის ზოოპარკში ცოცხალი ჟირაფი მახსოვს.**

მოამზადა
ქეთევან ხამიცაშვილმა

მომხმარებელს ავტომობილის შეძენამდე ბევრი წვრილმანის გათვალისწინება მართებს. უკვე დიდი ხანია, ძნელად თუ იპოვით მანქანას ე.წ. ლუქის გარეშე. უფრო მეტიც, ლუქი გაცილებით პრობლემურმა და ბევრისთვის მიუღებელმა პანორამულმა, სრულად შემინულმა ჭერმა ჩაანაცვლა. ზოგადად, ეს კომფორტულ და ძვირადღირებულ ოფციად ითვლება, თუმცა, შესაძლებელია, ლუქიანი თუ პანორამული ჭერის მქონე მანქანამ სოლიდური ფინანსური ზარალიც მოგაყენოთ. დაწვრილებით ამის შესახებ ლუქების უბადლო სპეციალისტი ***ბერუკა ისაკაძე*** *საუბრობს:*

ბერუკა ისაკაძე: არასოდეს ჩაასხათ უცხო სითხე ლუქის სადინარ არხებში!

— ლუქებისადმი ჩემი დამოკიდებულება, „ასავალ-დასავალის“ მკითხველს კარგად მოეხსენება. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც მიყვარს, გახლავთ ის, რომ ჩემთვის შემოსავლის წყაროა და დროთა განმავლობაში პროფესიად მექცა. ზოგადად კი,

არასოდეს ვიყიდი მსგავს ავტომობილს და არც სხვას ვურჩევ. ყველა მძღოლი მენანება, როცა მახსენდება, როგორ შეიძლება, გააწამოს ლუქმა, მითუმეტეს, თუ მის მანქანას საკმაო წლოვანებაც აქვს.

— გაიხსენეთ ავტომობილი, რომელიც ბოლოს შეაკეთეთ... რომელი მანქანა იყო და რა სახის დაზიანება ჰქონდა?

— რამდენიმე შემიძლია, გავიხსენო. ერთ-ერთი ბოლო LEXUS LX570 იყო, ძალიან მაგარი მანქანა, მაგრამ ლუქი ჰქონდა გაჭედილი. ეს კი ნებისმიერ დროს შეიძლება, სალონში წყლის ჩამოსვლისა და ელექტრობის დაზიანების მიზეზი გამხდარიყო. ამ შემთხვევაში, „ლექსუსის“ ლუქი იმის გამო იყო გაჭედილი, რომ სადინარ არხებში არათავსებადი სითხე იყო მოხვედრილი, რადგან მფლობელს ასწავლეს სადინარი არხების გაწმენდის არასწორი ხერხი. დიახ, **არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლუქის არხებში ტაოტის ან ზეთის მსგავსი სითხის ჩასხმა. ასევე დიდი სისულელეა, როცა ჟელეთი სურთ მისი გამორეცხვა.** აღნიშნული სახის სითხეები სადინარ არხებში ხმება, პლასტმასები იბერება და იხევა. საბოლოოდ კი მანქანაში აუცილებლად ჩამოგივათ წყალი. **იცოდეთ, კიდევ უფრო უარესს დამართებთ ძრავადასუსტებულ ლუქს, თუ მას დაკეტვა გაუჭირდება და ძალით, ხელით დაკეტავთ.**

— რატომ დარჩა ლუქი და პანორამული ჭერი პრობლემატურად თანამედროვე ავტოინჟინერიაში?

— მოგეხსენებათ, 90-იან წლებში გამოშვებულ ლუქიან მანქანებს განსხვავებული, შედარებით ძველმოდური მექანიზმი აქვს, შესაბამისად, გახსნა-დაკეტვის დროს უფრო მეტად ხმაურობს, ვიდრე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აწყობილ მანქანაში. ლუქიანი თუ პანორამული ჭერის მქონე მანქანის მთავარი პრობლემა ისაა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე გადასვლასთან ერთად, **იაპონელებმა გადაწყვიტეს, ლუქში არსებული მეტალის ტროსები პლასტმასით ჩაენაცვლებინათ, მხოლოდ გახსნა-დაკეტვის დროს ხმაურის შემცირების მიზნით.** საბოლოოდ ამ ცვლილებამ კარგი შედეგი ვერ გამოიღო!

— პირადი გამოცდილებით, უფრო ხშირად ახალი მანქანების მფლობელები გსტუმრობენ თუ ძველის?

— სიმართლე გითხრათ, ალბათ, ახალიცა და ძველიც ერთნაირი რაოდენობით. აი, მაგალითად, **2017-წლიანი „ტოიოტა ქემრის“ პანორამული ჭერი 3-დღიანი წვალების შემდეგ მაინც ვერ შევაკეთე.** დეფორმაცია ჰქონდა მექანიზმს მიღებული. სწორედ ამიტომ ვამბობ,

არავითარ შემთხვევაში, ლუქს ძალის დატანება არ სჭირდება. როგორც კი გაიჭედება, ხელოსანთან უნდა მიხვიდეთ.

— რა შემთხვევაში ვერ აკეთებთ პანორამულ ჭერს?

— საქართველოში იმპორტირებული მანქანების უმრავლესობა დაზიანებული და დარტყმულია. ზოგადად, პანორამული ჭერი, რკინასთან შედარებით, სუსტია. თუ ამას ისიც დაემატება, რომ მანქანა შეჯახებაშია მოყოლილი, შუშის ჭერის მექანიზმი აუცილებლად იქნება დეფორმირებული. რომ იცოდეთ, თბილისში საკმაოდ ბევრი მანქანა დადის, რომელსაც შუშის ჭერის ან ლუქის პრობლემა აქვს. მათი შეკეთება საკმაოდ სოლიდურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე, ბევრ ისეთ მანქანას შეხვდებით, სალონში წყლის ჩამოსვლის აღსაკვეთად ლუქზე საქარე მინის გერმეტიკი რომ უსვია.



LEXUS LX570-ის ლუქი

საბურავი განიშნებთ!



ბევრჯერ გვისაუბრია საბურავის მნიშვნელობაზე და ყველასათვის ცნობილია, რომ კარგად შერჩეული სეზონური „ფეხსაცმელი“ მოკლე სამუხრუჭე მანძილსა და მართვაზე კონტროლის შენარჩუნებას ნიშნავს. თუმცა, იცოდეთ, რომ თქვენი მანქანის საბურავი, მისი ცვეთადობისა და პროტექტორის მიხედვით, სავალი ნაწილის მდგომარეობის შესახებაც გაწვდით ინფორმაციას. თითოეული მათგანის მნიშვნელობას წარმოდგენილ ფოტოზე ნუმერაციის მიხედვით განვიხილავთ:

1. თუ თქვენს საბურავზე მხოლოდ ცენტრალური ნაწილის პროტექტორი ცვდება, ესე იგი, მასში წნევა ნორმაზე მეტია. თუ საბურავებში წნევას ქარხანა-მწარმოებლის მიერ მითითებული ნორმის მიხედვით დააყენებთ, მის არათანაბარ და ნაადრევ ცვეთას თავიდან აირიდებთ!

2. **თუ თქვენს საბურავზე მხოლოდ კიდეები ცვდება, თანაც თანაბრად, ეს მასში წნევის ნაკლებობაზე მიგანიშნებთ.**

3-4. თუ მხოლოდ თვლის კიდეები ცვდება, მაგრამ არათანაბრად, ამას ბუმბულისებურ ცვეთას უწოდებენ, რასაც ე.წ. „რაზვალი“ ან მოსახვევში დიდი სიჩქარით შესვლა იწვევს.

5. **ხშირად ამორტიზატორების დაზიანებული სისტემა ავტომობილის ხტუნვას იწვევს, რაც საბოლოოდ საბურავს ფოტოში ნაჩვენები სახით ცვეთს. თუ საბურავის მარცხენა და მარჯვენა ზღურბლის ადგილ-ადგილ ცვეთას შეამჩნევთ, აუცილებლად შეამოწმეთ ამორტიზატორები და დაკიდების სისტემა.**

6. თუ საბურავის უკიდურესი სარტყლები შესამჩნევადაა გაცვეთილი, ეცადეთ, მოსახვევებში ნაკლები სიჩქარით შეხვიდეთ. მაღალი სიჩქარითა და ბოლომდე მოხვეული საჭით მოსახვევში შესვლისას, მას აზიანებთ!

7. **თუ საბურავის პროტექტორი თანაბრადაა ნაცვეთი, მაგრამ გლუვად, თითქოს ნასრიალებიაო, აუცილებლად გადაამოწმეთ სამუხრუჭე სისტემა. საბურავის ასეთ ცვეთას მისი გაუმართაობა ან გაჭედვა იწვევს.**

დაბოლოს, გახსოვდეთ, სწორად შერჩეული სეზონური საბურავი და ამინდის შესაბამისი პროტექტორი, ნორმაზე დაყენებული წნევა და გამართული სავალი ნაწილები მეტ რესურსს და უსაფრთხო მგზავრობას ნიშნავს.

რუბრიკას უძღვება
საბა ჯაბუშანური

კვირგვინოსნები

ნიკა რამიშვილი
ფერეიდნელი ქართველი, საქართველოს მოქალაქე

ახლა უკვე ვიცი, რომ საქართველოს ვეკუთვნი და ირანში აღარაფერი მინდა.

„კვირის პალიტრა“

რუსუდან (მაცაცო) სებისკვერაძე
კომპოზიტორი

სანამ ცოცხალი ვარ, ვერავის მივცემ უფლებას, ჩემი სიმღერა საკუთარი ინტერპრეტაციით ან სხვა არანჟირებით შეასრულოს. მე როგორც დავწერე, ისე უნდა შესრულდეს.

„სარკე“

ნიკოლოზ რაჭველი
კომპოზიტორი, დირიჟორი

ცოლის მოყვანაზე მხოლოდ მაშინ ვფიქრობ, როცა დასაძინებლად ვწვები.

„სარკე“

ბარბარა სამხარაძე
„საქართველოს ვარსკვლავის“ გამარჯვებული

ვინც დაფიქრდება, სად ვცხოვრობთ და სად გვიწევს მუშაობა, მიხვდება, რომ მომღერლები, სამწუხაროდ, კონკურსიდან კონკურსამდე ვცხოვრობთ.

„თბილისელები“

ვერიკო ტურაშვილი
მომღერალი

თურმე, ზამთარი აქტიური პერიოდია ძაღლების დასაკლავად და ჩვენც მიგვიწვიეს, თუმცა, რა თქმა უნდა, უარი ვუთხარით, ძაღლს ჩინეთში კი არა, ვერსად შევჭამ.

„თბილისელები“

ნანა ჩაჩუა
ფსიქოლოგი

მრჩება შთაბეჭდილება, სასკოლო სახელმძღვანელოები სპეციალურად არის შედგენილი, რათა ბავშვებს დარჩეთ განცდა, რომ არაფერი შეუძლიათ.

„2020NEWS“

„მთის მკურნალი“

— ჯანმრთელობის რეცეპტი

უპრეცედენტო ფასდაკლება ჩვენი მომხმარებლების თხოვნით!

პროსტოუროლი – 49,90 ლ. დანარჩენი ყველა პროდუქტი ერთ ფასად – 22.90 ლარად.

აქცია გაგრძელდება წლის ბოლომდე. იჩქარეთ!

მუდმივი სტრესი, უხარისხო პროდუქტები, დაბინძურებული ეკოლოგია – ეს ის გარე ფაქტორებია, რომლებიც ჯანმრთელობას შიგნიდან ვნებს. ქრონიკული დაღლილობა, ხშირი გაციება, უძილობა – ეს არაერთი „რგოლია" დასუსტებული ორგანიზმისა, თუმცა მხოლოდ საშინელი დიაგნოზი გვაიძულებს, დავფიქრდეთ და სათანადო ზომები მივიღოთ.

და აქ ვდგებით არჩევანის წინაშე: ტრადიციული მედიკამენტები თუ ალტერნატიული გზა – თვითაღდგენის მექანიზმი? სამწუხაროდ, ეს უკანასკნელი მივიწყებულია, მიუხედავად იმისა, რომ თვითაღდგენა და თვითრეგულაცია – ეს ჯანმრთელი ორგანიზმის არსებობის ძირითადი პრინციპებია. ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად საუკეთესო საშუალებაა სისტემური ბალზამი „მთის მკურნალი". რა არის ეს და რისთვისაა საჭირო? ეს არის ბალზამი, რომელიც ერთდროულად მუშაობს ყველა ორგანოზე, ჩადის უჯრედის დონეზე და აღვიძებს მის უნიკალურ შესაძლებლობას: ძველი ელემენტები კვდება და მათ ადგილს ახლები იკავებს. ამისთვის მათ სჭირდებათ სრულფასოვანი კვება – წყალი, ჟანგბადი და 600 კვებითი ნივთიერება! ბოლო პირობა რომ სრულად შევასრულოთ, საჭიროა გამოვიყენოთ ბალზამი „მთის მკურნალი". ის ძველი რეცეპტებითა და თანამედროვე ტიბეტური მედიცინის გამოყენებითაა შექმნილი, რომელიც ახლა ფართოდაა გავრცელებული არა მარტო აზიის ქვეყნებში, არამედ დასავლეთ ევროპაშიც, აგრეთვე, აშშ-სა და კანადაში.

„მთის მკურნალი" – ეს არის ბალზამი მდიდარი, უნიკალური შემადგენლობით. მცენარეული ზეთები : კაკლის, წიწმატის, არაქისის, შავი კვლიავი, მცენარეული ექსტრაქტები: დინდგელის, ჯანჯაფილის, შავბალახას, არტიშოკის, ასკილის, სოკო რეიშის (ლაკირებული ტრუტოვიკი), კოწახურის, ნატურალური თაფლი, ქარვის მჟავა, მაჩვის ქონი. ბალზამი ასუფთავებს უჯრედებს ტოქსინებისგან. კვებავს მათ და ავსებს აუცილებელი კომპონენტების დეფიციტს, აჩქარებს ორგანიზმის თვითაღდგენისა და თვითრეგულაციის პროცესებს. შედეგად: ორგანოები და სისტემები 100%-ით იწყებს მუშაობას. აღდგება იმუნიტეტი, ორგანიზმი უფრო სწრაფად უმკლავდება დაავადებას, ებრძვის არა ავადმყოფობის სიმპტომებს, არამედ მის ჭეშმარიტ მიზეზს.

ბალზამის მიღება რეკომენდებულია შემდეგი დაავადებების დროს:

❖ **გული და სისხლძარღვები** – იშემია, სტენოკარდია, ათეროსკლეროზი, არითმია, ჰიპერტონია, ტრომბოფლებიტი, ვენების ვარიკოზული გაფართოება, ტროფიკული წყლული. მკურნალობის შედეგი: წნევის მოწესრიგება, სუფთა და გამძლე სისხლძარღვები, გულის რითმის სტაბილურობა, ინფარქტისა და ინსულტის შემდგომ პერიოდში სწრაფი რეაბილიტაცია.

❖ **საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატი** – ოსტეოქონდროზი, ოსტეოპოროზი, ართროზი, ართრიტი, რევმატიზმი, პოდაგრა, რადიკულიტი, ხერხემლის მალებსშუა თიაქარი. ალაგებს ანთებას და ტკივილს სახსრებსა და ხერხემალში.

❖ **კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი** – ციროზი, ჰეპატოზი, ქოლეცისტიტი, გასტრიტი, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული, პანკრეატიტი, კოლიტი, დისბაქტერიოზი, კუჭის შეკრულობა, ჰემაროი, აქვს შეხორცებისა და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, აწესრიგებს მიკროფლორას.

❖ **კანი** – ფსორიაზი, ჰერპესი, ნეიროდერმიტი, ფურუნკულოზი, დერმატიტი, ეგზემა, აჩქარებს შეხორცების პროცესს და აქტივიზაციას უწევს დერმაში რეგენერაციის პროცესს.

❖ **ნერვული სისტემა** – ვეგეტო-სისხლძარღვების დისტონია, ნევრალგია, ნევრიტი, ქრონიკული დაავადების სინდრომი. აწყნარებს ნერვებს, აწესრიგებს ძილს, ხსნის გაღიზიანებადობას, ამშვიდებს, გამოჰყავს დეპრესიიდან.

❖ **სასუნთქი ორგანოების სისტემა** – ბრონქული ასთმა, ანგინა, ტონზილიტი, ბრონქიტი, სინუსიტი, ჰაიმორიტი, ხსნის ხველას, სურდოს, ხუთვას.

❖ **ქალისა და მამაკაცის შარდ-სასქესო სისტემა** – პიელონეფრიტი, მარილოვანი დიათეზი და შარდმდენი ორგანოების კენჭოვანი დაავადება, ცისტიტი, ურეთრიტი, ახდენს ანტიბაქტერიული და ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედებით.

❖ **მხედველობისა და სმენის ორგანოები** – ოტიტი, კონიუნქტივიტი, კატარაქტა, გლაუკომა, სიყრუე.

❖ **ენდოკრინული სისტემა** – ეფექტიანია ფარისებრი ჯირკვლის მუშაობის დარღვევისას, შაქრიანი დიაბეტის დროს, ხელს უწყობს ჰორმონების მოწესრიგებას, არეგულირებს სისხლში შაქრისა და ნივთიერებათა ცვლას, ასტაბილურებს წონას.

ბალზამის მიღება სასარგებლოა სისხლმბადი პროცესებისთვის. აუმჯობესებს სისხლის შემადგენლობასა და ჰემოგლობინის მაჩვენებელს. მყარდება იმუნიტეტი, აღდგება ძალები, ენერგია და შრომისუნარიანობა.

მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ჯანმრთელობა შემერყა. საავადმყოფოში მის ლოგინთან ვათენებდი. ერთხელაც ძალიან შემცივდა და გავცივდი. **ძლიერი ხველება** დამეწყო, ხანდახან მაღებინებდა კიდეც. გამიკეთეს ტომოგრაფია და **ჰაიმორიტი და პოლიპოზური ეთმოიდიტი** დამიდგინეს. ძლიერი თავის ტკივილები და თავბრუსხვევა მქონდა. ხშირად ქოშინი მეწყებოდა. ექიმები მეუბნეოდნენ, რომ გართულება მაქვს, ეს უკვე **ასთმაა**. ამას დაემატა ყაბზობა, რომლის გამო უარი ვთქვი ჰოსპიტალიზაციაზე. ოყნის გაკეთება, თან საავადმყოფოში, არ მინდოდა. გავიგე, რომ ჩემი პრობლემების მოგვარება სახლის პირობებშიც არის შესაძლებელი "მთის მკურნალის" მეშვეობით. ამ შესანიშნავმა საშუალებამ ძალიან სწრაფად ხველც შემიჩერა და სურდოც გამიქრო. თავი აღარ მტკივა და არც თავბრუ მეხვევა, ქოშინი შემიწყდა, თავისუფლად ვსუნთქავ. უკვე ერთი წელი გავიდა და არანაირი სიმპტომი არ მაქვს. ყაბზობისგან კი თქვენმა "ფიტოქსინმა" გამანთავისუფლა. თურმე, ჭიები მყავდა. ახლა კუჭ-ნაწლავის მოქმედება რეგულარული მაქვს, მუცელი არ მებერება. იმუნიტეტი გამიძლიერდა და საერთოდ არ ვავადმყოფობ.

ეკატერინა გოვოროვა, ქ.კრემენჩუგი, პოლტავის ოლქი, უკრაინა.

ჩემს ოჯახში დიდი ტრაგედია დატრიალდა. სამზარეულოში გაზის ბალონი აფეთქდა. ჩემმა შვილმა შვილიშვილი ბინიდან გამოიყვანა, თვითონ კი უკან მიბრუნდა ცეცხლის ჩასაქრობად. მან დამწვრობის 60% მიიღო. ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი გადარჩენა, მეორე დღეს გარდაიცვალა ჩემი ბიჭი. ბავშვსაც მთელი სხეული დამწვარი ჰქონდა, მაგრამ მადლობა უფალს, გადარჩა. და ახლა მე ვარ მისი ერთადერთი პატრონი და მარჩენალი. ვაგროვებ სამკურნალო ფულს, ოპერაციები ძალიან ძვირი ღირს. სტრესის ნიადაგზე ჯანმრთელობა მეც შემერყა, პირში მწარე გემო გამიჩნდა, ხშირად გულისრევის შეგრძნება მქონდა. დამიდგინეს **ქოლეცისტოპათია**. წელიწადში ორჯერ მირთულდებოდა **გასტრიტი,** მერე კი **კუჭის წყლული** დამემატა. ჩემი ცუდათ ყოფნა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. რამე რომ დამმართნოდა, ვინ მოუვლიდა ჩემს შვილიშვილს. ამიტომ დახმარებისთვის „მთის მკურნალს" მივმართე. პირველივე კურსის შემდეგ მდგომარეობა შემიმსუბუქდა - პირში მწარე გემო აღარ მქონდა. მეორე კურსის შემდეგ წყლულიც გაქრა, ახლა არაფერი მტკივა. დიეტასაც აღარც ვიცავ. ენერგიის მომატებას ვგრძნობ, ყველა პრობლემას ადვილად ვუმკლავდები. „ზოროტექსის" და „ორლემიქსის" კომპლექსმა კატარაქტის განვითარება შემიჩერა. ტელევიზორს სათვალის გარეშე ვუყურებ. ახლა უფრო მიადვილდება შვილიშვილზე ზრუნვა.

ნადეჟდა ლიხოლატი, უკრაინა.

ბევრს ვმკურნალობდი და, როგორც ჩანს, ექიმებს ზედმეტი მოუვიდათ - ჩემი ოდესღაც გადიდებული ფარისებრი ჯირკვალი წამლებისგან ისე დაპატარავდა, რომ ჰორმონებს ველარ გამოიმუშავებდა. **ჰიპოთირეოზის** გამო მთელი ორგანიზმი მომეშალა – **ნერვები, ფეხების შეშუპება, ყაბზობა**, წნევა 200, მაღალი ქოლესტერინი, ტვინში ისეთი ბურუსი მქონდა, რომ კონცენტრირება მიჭირდა. ქალიშვილს ვურეკავდი და ჩემი ჩივილებით თავს ვაბეზრებდი. ოლოს, ყურმილიც არ აიღო. ძალიან მეწყინა, მაგრამ, როცა მოვიდა სახლში ჩემს დასახმარებლად, ვაპატიე. ან „მთის მკურნალის" ბალზამი და „ნორმალექსი" მომიტანა. ორ კვირაში კუჭ-ნაწლავის მოქმედება მომიწესრიგდა, სისუსტე გამიქრა. ორი თვის შემდეგ ჰორმონებზე სისხლი ჩავაბარე - თირეოთროპული ჰორმონის დონე დაწეულია 15-მდე, ქოლესტერინი - ნორმაშია. ფეხები აღარ მიშუპტება, წნევა არ დახტის, გონება გამეხსნა, დავმშვიდდი. ახალშობილივით ვგრძნობ თავს. „მთის მკურნალით" და „კედარის ეფექტით" კი ჩემმა ქალიშვილმა ფსორიაზი მოირჩინა. ახლა სუფთა და ლამაზი კანი აქვს. გულს უხარია, რომ ვუყურებ.

სერგი ფატაშური, ქ.თბილისი, საქართველო.

ჩემი მეუღლე საკუთარ ძალებს არასდროს ზოგავდა – აგარაკი, ბოსტანი, ვენახი. დღე და ღამე შრომობდა. ბევრი ოპერაციაც გადაიტანა – თიაქარის და ნაღვლის ბუშტის. ნარკოზი კი თავის კვალს ყველთვის ტოვებს. ასე დაემართა არითმია. მესმოდა, როგორ არათანაბრად უცემდა ხოლმე გული – ხან ნელა და ხან სწრაფად. ქოშინი აწუხებდა, კიბეებზე რომ ადიოდა – იხრჩობოდა. რასდროს წუწუნებდა და სულ ცდილობდა თავისი საქმე გაეკეთებინა. ზოგჯერ წამოცდებოდა, რომ ძალა გამოელია. ძალიან განვიცდიდი. არ მინდოდა, რომ ჩემი საყვარელი ადამიანი ცუდათ ყოფილიყო. მეც სტენოკარდია და იშემია მქონდა, ვიხრჩობოდი და გულიც მჩხვლეტდა. ერთად დავიწყეთ "მთის მკურნალის" მიღება. ძალიან გვიშველა. მეუღლე აღარ იხრჩობა, გული აღარ აწუხებს, რიტმი ნორმაშია. მეც საუთარ თავზე გამოვცადე ამ უნიკალური საშუალების ეფექტი – ენერგიულად და მხნედ ვარ, აღარც გული მტკივა, და აღარც ქოშინი მაწუხებს.

გალინა მოროზი, ქ,ხარკოვი, უკრაინა.

დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვის გამო საშინლად გამოვიყურებოდი და ცუდათ ვგრძნობდი თავს. ერთ წელიწადში 20 კგ დავიკელი. თმა მცვიოდა, თვალები მეცრემლებოდა, მისივდებოდა და მტკიოდა. კარდიოლოგს ხშირად ვსტუმრობდი, რადგან გულის უკმარისობა გამივითარდა. ქოშინი მკლავდა, ფეხით 100 მეტრსაც ვერ გავდიოდი, მეორე სართულზე ვერ ავდიოდი. ღამით ხველებით ვიხრჩობოდი. ფოსტალიონმა სახლში პენსია რომ მომიტანა, შეეშინდა – ისეთი ავადმყოფური იერი მქონდა. მომაწოდა თქვენი გაზეთი და "მთის მკურნალზე" მიმანიშნა. მან მომიყვა, რომ სუსტი იმუნიტეტის გამო ხშირად ავადმყოფობდა და ამ ბალზამმა ფეხზე დააყენა. მეც გადავწყვიტე მომესინჯა. ნამდვილად ეფექტური გამოდგა. თვალები აღარ მტკიოდა და არ მეცრემლებოდა, ფეხები და ხელები არ მიშუპდებოდა. უძილობამაც გამიარა, ღამე არ მახველებს და აღარ ვიხრჩობი, დღისით ბევრს დავდივარ, სუნთქვა არ მიჭირს. კარდიოლოგმა აღნიშნა პროგრესი – გული უკეთ ამუშავდა. ახლახანს ავიწონე + 5კგ. სისხლის ანალიზის მიხედვით ფარისებრის ჰორმონი 2-ჯერ ნაკლებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მდგომარეობა გამოსწორდა. ჩიყვს თითქმის ვერ ვგრძნობ და არც მეტყობა.

ლომი ამაშუკელი, ქ.ქუთაისი, საქართველო

„პრომიოდი“ 22.90 ლ., **„ოკოვერინი“** 22.90 ლ, **„ფიტოქსინი“** 22.90 ლ. **„ფლებინალი“** 22.90 ლ. **„დოლორემი“** 22.90 ლ, **„გეპატოსილი“** 22.90 ლ, **„კედრის ეფექტი“** 22.90 ლ. **„ესტროლაიფი“** 22.90 ლ. **„დიაბეტნორმი“** 22,90ლ.

ვარკეთილში არ მოქმედებს ფასდაკლება

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 დეკემბერი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. ---- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე, 10.00-20.00 სს. 2-მ/რ, სუხიშვილის ქუჩის ბოლოს, სესილია თაყაიშვილის №1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი" (167 და 150 მარშრუტკის ბოლო გაჩერება, ავერსის აფთიაქის თავზე)

21 დეკემბერი

თელავი 26 მაისის №5, --------- 11.00-12.00 სს. ჭადრაკის სახლი.

22 დეკემბერი

რუსთავი კოსტავას №21, -------- 12.00-13.00 სს. სასტუმრო «21» (მერიის მიმდებარე ტერიტორია)

23 დეკემბერი

გორი სტალინის გამზ. №24. ------- 12.00-13.00 სს. სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

24 დეკემბერი

ბათუმი ყაზბეგის №15. სასტ. „ყაზბეგი". - 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, ---------- 12.00-13.00 სს. რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. ---------- 14.00-15.00 სს. ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, --------- 16.00-17.00 სს. კაფე „აქატი" („მაგთის" ოფისის გვერდზე)

25 დეკემბერი

სამტრედია რუსთაველის №21, ------- 10.00-11.00 სს. რესტორანი „ჭურტავა". (სამტრედიის ხიდთან)
ქუთაისი კოსტავას №25, ------- 12.00-13.00 სს სასტუმრო „ლია"
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა, ------- 14.00-15.00 სს. აფთიაქი (ყოფილი ცენტრალური აფთიაქის შენობაში)
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, ------- 16.00-17.00 სს. სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

26 დეკემბერი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 - 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9⁰⁰ – 21⁰⁰ სს

თეატრი

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 17.
ტელ: 272-68-68

21 დეკემბერი, 19:00 *ექსპერიმენტული სცენა* — **„ქარი მწყურია მე პირდაპირი“.** რეჟ. მურმან ჯინორია.

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
მარჯანიშვილის 8, ტელ: 295-59-66

17 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა* — **„მთვრალი ალუბალი“.** რეჟ. ლევან წულაძე, ალექსანდრე ელოშვილი.
18 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — კოკი მიტანი* **„ჟოლო“.** რეჟ. ლევან წულაძე.
18 დეკემბერი, 20:00 *სხვენი — დავით კლდიაშვილი* **„დარისპანის გასაჭირი“.** რეჟ. გიორგი კავილაძე.
19 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — დავით კლდიაშვილი* **„ბაკულას ღორები“.** რეჟ. ლევან წულაძე, ანა ცუცქირიძე.
20 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — უილიამ შექსპირი* **„როგორც გენებოთ“.** რეჟ. ლევან წულაძე.
21 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — ტენესი უილიამსი* **„ვარდის სვირინგი“.** რეჟ. გიორგი კავილაძე.
21 დეკემბერი, 20:00 *სხვენი — ალან გარნეი* **„სასიყვარულო ბარათები“.** რეჟ. თემურ ჩხეიძე.
22 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — ნილ საიმონი* **„კაცები“.** რეჟ. ციცინო კობიაშვილი.
22 დეკემბერი, 20:00 *სხვენი — კიტა ბუაჩიძე* **„მკაცრი ქალიშვილები“.** რეჟ. გოგი ქავთარაძე.

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ვეკუას 8, ტელ: 262-59-73

17, 18 დეკემბერი, 15:00 — *კარელ ჩაპეკი* **„დედა“.** რეჟ. გიორგი სავანელი.
19, 20 დეკემბერი, 12:00, 14:00, 21 დეკემბერი, 14:00 — *ძმები გრიმების ზღაპრის მიხედვით* **„რაპუნცელი“.** რეჟ. ლაშა გოგნიაშვილი.
21 დეკემბერი, 19:00 — *თუნჯერ ჯუჯენოღლუ* **„ზვავი“.** რეჟ. ირანდა გოზალავა.
22 დეკემბერი, 19:00 — *რეზო კლდიაშვილი* **„იმერული ესკიზები“.** რეჟ. ირაკლი გოგია.

ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 2.
ტელ: 293-11-06

20 დეკემბერი, 19:00 — *აგათა კრისტი* **„ინგლისური დეტექტივი“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი, ვახტანგ ნიკოლავა.
21 დეკემბერი, 18:00 — *ფიოდორ დოსტოევსკი* **„თვინიერი“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.
22 დეკემბერი, 12:00 — *რუსული ხალხური ზღაპარი* **„მოროზკო“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.

სამეფო უბნის თეატრი
აბესაძის 10
ტელ: 299-61-71

16 დეკემბერი, 20:00 — *კშიშტოფ კიშლიოვსკი, კშიშტოფ პიეშევიჩი, დავით გაბუნია* **„დეკალოგი“.** რეჟ. ვოიტეკ ფარუგა.
19 დეკემბერი, 20:00 — *დავით გაბუნია* **„პრომეთე/დამოუკიდებლობის 25 წელი“.** რეჟ. დათა თავაძე.

თავისუფალი თეატრი
რუსთაველის 2
ტელ: 298-58-21

17 დეკემბერი, 19:00 — *ლაშა თაბუკაშვილი* **„მერე რა რომ სველია, სველი იასამანი“.** რეჟ. გოგი თოდაძე.
18 დეკემბერი, 19:00 — *დათო ტურაშვილი* **„ჯინსების თაობა“.** რეჟ. დათო დოიაშვილი.
19 დეკემბერი, 20:00 — *მარიამ ჯოლოგუას ბავშვთა და მოზარდთა თეატრ-სტუდია „ET CETERA“-ს სპექტაკლი* **„შობის ღამე“.**
21 დეკემბერი, 19:00 — *რ. ნეშის იდეის მიხედვით* **„წვიმის გამყიდველი“.** რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე.
22 დეკემბერი, 19:00 — *უილიამ შექსპირი* **„რიჩარდ III“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.

კახა ბაკურაძის მოძრაობის თეატრი
ალმაშენებლის გამზ. 182.
ტელ: 236-04-77

19 დეკემბერი, 20:00 — *სანდრო ნიკოლაძე* **„ინტრო“.** რეჟ. კახა ბაკურაძე.
22 დეკემბერი, 20:00 — *იოსებ ბაკურაძე, პოლ გორდონი* **„თამადა მანჰეტენზე“.** რეჟ. პოლ გორდონი.

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ალმაშენებლის მოედანი 1.
ტელ: (0431) 24-55-41, 24-88-60

19 დეკემბერი, 19:00 — *ვ. ლივანოვი, ი. ენტონი* **„ბრემენელი მუსიკოსები“.** რეჟ. კახაბერ გოგოლაშვილი.

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი
ალმაშენებლის გამზირი 164.
ტელ: 234-28-99

18 დეკემბერი, 20:00 — *ბერტოლდ ბრეხტი* **„დედა კურაჟი“.** რეჟ. გიორგი სიხარულიძე.
19, 20 დეკემბერი, 20:00 — ***პრემიერა.*** *გურამ დოჩანაშვილი* **„მხოლოდ ერთი კაცი“.** რეჟ. ნუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი.
21 დეკემბერი, 20:00 — *ხალხური* **„ბალადა ვეფხისა და მოყმისა“.** რეჟ. გიორგი სიხარულიძე.
22 დეკემბერი, 20:00 — *დარიო ფო* **„თავისუფალი წყვილი“.** რეჟ. ქეთი დოლიძე.

მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი
ალმაშენებლის გამზ. 182.
ტელ: 234-80-90

19, 20 დეკემბერი, 19:00 — *გიორგი ერისთავი* **„გაყრა“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.
21, 22 დეკემბერი 19:00 — **„იყო და არა იყო რა... ანუ საშობაო ზღაპარი“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.

ნოდარ დუმბაძის სახელობის ცენტრალური საბავშვო თეატრი (მოზარდ მაყურებელთა)
ალმაშენებლის გამზირი 99/1
ტელ: 295-78-74

17 დეკემბერი, 12:00 *ექსპერიმენტული სცენა — რიდიარდ კიპლინგი* **„ავაზას ლაქები“.** რეჟ. კოტე მირიანაშვილი.
17 დეკემბერი, 15:00 *დიდი სცენა — მანანა გეგეჭკორი* **„მაუგლი“.** *რეჟ. ნიკოლოზ საბაშვილი.*
18 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა —* ***ნათელა მაჭავარიანის ვარსკვლავის გახსნა.***
19 დეკემბერი, 12:00 *მცირე სცენა —* **„დავით სარაჯიშვილი“.** *რეჟ. მაია შენგელია.*
20 დეკემბერი, 19:00 *დიდი სცენა — არტურ მილერი* **„სეილემის პროცესი“.** *რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.*
20 დეკემბერი, 19:00 *ექსპერიმენტული სცენა —* **„საუკუნის მკვლელობა“.** რეჟ. *გიორგი სავანელი.*
21 დეკემბერი, 13:00 *დიდი სცენა — არჩილ სულაკაური* **„სალამურა“.** რეჟ. *კოტე მირიანაშვილი.*
21 დეკემბერი, 15:00 *მცირე სცენა — ვაჟა-ფშაველა* **„შვლის ნუკრის ნაამბობი“.** *რეჟ. ნიკოლოზ საბაშვილი.*
21 დეკემბერი, 19:00 *დიდი სცენა — დიმიტრი ხვთისიაშვილი, ანა მირიანაშვილი* **„სარა ბარა ბზია ბზბოიტ, ანუ მე შენ მიყვარხარ“.** *რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.*
22 დეკემბერი, 13:00 *დიდი სცენა — გერმანული ხალხური ზღაპარი* **„ურჩხული და ლამაზმანი“.** *რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.*
22 დეკემბერი, 14:00 *დიდი სცენა — ხალხური* **„რწყილი და ჭიანჭველა“.** *რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი, გია მაროღანია.*
22 დეკემბერი, 19:00 *მცირე სცენა — რევაზ მიშველაძე* **„არ დამივიწყო“.** *რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.*

ცირკი
გმირთა მოედანი 1.
ტელ: 293-58-61

21 დეკემბერი, 17:00, 22 დეკემბერი, 13:00, 17:00 — **თბილისის ცირკს 80 წელი შეუსრულდა!** იუბილეს აღსანიშნავად თბილისს ეწვევა საუკეთესო საცირკო დასი! თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი სანახაობა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან: არგენტინელი თუთიყუშების შოუ, კოატების შოუ, ძაღლები, ცხენებზე მოჯირითეები, საჰაერო აკრობატები, ბალანსი ცილინდრებზე და სხვა ულამაზესი ნომრები.

კინოთეატრი „გალერია“
რუსთაველის 2/4
ტელ: 2007 007

16, 17 დეკემბერი, 12:00, 17:00 *დარბაზი 1* — **„გაყინული 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 14:30, 22:00 *დარბაზი 1* — **„ჯუმანჯი 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 20:30 *დარბაზი 2* — **კონცერტი.**
16, 17 დეკემბერი, 11:45 *დარბაზი 2* — **„ზოოპოლუსი“.**
16, 17 დეკემბერი, 13:45, 19:30 *დარბაზი 2* — **„ჯუმანჯი 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 16:30 *დარბაზი 2* — **„მალეფისენტი“.**
16, 17 დეკემბერი, 22:15 *დარბაზი 2* — **„ჯოკერი“.**
16, 17 დეკემბერი, 13:00 *დარბაზი 3* — **„გაქცევა ჯუნგლებიდან“.**
16, 17 დეკემბერი, 15:15 *დარბაზი 3* — **„ზოოპოლუსი“.**
16, 17 დეკემბერი, 17:30 *დარბაზი 3* — **„საშობაო ისტორია“.**
16, 17 დეკემბერი, 20:00 *დარბაზი 3* — **„ოქროს ძაფი“.**
16, 17 დეკემბერი, 22:15 *დარბაზი 3* — **„ფორდი ფერარის წინააღმდეგ“.**
16, 17 დეკემბერი, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 *დარბაზი 4* — **„გაყინული 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 12:45 *დარბაზი 5* — **„ზოოპოლუსი“.**
16, 17 დეკემბერი, 15:00 *დარბაზი 5* — **„ჯოკერი“.**
16, 17 დეკემბერი, 17:45, 20:00 *დარბაზი 5* — **„ქორწილების სეზონი“.**
16, 17 დეკემბერი, 22:15 *დარბაზი 5* — **„ჩარლის ანგელოზები“.**
16, 17 დეკემბერი, 11:45, 16:40 *დარბაზი 6* — **„ჯუმანჯი 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 14:30 *დარბაზი 6* — **„ქორწილების სეზონი“.**
16, 17 დეკემბერი, 19:30 *დარბაზი 6* — **„საშობაო ისტორია“.**
16, 17 დეკემბერი, 22:00 *დარბაზი 6* — **„სიკვდილის წამმზომი“.**

კინოთეატრი „ამირანი“
კოსტავას 36
ტელ: 299-99-55

16, 17 დეკემბერი, 12:15, 14:45, 17:15, 19:30 *დარბაზი 1* — **„გაყინული 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 21:50 *დარბაზი 1* — **„ჯუმანჯი“.**
16, 17 დეკემბერი, 12:30, 14:45 *დარბაზი 2* — **„ზოოპოლუსი“.**
16, 17 დეკემბერი, 17:00 *დარბაზი 2* — **„შინდისი“.**
16, 17 დეკემბერი, 19:30 *დარბაზი 2* — **„ოქროს ძაფი“.**
16, 17 დეკემბერი, 22:00 *დარბაზი 2* — **„ინოვატორების ბრძოლა“.**
16, 17 დეკემბერი, 12:00 *დარბაზი 3* — **„მალეფისენტი 2“.**
16, 17 დეკემბერი, 14:45 *დარბაზი 3* — **„ჯუმანჯი“.**
16, 17 დეკემბერი, 17:30, 22:00 *დარბაზი 3* — **„ოქროს ძაფი“.**
16, 17 დეკემბერი, 19:00 *დარბაზი 3* — **„გაქირავება“.**
16, 17 დეკემბერი, 12:15, 14:45 *დარბაზი 4* — **„საშობაო ისტორია“.**
16, 17 დეკემბერი, 17:15, *დარბაზი 4* — **„ჯუმანჯი“.**
16, 17 დეკემბერი, 19:45 *დარბაზი 3* — **„ინოვატორების ბრძოლა“.**
16, 17 დეკემბერი, 22:15 *დარბაზი 3* — **„ობოლი ბრუკლინი 2“.**

საეკლესიო კალენდარი

17 დეკემბერი — დღესასწაული წმინდა დიდმოწამე ბარბარესი

✝ **16 დეკემბერი. ორშაბათი.** სოფონიასი (635-605 წ.წ. ქრისტეს შობამდე); ღირსისა თეოდულე კონსტანტინოპოლელისა; ღირსისა იოანე მდუმარისა, კოლონიის ეპისკოპოსისა; მღვდელმოწამისა თეოდორესი, ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსისა.

✝ **17 დეკემბერი. სამშაბათი. წმინდა დიდმოწამე ბარბარესი;** მოწამისა იულიანასი; ღირსისა იოანე დამასკელისა; ღირსისა იოანესი, პოლივოტელი ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა.

✝ **18 დეკემბერი. ოთხშაბათი. ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩვენისა საბა განწმედილისა;** მოწამისა ანასტასისა; ღირსთა კირიონ ბერისა და ძისა მისისა ზაქარიასი, ეგვიპტელთა.

22 დეკემბერი — მუცლადღება მართლისა ანას მიერ ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა

✝ **19 დეკემბერი. ხუთშაბათი. ნიკოლოზისა, მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა.**

✝ **20 დეკემბერი. პარასკევი.** ამბროსისა, მედიოლანელი ეპისკოპოსისა; მოწამისა ათინოდორე მონაზონისა; ღირსისა პავლე მორჩილისა; მოწამისა ფილოთესი.

✝ **21 დეკემბერი. შაბათი.** ღირსისა პატაპისა; მოციქულთა 70-თაგანთა: სოსთენისა, აპოლოსისა, კეფასი, ტვიქიკესი, ეპაფროდიტესი, კესარისა და ონისიფორესი; მოწამეთა 62-თა ხუცესთა და 300-თა ერისკაცთა, აფრიკაში არიოზელთაგან მომწყდართა; მოწამისა ანთისა რომაელისა.

19 დეკემბერი — დღესასწაული ნიკოლოზისა სასწაულმოქმედისა

✝ **22 დეკემბერი. კვირა. მუცლადღება მართლისა ანას მიერ ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა; წინასწარმეტყველისა ანასი, სამოელ წინასწარმეტყველის დედისა;** სოფრონისა, კვიპრელი მთავარეპისკოპოსისა; ღირსისა სტეფანე ახლადგაბრწყინებულისა.

ლამარა თოდუა საგვარეულო წამლებითა და მალამოებით 100-პროცენტიანი გარანტიით კურნავს:

ნებისმიერი ხარისხის დამწვრობას (სწრაფად, თანაც ლაქებისა და ნაოჭების გარეშე), თმის ბუდობრივ ცვენას, დატილიანებას, დისბაქტერიოზს, მოგაშორებთ კანზე გაჩენილ ლაქებსა და ნაწიბურებს, მოგირჩენთ ნაწოლებს, დაჩირქებულ ჭრილობებს, ბუასილს, სოკოვან დაავადებებს, ფრჩხილების გასქელებას, დახეთქილ ქუსლებს, მოგაშორებთ არასასიამოვნო სუნსა და ოფლიანობას ფეხებიდან, სპეციალური ნიღბებით გაგისწორებთ ნაოჭებს და გაგიქრობთ ჩირქოვან გამონაყარს სახის კანზე.

599-16-10-82, 593-99-62-52, 230-62-52

მამაკაცების გაჯანსაღების ცენტრი:

პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა (ავთვისებიანი), ხშირი და უნებლიე შარდვა, შეკავება-შეუკავებლობა, წვა, ქავილი, ტკივილი შარდვისას, ორად გაყოფილი შარდის ნაკადი. სოკოვან-ვენერიული ინფექციებისაგან სისხლის სრულად გაწმენდა. ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან სამუდამოდ გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აკვიატებები, დეპრესია, აგრესია), ტვინში სისხლმომარაგების, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა 22-წლიანი გამოცდილებით და საჭირო კვლევებით.

თბილისი, წერეთლის 142, I სართ. კაბ. 6.
234-02-38, 577-29-37-41

ძვალ-სახსართა პათოლოგიების ცენტრი:

კოქსართროზის, ოსტეოქონდროზის, ოსტეოპოროზის, რევმატოიდული ართროზის, ანკილოზივური სპონდილიტის, პოდაგრული ართრიტისა და პოლიართრიტისგან გათავისუფლება. დაზიანებული ხრტილისა და გაცვეთილი ძვლის სტრუქტურის აღდგენა, სითხის დაბალანსება სახსარში, ტკივილის, დაბუჟების და დაჭიმულობის მოხსნა. გაჯანსაღება საოპერაციო და უშედეგოდ ნაოპერაციები სახსრების, წონის დაკლებით თვეში 5-დან 20 კილოგრამამდე — დიეტის აკრძალვისა და ვარჯიშის გარეშე,

მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკით, დიაგნოსტიკით, საუკეთესო შედეგებით.

თბილისი, წერეთლის 142, I სართ. კაბ. 6.
247-58-83, 599-72-21-38

მიხეილ ცაგარელი:
ინტერნეტი, სოციალური ქსელები და ზოდიაქოს ნიშნების თავისებურებანი

ვერძი როგორ ალიქვამს სოციალურ ქსელს, საკუთარ თავს როგორ წარმოაჩენს, რას არ განიხილავს და რა მოსწონს? კურო როგორ რეაგირებს სოციალურ ქსელში მიმდინარე პროცესებზე, რით ინტერესდება და ზოგჯერ როგორ კომენტარს აკეთებს? ტყუპი ინტერნეტთან მიმართებით როგორ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რით არის დაჯილდოებული და რატომ ჰყავს სოციალურ ქსელებში ბევრი მეგობარი? კირჩხიბი ამ მიმართებით რა თავისებურებით გამოირჩევა, როგორია მისი კომენტარები, ძირითადად, ვისთან ურთიერთობს და რისი შეფასებისას არ დაიშურებს სიტყვებს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— 21-ე საუკუნეში კომპიუტერული ტექნოლოგია არნახულად განვითარდა. პირადი კონტაქტები და წერილობითი მიმოწერა ჩაანაცვლა ინტერნეტურთიერთობამ და ელექტრონულმა მიმოწერამ. სოციალურ ქსელებს ადამიანთა უმრავლესობა დიდ დროს უთმობს. ასტროლოგიური თვალთახედვით, ამ საკითხში თუ არსებობს გარკვეული თავისებურებანი ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნის წარმომადგენელთათვის?

— თანამედროვე ასტროლოგიური კვლევების საფუძველზე, სავსებით შესაძლებელია, განისაზღვროს ინტერნეტთან და სოციალურ ქსელთან მიმართებით ზოდიაქოს თითოეული ნიშნის წარმომადგენლების დამახასიათებელი ზოგადი თავისებურება. მაგალითად: 1. **ვერძს თავისი ცხოვრება სოციალური ქსელების გარეშე ვერც კი წარმოუდგენია. მისთვის ეს არამარტო გასართობი, არამედ ცხოვრების სტილია.** ინტერნეტსივრცეში იგი წუწუნებს პრობლემებზე და პირად უსიამოვნებებზე. ასევე ცდილობს, სხვა ადამიანთა ცხოვრება და სტილი არ განიხილოს. არავინ გალანძღოს და შეურაცხყოფა არ მიაყენოს. საკუთარ ცხოვრებას ღირსეულად წარმოაჩენს. იმიჯს, ავტორიტეტს, სტატუსს უფრთხილდება. უფრო მოსწონს, როდესაც მის ფოტოებს სხვები აქვეყნებენ, მითუფრო, თუ ამ ფოტოებზე გვერდს უმშვენებს ცნობილი, მდიდარი, გავლენიანი პიროვნება, რაც მის მაღალ სტატუსსა და დაფასებას ხაზს უსვამს. **ვერძს** ძალიან მოსწონს სოციალურ ქსელებზე დაკვირვება და საკუთარი გვერდის თვალის დევნება, რადგან მისთვის მნიშვნელოვანია, თუ რაოდენ ხშირად იწონებენ მეგობრები მის ჩანაწერს და რა კომენტარს უკეთებენ ფოტოებს.

2. **კურო კი სოციალურ ქსელში მიმდინარე პროცესებზე საკმაოდ მშვიდად რეაგირებს.** მას ამგვარი ურთიერთობის ემოციური მხარე ნაკლებად აინტერესებს, რადგან ემოცია რეალურ ცხოვრებაშიც საკმაოდ აქვს. გარდა ამისა, ის მეტად აფასებს საკუთარ დროს და სოციალური ქსელის დათვალიერებას დილიდან საღამომდე არ ანდომებს. უმეტეს დროს უთმობს საკუთარ გვერდსა და კორესპონდენციას. თუმცა, ზოგჯერ სხვათა ფოტოებზეც საკმაოდ საინტერესო და ორიგინალურ კომენტარს აკეთებს. აგრეთვე, დასმულ კითხვებსა და დახმარების თხოვნაზე მუდამ რეაგირებს.

3. **ტყუპის ზოდიაქოს წარმომადგენელი კი ნებისმიერ სხვა საქმეზე იტყვის უარს, რათა არ გამოაკლდეს სოციალური ქსელით ურთიერთობას, რამეთუ მას თავისი ცხოვრება უკვე ვერც კი წარმოუდგენია სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტის გარეშე.** შესაბამისად, იგი ბევრ რამეს ასაჯაროებს, აქვეყნებს, კომენტარს უკეთებს, ახალ-ახალ ფოტოებს დებს, ხუმრობს, წუწუნებს გამოთქვამს და ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს მისი რეალური ცხოვრება ინტერნეტშია და არა პირიქით. **ტყუპს** მოსწონს სხვათა მიერ დაწერილი კითხვა და ყველაფრის შესახებ საკუთარი აზრის გამოთქმა. იგი დაჯილდოებულია წერის ნიჭით, აქვს კარგი ლოგიკა, იუმორი და შემოქმედებითი ხედვა. გარდა ამისა, უზომო ინტერესით გამოირჩევა, ამიტომაც ინტერესდება ინტერნეტის სიახლეებით, ახალი გვერდებით, თემებით და ახალი ადამიანებით. შესაბამისად, **ტყუპის** ზოდიაქოს წარმომადგენელი საკმაოდ პოპულარული ხდება და დიდი რაოდენობით მეგობარი თუ გამომწერი ჰყავს.

4. **კირჩხიბი ზოგადად ჩვეულებრივ ცხოვრებაში საკმაოდ კარჩაკეტილი, გულჩათხრობილი ადამიანია და ახლობლებსაც იშვიათად უყვება ყველაფერს თავისი ცხოვრების შესახებ. იგი არც სოციალურ ქსელებში გამოირჩევა დიდი გულახდილობითა და მჭევრმეტყველებით, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში არც ინტერნეტზე ამბობს უარს, ჩუმ-ჩუმად ათვალიერებს სხვათა გვერდებს და მისთვის აუცილებელ ინფორმაციასაც აგროვებს.** ამასთან, ეს ყოველივე მის განწყობაზეა დამოკიდებული, ამიტომ ხან სოციალურ ქსელში ჩნდება, ეკონტაქტება ახლობლებს, ხან კი კვირაობით ივიწყებს საკუთარი გვერდის გადამოწმებას. **კირჩხიბის** კომენტარებიც, ასევე მეტად თავშეკავებულია, ფოტოები კი — საკმაოდ კონსერვატიული და აკადემიური. იგი ურთიერთობს მხოლოდ იმ ადამიანებთან, ვისთანაც რეალურად მეგობრობს. თავის პირად ცხოვრებაზე არასოდეს წერს. ასევე არ წერს წინა დღის უსიამოვნებებზე, განცდებზე, სამსახურზე. ის მორიდებული და გალანტურია, თუმცა, არასოდეს დაიშურებს იმის შეფასებას, რაც ნამდვილად მოსწონს.

რუბრიკას უძღვება
მარინე მერკვილაძე

16–22 დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
კარგი პერიოდია ახალი იდეების გენერალიზაციისა და მნიშვნელოვანი ცვლილებების განსახორციელებლად. შესაძლებელია ფინანსური დახმარების ანდა დაფინანსების მიღება. მიუხედავად ამისა, ნუ გარისკავთ და კანონს ნუ დაარღვევთ. ოჯახის წევრებთან კამათს მოერიდეთ. მოგზაურობის გადადებამ შესაძლოა, ფსიქოლოგიური პრობლემა გამოიწვიოს. ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში ექიმს დროულად მიმართეთ.

კურო (21.04-20.05)
საქმეთა რეალიზაცია პარტნიორთა დახმარებით გაგიადვილდებათ. კარგი პერიოდია შორეული მოგზაურობისა და თავგადასავლებისთვის, ოღონდ ემოციები აკონტროლეთ და ნუ გარისკავთ. სასიყვარულო ურთიერთობა შემოქმედებითი და ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენისთვის სტიმულს მოგაწვდით. საქმეში წარმატება დამოკიდებულია კეთილგანწყობილ, გულღია ურთიერთობაზე.

ტყუპი (21.05-22.06)
კარგი კვირაა პროფესიული საქმიანობისთვის და სამსახურში მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. თქვენი შრომით ნელა, თუმცა, წარმატებით ივლით მიზნის მისაღწევად. ფინანსურ მოგებას საგარეო ვაჭრობა მოგიტანთ. გარშემომყოფები მხარს დაგიჭერენ, მაგრამ შესაძლებელია, ინტრიგებსა და მითქმა-მოთქმას ჰქონდეს ადგილი. საყვარელ ადამიანს თქვენი მხარდაჭერა და თანაგრძნობა დასჭირდება. ხშირად დაისვენეთ და ზედმეტ ენერგიას ნუ დახარჯავთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
საგრძნობლად აიწევს თქვენი ავტორიტეტი. თქვენს აზრს ბევრი გაითვალისწინებს. შინ თუ გარეთ ეცადეთ, მეტი დრო დაუთმოთ პირად პრობლემებს, სასიყვარულო ურთიერთობას, გარეგნობას და კარიერულ აღმასვლას. დრო ხელს შეუწყობს ახალი ურთიერთობების დამყარებას და აუცილებელი მოლაპარაკებების ჩატარებას. გადაადგილებებმა და მოგზაურობამ, შესაძლოა, რადიკალურად შეცვალოს ძველი გეგმები და მიზნები.

ლომი (23.07-23.08)
საქმიან პარტნიორთა დახმარებით არამარტო ახალ კავშირებს დაამყარებთ, არამედ შემოქმედებითი პოტენციალის და დაგროვილი ცოდნის გამოყენების ახალ გზებს იპოვით. ცვლილებები ნუ შეგაშინებთ და ილუზიების გარეშე დაიწყეთ მომავალი პერიოდის დაგეგმვა. უცხოეთში მოგზაურობა ბევრ სიამოვნებას და პერსპექტივას გიქადით. პირად ურთიერთობაში კი თავისუფლების მოთხოვნილება და პასუხისმგებლობის შემცირება მეუღლის ან შეყვარებულის უკმაყოფილებას გამოიწვევს.

ქალწული (24.08-23.09)
ეს სამახსოვრო და მოვლენებით აღსავსე პერიოდია. სამსახურში ადვილად გაართმევთ თავს ნებისმიერ სირთულეს. სასურველია, რაც შეიძლება ბევრი, საჭირო კონტაქტი დაამყაროთ, რათა მომავალში მიზნის მიღწევა გაგიადვილდეთ. ყველა ფინანსური ოპერაცია ყურადღებით ჩაატარეთ. საკუთარი პრობლემების მოგვარებისას ეცადეთ, არავინ დააზარალოთ და სხვათა ინტერესიც გაითვალისწინეთ. მოდუნებასა და ენერგიის აღდგენაში ბავშვები დაგეხმარებიან.

სასწორი (24.09-22.10)
ფინანსურ დახმარებას მეგობრები გაგიწევენ. შესაძლოა, ერთობლივი საქმეც წამოიწყოთ. დიპლომატიური მოპყრობით და სითბოთი ბევრ საწინააღმდეგო სქესის ადამიანს მოხიბლავთ. საოჯახო და სასიყვარულო ურთიერთობაში, ჯობს, დროულად გაარკვიოთ გაუგებრობანი და თქვენი მოთხოვნები წარუდგინოთ. გადაადგილებები და შეხვედრები წინასწარ გულმოდგინედ დაგეგმეთ. სანაქებო ენერგობალანსი და ჯანმრთელობა ამ კვირაში ბევრ პრობლემას მოგაგვარებინებთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ენერგიული, ნაყოფიერი და შემოქმედებითი კვირაა, ამიტომ წარმატების მისაღწევად შეუპოვარი შრომა და მიზანდასახული, გეგმაზომიერი მოქმედება გმართებთ. შესაძლოა, კვალიფიკაციის ამაღლება დაგჭირდეთ, რათა სათანადო თანამდებობა დაიკავოთ. საკუთარი საქმის დაწყება კი ჯერ არ არის რეკომენდებული. ეცადეთ, პირად ცხოვრებაში დროებითი სიმშვიდე მელანქოლიის მიზეზი არ გახდეს. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას და მძიმე ფიზიკურ ვარჯიშზე უარი თქვით.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
ენთუზიაზმი, კონტაქტურობა, მოგზაურობა და ხშირი გადაადგილებები არაერთი საქმის სწრაფ დასრულებაში დაგეხმარებათ. თქვენს ცხოვრებაში დიდ როლს შეასრულებს მეუღლე, მშობლები ან შეყვარებული. პარტნიორულ ურთიერთობაში ეცადეთ, წონასწორობისა და ჰარმონიულობის შენარჩუნება ისწავლოთ. კონტაქტები და ახალი ინფორმაცია წარმატებასა და პერსპექტივებს გიქადით.

თხის რქა (22.12-19.01)
მეტად მეგობრული და მხიარული იქნებით, ამიტომ გაუმჯობესდება ადამიანებთან ურთიერთობები, თუმცა, სხვების დახმარების იმედი ნუ გექნებათ. შესაძლოა, აზრი შეიცვალოთ სიყვარულთან და ბავშვებთან დაკავშირებით. ახალი რომანი ძალას შეგმატებთ და მიზნის სწრაფად მიღწევისკენ გიბიძგებთ. ეს მშვენიერი პერიოდია უცხოეთში მოგზაურობისა და საქმის დასაწყებად, მაგრამ უცნობებს ნუ ენდობით და მიღებული ინფორმაციაც შეამოწმეთ.

მერწყული (20.01-18.02)
საინტერესო ადამიანთა წრეში ბევრ დროს გაატარებთ. კარგი პერიოდია ახლის შესაცნობად და ავტორიტეტის გასამყარებლად. რთული საკითხების გადაწყვეტას მოერიდეთ და მეტად მიენდეთ ახლობლებსა და საყვარელ ადამიანს. ნუ შეეცდებით ოჯახის წევრებზე ძალისმიერ მოქმედებას და მეტი დრო გაატარეთ ასაკით უმცროს ადამიანებთან ან ბავშვებთან. კარგი პერიოდია დასასვენებლად გამგზავრებასა და ჯანმრთელობის მოსაწესრიგებლად.

თევზები (19.02-20.03)
გარშემომყოფებზე ადვილად მოახდენთ გავლენას. თქვენი იდეების განსახორციელებლად ჯგუფურად იმუშავეთ. თუ კარგად დაფიქრდებით დეტალებზე და ზუსტ გეგმას შეიმუშავებთ, უშეცდომოდ მოქმედება და მიზნების მიღწევა არ გაგიჭირდებათ. მხარდაჭერას მიიღებთ ოჯახის წევრებისგანაც. დიდი შესაძენისგან თავი შეიკავეთ. მოგზაურობისას უცნობების მიმართ სიფრთხილე გამოიჩინეთ. ახალი სასიყვარულო ურთიერთობა სასიამოვნო იქნება, მაგრამ მალე დასრულდება.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 16,19 და 20 დეკემბერი

12 დეკემბერი – სავსემთვარეობა;
26 დეკემბერი – ახალმთვარეობა, მზის დაბნელება.

ნათელმხილველი მერი ლაპაჩი

დაგეხმარებათ ყველა საქმეში, მოგიხსნით ჯადოს და ცუდ აურას. გაგაცნობთ თქვენს წარსულსა და მომავალს სანთლით და ბედის აურის გახსნით.

599 34 08 32 მიღება წინასწარი ჩაწერით დილის 10 საათიდან საღამოს 8 საათამდე.

მამაკაცების საყურადღებოდ!

თუ თქვენ გაწუხებთ პოტენციის დაქვეითება ან სხვა მამაკაცური პრობლემები — ჩვენთან თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში უახლესი მეთოდით ხდება ამ პრობლემების მკურნალობა.

ჩვენთან არსებული აპარატ **BTL Shockwave therapy**-ის გამოყენებით ძალიან მაღალეფექტურად ხდება შედეგის მიღწევა დაავადებების მკურნალობისას:
1. მამაკაცური პოტენციის დაქვეითება (ერექციული დისფუნქცია);
2. ქრონიკული პროსტატიტები; 3. პეირონის დაავადება (სასქესო ასოს გამრუდება).

ყოველგვარი ოპერაციული ჩარევისა და მედიკამენტოზური თერაპიის გარეშე, სპეციალიზირებული აპარატის მეშვეობით დარტყმითი ტალღებით ხდება დახშული სისხლძარღვებისა და დაზიანებული ქსოვილების აღდგენა. ჩვენ გთავაზობთ არა ერთჯერად დახმარებას, არამედ სრულ განკურნებას. 7–8 პროცედურის შემდეგ შედეგი გასაოცარია!!!

ქ.თბილისი, გორგასლის № 9 (აბანოთუბანი). სამუშაო საათები 10:00-დან 22:00-მდე.
032 243 90 90, 595-090-033

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

16 დეკემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.21 საათზე, ჩადის 16.31 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.00 საათზე, ჩადის 17 დეკემბერს 10.52 საათზე (მთვარის მე-20 დღეს იწყება 21.49 საათზე, მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს პოზიტიურია კარგად ნაფიქრალი საქმის შესრულება. სულსწრაფობას მოერიდეთ. აზრები აკონტროლეთ. ნურაფერს დაგეგმავთ. ეროვნულ ფასეულობებსა და ტრადიციებს გაუფრთხილდით. არ არის სასურველი სიმძიმის აწევა, ნერვიულობა, ფინანსური გარიგება, ხელშეკრულების დადება, ბინის შეცვლა, ქორწინება, სისხლის გადასხმა. კარგი დღეა მშენებლობის დასაწყებად, იურიდიული საქმეებისთვის, თანამდებობის დასაკავებლად. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, ქარვა, სერდოლიკი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

17 დეკემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.22 საათზე, ჩადის 16.32 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (11.15) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 22.12 საათზე, ჩადის 18 დეკემბერს 11.31 საათზე (მთვარის 21-ე დღე იწყება 23.15 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ლოგიკურად აზროვნება წარმატების ფაქტორია. ეფექტური იქნება სისხლის გამწმენდი პროცედურები, ანალიზების ჩაბარება. კარგი დღეა დალაგება-დასუფთავებისთვის, საფინანსო ოპერაციებისთვის, სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, ვაჭრობისთვის, რევიზიისა და კონტროლისთვის, დიეტის დასაწყებად. არ არის სასურველი ქორწინება, გამოცდის ჩაბარება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** ნაწლავთა სისტემა. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, ჰიაცინტი, აქატი, ონიქსი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

18 დეკემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.23 საათზე, ჩადის 16.32 საათზე. **მთვარე** ქალწულის ზოდიაქოშია, ამოდის 23.24 საათზე, ჩადის 19 დეკემბერს 12.04 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 23.41 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ეცადეთ, თქვენი გეგმის რეალიზაცია დამოუკიდებლად მოახდინოთ. კარგი დღეა საფინანსო-საბანკო ოპერაციებისთვის, სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, ვაჭრობისთვის, რევიზია-კონტროლისთვის, დიეტის დასაწყებად. არ არის სასურველი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, გარისკვა, სხვის საქმეში ჩარევა, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, გამოცდის ჩაბარება, ქორწინება. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** ნაწლავთა სისტემა, ელენთა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აქატი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

19 დეკემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.23 საათზე, ჩადის 16.32 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (14.04) სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 20 დეკემბერს 12.34 საათზე (მთვარის 22-ე დღე გრძელდება. მე-4 ფაზა იწყება 08.57 საათზე.). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 12.07 საათიდან 14.02 საათამდე. გეომაგნიტური დღეა. **ტენდენციები:** დღეს ლოგიკურად იმსჯელეთ და დაეყრდენით ანალიზურ აზროვნებას. მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეთ, მაღალია პროვოკაციების ალბათობა. არ არის სასურველი ალკოჰოლის, ცხარე და მლაშე საკვების მიღება. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, გასართობი ღონისძიებებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, შემოქმედებისთვის, კოლექტიური ძალისხმევისთვის, მუსიკალური აპარატურის, პარფიუმერიის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის შესაძენად, ექიმთან კონსულტაციისთვის და მკურნალობის დასაწყებად. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** ყელი, ენდოკრინული სისტემა, თირკმლები, ნაწლავთა სისტემა. **ქვები:** იასპი, მალაქიტი, ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, თევზებისთვის.

20 დეკემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.24 საათზე, ჩადის 16.33 საათზე. **მთვარე** სასწორის ზოდიაქოშია. ამოდის 00.35 საათზე, ჩადის 13.03 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწყება 01.06 საათზე. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს არააუცილებელ მგზავრობას მოერიდეთ. სველ გზებზე მოძრაობისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ. კარგია შემოქმედება. დღეს პლანეტა **ვენერა** გადაინაცვლებს **მერწყულის** ზოდიაქოში, რაც გააძლიერებს სასიყვარულო-პარტნიორულ ურთიერთობებში დემოკრატიულობას, ორიგინალურობას, სპონტანურობას და ასევე სულსწრაფობას და სიჯიუტესაც. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, შემოქმედებისთვის, საიუბილეო საღამოებისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, ავეჯის, მუსიკალური აპარატურის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის შესაძენად. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** ყელი, ენდოკრინული სისტემა, თირკმლები, კანი. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აკვამარინი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის.

21 დეკემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.24 საათზე, ჩადის 16.33 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.56) ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 01.46 საათზე, ჩადის 13.32 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 01.33 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 15.45 საათიდან 16.57 საათამდე. **ტენდენციები:** კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ქორწინებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, მუსიკალური აპარატურის შესაძენად. საღამოს მოერიდეთ ახალი საქმის დაწყებას, ბინის შეცვლას. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** თირკმლები, ყელი, ენდოკრინული და შარდ-სასქესო სისტემა. **ქვები:** ნეფრიტი, ჟადეიტი, ოპალი, ტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის.

22 დეკემბერი, კვირა

მზე გადაინაცვლებს (08.21 საათზე) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 07.25 საათზე, ჩადის 16.33 საათზე. **მთვარე** ღრიანკალის ზოდიაქოშია. ამოდის 02.57 საათზე, ჩადის 14.03 საათზე (მთვარის 25-ე დღე იწყება 02.32 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ზამთრის მზებუდობაა, გააცილეთ ძველი წელიწადი და მოემზადეთ ახალი წლისთვის (08.19). **მზე** გადაინაცვლებს **თხის რქის** ზოდიაქოში, რაც გააძლიერებს ორგანიზებულობას, შეუპოვრობას, ნებისყოფას, პრაგმატულობას, მაქსიმალიზმს და ასევე სიჯიუტესა და პირდაპირობას. დღეს გაუფრთხილდით ძვირფას ნივთებს და მოერიდეთ ფინანსურ თაღლითებს. კარგი დღეა თვითშემეცნებისთვის, კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ავტომანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისთვის. **ჯანმრთელობა. დასუსტებულია:** შარდსასქესო სისტემა. ქვების გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

პროფესიონალი მრბოლელისა და საავტომობილო ექსპერტის **მევლუდ მელაძის** საავტომობილო ცენტრ **„პრე-ტესტში“** მის მიერვე შერჩეული მექანიკოსები გამართავენ თქვენს ავტომობილს და ჩაუტარებენ ტექნიკურ ინსპექტირებას.

«პრე-ტესტში» ჩვენ ვაგვარებთ გამონაბოლქვის (CO) პრობლემას ყველა ტიპის ავტომობილზე

გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მექანიკოსები ადგილზე მოაგვარებენ გამონაბოლქვთან დაკავშირებულ ყველა ხარვეზს. შეგვიძლია, თავად წავიყვანოთ ავტომობილი და აღმოვფხვრათ როგორც გამონაბოლქვის, ისე სხვა ნებისმიერი პრობლემა, იქნება ეს მუხრუჭები, არეული ფარები, სავალი ნაწილი თუ სხვა.
სურვილის შემთხვევაში, სრულად გამართულ ავტომობილს თავადვე გავატარებთ ტექნიკურ ინსპექტირებას და ჩაგაბარებთ სრულყოფილს.
25 დეკემბრის ჩათვლით აქციის ფარგლებში გამონაბოლქვზე (CO) შემოწმება უფასოა!

ჩვენი ტელეფონია: 568 680 840
ავჭალა, თბილისის შემოვლითი გზა №13, ზაჰესის ხიდიდან 2 კილომეტრში, „ავტოკლინიკის“ ტერიტორიაზე.

მამაკაცებისათვის:
პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა, ხშირი შარდვა, შარდის შეკავება-შეუკავებლობა, უნებლიე შარდვა, წვა-ტკივილი შარდვისას, სოკოვან-ვენერიული დაავადებებისაგან სრულად გათავისუფლება.
ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აგრესია), ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა მცენარეული საშუალებებით, უკუჩვენების გარეშე, გარანტიით.
ალმაშენებლის 154, „მწვანე ოფისი“, 595 129-129, 218-46-08 ექიმი ინგა

უკვე საქართველოშიც!

ყველა სალებავის დანამატი, რომელიც „ნასამ“ შექმნა და სასწაულებს ახდენს!

არავითარი ნესტი!

არავითარი სოკო!

ზაფხულში — სიგრილე და ზამთარში სითბო გარანტირებულია!

მაღაზია „ბუკვიცა“
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
დ.უზნაძის №15, ზ.ქურდიანის №2. 555-68-82-90, 574-73-46-96, 243-01-17

გირავდება სასწრაფოდ!
კერძო ეზოში 2-ოთახიანი იზოლირებული სახლი სოფელ დიღმის დასაწყისში 12 000 დოლარად.
592 40 22 35, 597 79 18 03

ქალბატონი შორენა თურმანაულ-ნიკლაურის ნათელ ხსოვნას

სამწუხაროდ, ცხოვრებისეულმა ბედუკუღმართობამ თქვენს ღიმილსა და მძახლისეულ სითბო-ურთიერთობას ვერ შემასწრო, ამ სევდით აღსავსე სიცარიელეს კი თქვენ მიერ სიყვარულით ნაქსოვი ბუდის ფრთოსნები — ქალვაჟნი, ახლობლები ავსებენ. ლამაზი წყვილის სიყვარულითვე შექმნილმა ლამაზმა ოჯახმა შეგვაერთა. ფოტოსურათიდან მზირალ ლამაზ ბებიას შესცქერიან ზუკა და დემე, ჩვენ კი გულანთებული სანთლებით თქვენი დავანების ადგილზე ცრემლმორეულნი მოსულნი ჭიქა ღვინის „წაქცევა-შესანდობარით“ ვიოხებთ დამწუხრებულ გულს. ნათელი და სანთელი თქვენს ლამაზ, სუფთა სულს.

თქვენი მძახალი გურამ წერეთელი ოჯახით. ქრისტეშობისთვე 16



„ასავალ-დასავალის“ რედაქცია მწუხარებით იუწყება, რომ გარდაიცვალა ღირსეული მამულიშვილი, ლეგენდარული გამომძიებელი, სამაგალითო, მოუსყიდველი და მიუკერძოებელი პიროვნება

აკაკი ჭანია

და სამძიმარს უცხადებს მის ოჯახსა და ახლობლებს.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

დიდი მავნებელი მწერი	მდინარის ქვიანი ნაპირი	ვენების კვანძოვანი გაგანიერება	მოაჯირის ხის სვეტი	იგივეა, რაც ალვის ხე	სხვადასხვა საქონელზე დაწესებული ფასები	რუსული ესტრადის ვარსკვლავი	ჩეჩენისა და ინგუშის ზოგადი სახელი საქართველოში	ტბა თბილისში	ქალაქი დასავლეთ საქართველოში

კუნძულ სარდინიის მთავარი ქალაქი	ორი უღელი ხარ-კამეჩი	უპირატესობის მქონე ქაღალდი ბანქოს ზოგ თამაშში	ერთგვარი ნამცხვარი	საქართველოს მეფის დავით VI ზედწოდება	ქართული საბრძოლო ხელოვნება	წარმონაქმნი რბილი სასის უკანა ნაწილზე	მანერა, ანუ	ღვთისმშობლის ტაძარი თბილისში

თარაზულად: 1. შაქრის ლერწმის ჭრა კუბაში; 5. დიდხანს ნამსახური, ომგადახდილი მებრძოლი; 9. საწამლავი ნივთიერება, რომელიც სიკვდილს იწვევს; 10. იტალიელი პოეტი ... ალიგიერი; 11. პოეტი, რომელიც ლირიკულ ლექსებს წერს; 12. ალალბედზე მოქმედება; 13. თვალის ფერადი გარსის ანთება; 16. ქართველი ექსკალათბურთელი; 18. სახელმწიფო წყნარ ოკეანეში, დედაქალაქია სუვა; 20. ჭაღი; 21. ჭკუის სწავლება, დარიგება; 24. საქართველოს რეგიონი; 25. გარემომცველი ადგილი, ანტურაჟი; 26. მანქანების, მექანიკური იარაღის და მოწყობილობათა ერთობლიობა; 27. რომის პაპის გვირგვინი; 28. გველის ნაშიერი; 31. საბრძოლო მომწამვლელი ნივთიერება; 34. ჩინეთის იმპერატორთა დინასტია; 36. საფეიქრო ნაწარმი, ქსოვილები; 37. ფრანგი ფერმწერი; 38. აეროპორტი სეულში; 39. რძის შაქარი; 40. მთავარი პერსონაჟი ქალი კონსტანტინე გამსახურდიას რომანისა „დიდოსტატის“ მარჯვენა“; 41. დედალი ღორი, ცხვარი; 42. თხის ხმიანობა; 43. მიმიკის მოშლა.

შვეულად: 1. ვაშლის ღვინო; 2. რესურსები, რისამე მარაგი; 3. ამერიკელი მომღერალი მამაკაცი; 4. ი.ვ. გოეთეს პიესა; 5. ამერიკული ყველგანმავალი სამხედრო ავტომობილი; 6. თვითმართული წყალქვეშა ჭურვი; 7. ღონისძიება მყიდველის მიზნით; 8. ბაღჩეული მცენარე; 14. ირანის პრეზიდენტი; 15. მთათა სისტემა ევროპაში; 17. ჯ. კამერონის ფილმი; 18. ხის სასულე მუსიკალური საკრავი; 19. NBA-ს კალათბურთელი; 21. ქართული სამოდელო სააგენტო; 22. საქირაო ავტომობილი; 23. ამერიკელი კინორეჟისორი; 28. ვაჟა-ფშაველა — „ხმელი...“; 29. მიწის სათხრელი იარაღი; 30. სავანის ტიპი; 32. გერმანელი მწერალი ქალი; 33. განსაკუთრებული ნიჭი; 34. თხის ნაშიერი; 35. მუსლიმანთა ლოცვა, რომელსაც დღეში 5-ჯერ ასრულებენ; 37. მომცრო მგალობელი ფრინველი.



კროსვორდის პასუხები

თარაზულად: 1. საფრა; 5. ვეტერანი; 9. შხამი; 10. დანტე; 11. ლირიკოსი; 12. რისკი; 13. ირიტი; 16. სტეფანია; 18. ფიჯი; 20. ლუსტრა; 21. ნოტაცია; 24. გურია; 25. გარემო; 26. ტექნიკა; 27. ტიარა; 28, წიწილი; 31. ლუიზიტი; 34. ცინი; 36. ფართალი; 37. შაგალი; 38. კიმპო; 39. ლაქტოზა; 40. შორენა; 41. ნეზვი; 42. კიკინი; 43. ამიმია.

შვეულად: 1. სიდრი; 2. ფონდი; 3. აშერი; 4. ფაუსტი; 5. ვილისი; 6. ტორპედო; 7. რეკლამა; 8. ნესვი; 14. როუჰანი; 15. ტატრები; 17. ავატარი; 18. ფაგოტი; 19. ჯორდანი; 21. ნატალი; 22. ტაქსი; 23. ცვიკი; 28. წიფელი; 29. წერაქვი; 30. ლიანოსი; 32. ზეგერსი; 33. ტალანტი; 34. ციკანი; 35. ნამაზი; 37. შოშია.

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2019 წლის 16- 22 დეკემბერი №50 (1307)

გამოდის ორშაბათობით

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. ნებისმიერი კონტრმოტივაცია ძალაშია ნომრის გამოსვლიდან 7 დღის მანძილზე. მიიღება და რედაქციის საკუთრებაში რჩება მაქსიმუმ 3-4-გვერდიანი კორესპონდენცია, რომლის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

ჩვენი პარტნიორია ერთადერთი ქართული გამოცემა ამერიკაში
მამული
www. mamuli.com • mamuliusa@gmail.com

ISSN 2233-3800

9 772233 380006

წერილები გამოგვიგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**. ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**

„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე: **www. facebook.com/Asavali.ge**

გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**